დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 10 - 16 მაისი
N20 1380
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

შეაბრუნეთ ციხეში!

სიკვდილის ყიდვა 25 ევროს სანაცვლოდ?

22

ტიკარაძევ, არ გრცხვენია?!

4-5


2-3

ივერი მელაშვილი დავითგარეჯის გაყიდვას აგრძელებს!

6-7

რას აბრუნებს რუსეთი: აფხაზეთს თუ სააკაშვილს?

ზუსტად 40 წლის წინათ, 1981 წლის 13 მაისს:

16-17

ქართული ფეხბურთის დიდი გოლი

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

ᲨᲔᲐᲖᲠᲣᲜᲔᲗ

საქართველოს ტერიტორიის უცხო ქვეყნისათვის გადაცემისაკენ მიმართული ქმედების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული და წინასწარი პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებული ივერი მელაშვილი, გარდა იმისა, რომ სულძაღლიანი სერგო ორჯონიკიძის თანამედროვე ნაირსახეობას წარმოადგენს, საკმაოდ გაქნილი პროვოკატორიც ყოფილა.

ᲞᲐᲢᲘᲛᲠᲝᲑᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲗᲐᲕᲘᲡᲣᲤᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲘᲕᲔᲠᲘ ᲛᲔᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲓᲐᲕᲘᲗᲒᲐᲠᲔᲯᲘᲡ ᲒᲐᲧᲘᲓᲕᲐᲡ ᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲡ!

ᲪᲘᲮᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲛᲝᲨᲕᲔᲑᲣᲚᲘ ᲘᲕᲔᲠᲘ ᲛᲔᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲡᲐᲢᲔᲚᲔᲕᲘᲖᲘᲝ ᲒᲐᲜᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲐ ᲓᲐᲕᲘᲗᲒᲐᲠᲔᲯᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ:

როდესაც ხაზს უსვამ და წყვეტ, გინდა თუ არა, ეს ჩემია, **როგორ არის შენი, როდესაც არ არის შენი, არ გაქვს ამის საფუძველი.** იქ ვიღაცის ბერი იქნება, თუ ერის წარმომადგენელი, თუ ზოგი მივა იქ და კელიებთან პოზირებას დაიწყებს, ამის გამო ეუბნები, რომ ჩემია, არ არის სწორი, **არ არის შენი და არ დაგითმობს არასოდეს!**

მხედველობაში გვაქვს თავისი ფორმით **მდაბიო და იაფფასიანი, მაგრამ შინაარსითა და განზრახვით ძალიან ვერაგული და ქართული სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაცია,** რომელიც დავითგარეჯის ნაწილის აზერბაიჯანისათვის მიმკუთვნებელმა ივერი მელაშვილმა, სააკაშვილის საკუთრებაში მყოფი „მთავარი არხის" მიკროფონიან ზონდერებთან ერთად, ამა წლის 4 მაისს დავითგარეჯში მოაწყო.

ივერი მელაშვილს დავითგარეჯის ნაწილის აზერბაიჯანისათვის მიმკუთვნებელს რომ ვუწოდებთ, ამით უდანაშაულობის პრეზუმფციას სულაც არ ვარღვევთ, რადგან ჩვენეული დეფინიცია არა პროკურატურის ბრალდებას, არამედ თავად მელაშვილის საჯარო აღიარებას ეფუძნება. აბა, გაიხსენეთ, გირაოს სანაცვლოდ ციხიდან გათავისუფლების დღესვე მელაშვილი „ტვ პირველის" პირდაპირ ეთერში, მთელი ქვეყნის თვალწინ, დიდი გზნებითა და მონდომებით რომ ამტკიცებდა — **დავითგარეჯის სადავო ნაწილი საქართველოს არ ეკუთვნისო!**

ადვილი წარმოსადგენია, რომ მელაშვილი, რომელმაც ასე საჯაროდ და დემონსტრაციულად, სრულიად საქართველოს გასაგონად განაცხადა — **დავითგარეჯი საქართველო არ არისო** — აზერბაიჯანთან სახელმწიფო საზღვრის დამდგენი კომისიის დახურულ სხდომებზე სულ მთლად მუცელზე ხოხავდა და ოფიციალური ბაქოს წარმომადგენლებს ფიანდაზად ეგებოდა — **რაღაზე ვდავობთ, დავითგარეჯის ეს ნაწილი თქვენია, წაიღეთ, ჩაიბარეთო!**

არადა, მელაშვილს, როგორც საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დამდგენი კომისიის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელს, არამხოლოდ პატრიოტული განცდა და ადამიანური სინდისი, არამედ საქართველოს უზენაესი კანონი — კონსტიტუცია ავალდებულებდა, რომ ქართული მიწის თითოეული გოჯი კბილებით დაეცვა.

თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მელაშვილს არც პატრიოტული განცდა ჰქონია და არც — სინდისი, საქართველოს კონსტიტუციაზე მაღლა კი მისთვის **სააკაშვილის რეჟიმის დირექტივა** მდგარა, რომლის მიხედვითაც დავითგარეჯის ნაწილი აზერბაიჯანისათვის უნდა გადაეფორმებინა.

გასულ კვირას კი **დავითგარეჯის გამყიდველმა ივერი მელაშვილმა,** მის სულიერ თანამეინახეებთან — **სააკაშვილის ტელეკანალიზაციის პროვოკატორებთან ერთად,** დავითგარეჯში ცხვირის შეყოფა გაბედა. ეს მოხდა 2021 წლის 4 მაისს, ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბთს, როცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1615 წელს დავითგარეჯში შაჰ-აბასის მიერ გაჟლეტილი 6 000 ბერის ხსენების დღეს აღნიშნავს.

ხომ ხედავთ, როგორი გამომწვევი უტიფრობაა: **მელაშვილი და „მთავარი არხი", რომლებიც ერთხმად ამტკიცებენ, რომ დავითგარეჯის ნაწილი საქართველოს არ ეკუთვნის, ქრისტეს რჯულისათვის თავდადებული 6 000 გარეჯელი მოწამის ხსენების დღეს დავითგარეჯში ჩაპროვოკატორდნენ!**

ჰო, 6 000 გარეჯელი ბერი ერთ დღეს გაწყდა ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა და იმ მიწისათვის, რომლის ნაწილსაც სააკაშვილ-მელაშვილის სანაცეთი უცხო ქვეყანას წარბშეუხრელად ჩუქნის, მელაშვილმა და სააკაშვილის ტელეკანალიზაციამ კი თავიანთ თავს უფლება მისცეს, დავითგარეჯში **სწორედ 6 000 გარეჯელი მოწამის ხსენების დღეს** ჩათრეულიყვნენ, ჩაშავებულიყვნენ და ჩაბნელებულიყვნენ!

მელაშვილი და გვარამიას „გლავკანალი" როგორ დახვედრას მოელოდნენ დავითგარეჯის ლავრაში მოღვაწე სასულიერო პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისაგან?

რა თქმა უნდა, სწორედ ისეთს, როგორიც მიიღეს!

უნდა დახვედროდნენ თუ არა გარეჯელი სასულიერო პირები და ადგილობრივი მოქალაქეები მელაშვილსა და გვარამიას „გლავკანალს" სწორედ ისე, როგორც დახვდნენ?

რა თქმა უნდა, სწორედ ისე უნდა დახვედროდნენ!

ყოველგვარი ძალადობა თავისთავად დაგმობის ღირსია, მაგრამ გარეჯელმა სასულიერო და სამოქალაქო პირებმა კიდევ კარგად შეიკავეს თავი, რომ მთლად ნაკერავზე არ გაარღვიეს დავითგარეჯის ნაწილის აზერბაიჯანისათვის მიმკუთვნებელი ივერი მელაშვილი და მისი მხლებელი ზონდერჟურნალისტები, რომლებიც თავიანთი ტელეკანალიზაციის ეთერში დღენიადაგ ამტკიცებენ, თითქოს, დავითგარეჯი საქართველო არ არის!

ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული პროვოკაცია, რომელიც დავითგარეჯის აზერბაიჯანისათვის მიმკუთვნებელმა ივერი მელაშვილმა და სააკაშვილ-გვარამიას „გლავკანალმა" 4 მაისს დავითგარეჯში მოაწყვეს?

რასაკვირველია, **ეს იყო პროვოკაცია ქართული სახელმწიფოსა და მისი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ!**

საქმე ის არის, რომ ივერი მელაშვილისა და გვარამიას ტელემანქურთების დავითგარეჯში ჩასვლა ერთი დღით უსწრებდა წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის **ირაკლი ღარიბაშვილის** ოფიციალურ ვიზიტს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

აი, სწორედ აქ მარხია ძაღლის თავიც და ძაღლთაპირი სააკაშვილის უკანალიც!!!

ბაქოში ჩასული პრემიერი ღარიბაშვილი პრეზიდენტ ალიევთან და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს სხვა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს რომ გამართავდა, ბუნებრივია, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაცია და დავითგარეჯის სადავო მონაკვეთი იქნებოდა, სააკაშვილისა და ნაცსექტის ინტერესებში კი ამ საქმის დელიკატურად მოგვარება და პრობლემის საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტა სრულებითაც არ შედის.

„ქართული ოცნების" ხელისუფლებამ ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით დავითგარეჯის მრავალწლოვანი პრობლემის გადაჭრა და

ᲘᲕᲔᲠᲘ ᲛᲔᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ, ᲐᲛ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲡᲔᲠᲒᲝ ᲝᲠᲯᲝᲜᲘᲙᲘᲫᲔᲛ, ᲨᲐᲓᲘᲛᲐᲜ ᲑᲐᲠᲐᲗᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲓᲐ ᲙᲐᲮᲐᲑᲔᲠ ᲧᲝᲠᲦᲐᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ, ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲠᲝᲛᲔᲚ ᲥᲐᲚᲐᲥᲨᲘ, ᲓᲐᲑᲐᲡᲐ ᲗᲣ ᲡᲝᲤᲔᲚᲨᲘᲪ ᲐᲠ ᲣᲜᲓᲐ ᲓᲐᲓᲒᲐᲡ ᲤᲔᲮᲘ, ᲞᲐᲢᲘᲝᲡᲐᲜᲘ ᲓᲐ ᲞᲐᲢᲠᲘᲝᲢᲘ ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲧᲕᲔᲚᲒᲐᲜ ᲤᲣᲠᲗᲮᲡᲐ ᲓᲐ ᲨᲔᲰᲩᲔᲕᲔᲜᲔᲑᲐᲡ ᲛᲘᲘᲦᲔᲑᲡ!

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲘᲚᲘᲐ ᲛᲔᲝᲠᲔ

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი



წაშლილია ადამიანობის განმსაზღვრელი ტრადიციული იდენტობები: „მამაკაცი" და „ქალი", „ოჯახური ფასეულობები"... ამგვარ სივრცეში საზოგადოების კლასიკური გაგება ნელ-ნელა ქრება, ხალხში დაუცველობის განცდა მატულობს და ადამიანური ფაქტორი უკანა პლანზე იწევს.

მიზანმიმართულად ხდება ზოგადად არსებული ნორმების რღვევა, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სტრუქტურების დაკნინება, განათლების დონის დაცემა, სიღრმისეული აზროვნებისთვის საფუძვლების მოშლა; „კრიზისული წესრიგის" ფონზე კი ხელი ეწყობა ისეთი შემეცნების ჩამოყალიბებას, სადაც ეროვნული გრძნობები გამქრალია, სიყვარული, სიკეთე, სამართლიანობა — გაყალბებული, პიროვნების იდეალი — უპერსპექტივო და გაუფერულებული; წაშლილია ადამიანობის განმსაზღვრელი ტრადიციული იდენტობები: „მამაკაცი" და „ქალი", „ოჯახური ფასეულობები...

გვახსენდება ბოლო ჟამის შესახებ მოციქულის სიტყვები: **„უკანასკნელ ჟამს მოვლენ მკრეხელნი, თავიანთ უკეთურ გულისთქმათაებრ მავალნი; ესენი არიან განხეთქილების მოქმედნი, მშვინვიერნი, სულის არმქონენი... მდრტვინავნი, უკმაყოფილონი, თავიანთ გულისთქმათაებრ მავალნი, რომელთა ბაგენი მედიდურობენ და სარგებლის გამო პირფერობენ".**

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ"

ᲙᲐᲠᲚ ᲰᲐᲠᲪᲔᲚᲘ

საქართველოში ევროკავშირის ელჩი

ხარისხიანი და მიუკერძოებელი ჟურნალისტიკა არის ვაქცინა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ.

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ"

ციხეში!

ამიტომაც არიან წუპაკი მამაძაღლები სააკაშვილიც, მელაშვილიც და გვარამიას მთელი ტელეკანალიზაციაც!



მელაშვილმა და სააკაშვილის ტელეკანალიზაციამ თავიანთ თავს უფლება მისცეს, დავითგარეჯში სწორედ 6 000 გარეჯელი მოწამის ხსენების დღეს ჩათრეულიყვნენ, ჩაშავებულიყვნენ და ჩაბნელებულიყვნენ!

პრემიერ ღარიბაშვილის ბაქოში ვიზიტის წინა დღეს სააკაშვილ-მელაშვილის ტანდემი საქართველოს წინააღმდეგ კიდევ ერთ ტელესპეცოპერაციას გეგმავდა!

სადავოდ ქცეული ისტორიული ტერიტორიის საქართველოსათვის დაბრუნება რომ შეძლოს, ეს სააკაშვილისა და მისი სექტის საბოლოო პოლიტიკურ დასამარებას ნიშნავს. აბა, კონტრასტი ნახეთ: დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში „ქართული ოცნება“ გახდება პირველი ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანას არათუ ტერიტორიები არ დააკარგვინა, არამედ თავისი ისტორიული ტერიტორიისა და სიწმინდეების ნაწილი დაუბრუნა მაშინ, როცა სააკაშვილის ხელისუფლებამ შევარდნაძის ხელისუფლების დაკარგულ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს ზედ ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობაც მიაყოლა.

გარდა ამისა, **თუ ღარიბაშვილის ხელისუფლება დავითგარეჯის საკითხის საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტას შეძლებს, ეს კიდევ ერთი და ყველაზე უტყუარი დასტური იქნება, რომ სააკაშვილის რეჟიმი მელაშვილისა და ილიჩოვასნაირი რენეგატების ხელით საქართველოს ძირძველ მიწასა და მართლმადიდებლურ სიწმინდეებს უცხო ქვეყანაზე ასხვისებდა.**

ეს იქნება საუკუნო განაჩენი და დამღა ამ სააკაშვილ-მელაშვილებისათვის, რომლებსაც შთამომავლობა შეაჩვენებს და წყევლა-კრულვის სეტყვას დაუშენს!

სააკაშვილის ტელეკანალიზაციის ეთერში გასულ კადრებში კარგად ჩანს, რომ 4 მაისს დავითგარეჯში ჩაყვანილ **ივერი მელაშვილს** ხელთ მოზრდილი ფორმატის ქაღალდები უჭირავს, რაც, დიდი ალბათობით, კარტოგრაფიული მასალა იყო, რომლის დემონსტრირებითაც **მელაშვილი კიდევ ერთხელ შეეცდებოდა, დაემტკიცებინა, რომ „დავითგარეჯის ნაწილი საქართველოს არ ეკუთვნის და აზერბაიჯანს ტყუილად ვედავებით“.**

გესმით? ღარიბაშვილის ბაქოში ვიზიტის წინა დღეს სააკაშვილ-მელაშვილის ტანდემი საქართველოს წინააღმდეგ კიდევ ერთ ტელესპეცოპერაციას გეგმავდა, რათა აზერბაიჯანში ჩასული საქართველოს მთავრობის მეთაურისათვის ადგილობრივ კოლეგებს ეთქვათ — აგერ, თქვენივე ქვეყნის კარტოგრაფები და ჟურნალისტები ამტკიცებენ, რომ დავითგარეჯის სადავო ნაწილი აზერბაიჯანს ეკუთვნისო!

აი, ამიტომაც არიან წუპაკი მამაძაღლები სააკაშვილიც, მელაშვილიც და გვარამიას მთელი ტელეკანალიზაციაც, რომლის ჩიტკორესპონდენტებიც საქართველოსა და ქართველ ხალხს გამუდმებით თავზე ასკინტლავენ!

4 მაისს კი დავითგარეჯში მათ მიიღეს ის, რაც ადგილობრივი სასულიერო და სამოქალაქო პირებისაგან ეკუთვნოდათ და რასაც ყოველი პატიოსანი ქართველისაგან იმსახურებენ!

იმ დღეს გარეჯში მომხდარი ინციდენტის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და გამოძიება დაიწყო, თუმცა, ეს წყლის ნაყვასა და მინდორში ქარის დევნას ჰგავს, რადგან **მთელი საქართველოს პასუხისგებაში მიცემა შეუძლებელია!**

კი, ნამდვილად მთელი საქართველოსი!

ივერი მელაშვილმა, ამ თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძემ, შადიმან ბარათაშვილმა და კახაბერ ყორღანაშვილმა, საქართველოს რომელ ქალაქში, დაბასა თუ სოფელშიც არ უნდა დადგას ფეხი, **პატიოსანი და პატრიოტი ქართველებისაგან ყველგან ფურთხსა და შეჩვენებას მიიღებს,** სამართალდამცავ ორგანოებს კი ათასობით და ათიათასობით მოქალაქის მიერ მელაშვილის წინააღმდეგ გამოხატული პროტესტის გამო აურაცხელი საქმეების აღძვრა და გაუთავებელი გამოძიება მოუწევთ, რაც საბოლოოდ ერთ დიდ აბსურდში გადაიზრდება.

აი, ისე მოხდება, როგორც თენგიზ აბულაძის გენიალურ ფილმში **„მონანიება“** სულ ახლახან გარდაცვლილი დიდი **კახი კავსაძის** პერსონაჟი ამბობს: **„ჩვენ უნდა დავასახელოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეროვნული პარტიიდან! მთელ ქვეყანას ხომ ვერ დაიჭერენ? მაგრამ, როდესაც ეს სია ასიათასებს მიაღწევს, ზევით დაფიქრდებიან... ეს საქმე უნდა მივიდეს აბსურდამდე, სრულ უაზრობამდე — ასიათასი სულელური ჩვენება, გვირაბი ბომბეიდან ლონდონამდე! ყოველივე ეს აღაშფოთებს მთავრობას და იგი ყელში სწვდება თავისი რკინის ხელით ბოროტმოქმედს!“**

ჯობს, „ზევით“ მანამდე დაფიქრდნენ, სანამ დავითგარეჯის გამყიდველი ივერი მელაშვილის წინააღმდეგ ფიზიკურად ამხედრებულ პატრიოტთა სია ასიათასებს მიაღწევს!

მართლაც — მთელ ქვეყანას ხომ ვერ დაიჭერენ?

ერთადერთი გზა, რაც ივერი მელაშვილს საქართველოს პატრიოტთა ფურთხისა თუ მორალური წიხლისაგან გადაარჩენს, მისი იქ შებრუნებაა, საიდანაც ცოტა ხნის წინათ გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს!

სხვათაშორის,

ივერი მელაშვილის მისამართით სასულიერო თუ საერო პირთა მხრიდან გამოხატულ სამართლიან აგრესიაზე პასუხისმგებელი საქართველოს გენერალური პროკურატურა და საქალაქო სასამართლოც გახლავთ, რომლებსაც წვრილმან დანაშაულებში ბრალდებული მოქალაქეები წინასწარ პატიმრობაში ჰყავთ დამწყვდეული, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებული მელაშვილი და ილიჩოვა კი გარეთ გამოუშვეს!

ივერი მელაშვილი, რომელიც ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ პროვოკაციებს განაგრძობს, ციხეში უნდა იჯდეს!

ასე მელაშვილიც უფრო დაცული იქნება და საქართველოც!

ჯაბა ხუბუა

ერთადერთი გზა, რაც ივერი მელაშვილს საქართველოს პატრიოტთა ფურთხისა თუ მორალური წიხლისაგან გადაარჩენს, მისი იქ შებრუნებაა, საიდანაც ცოტა ხნის წინათ გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს!

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი



ჩვენ კარგად გვახსოვს, **მელია ამბობდა, რომ ვერც დაიჭერდნენ და არც გირაოს გადაიხდიდა** — რა თქმა უნდა, კანონი აღსრულდა და ჩვენ ნებართვას არასდროს არავის არ შევეკითხებით, რომ კანონი აღსრულდეს, ყველა დაემორჩილოს კანონს და ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველამ, რომ ამ ქვეყანაში არავინ არ დგას და არავინ არ იდგება კანონზე მაღლა, არც კანონზე დაბლა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ არავის შევეკითხებით ნებართვას, არც მათ შორის ამ გაუგებარ ადამიანს, რომელიც ბაქიბუქობდა ტყუილად და თქვა, რომ გირაოს არ გადაიხდიდა — **აღმოჩნდა, რომ დაიჭირეს კიდევაც და გირაოც მიიღო ძალიან კარგად.**

„ინტერპრესნიუსი“

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი

ივერი მელაშვილი და ე.წ. მთავარი არხი **(ვინმე ნინუცა კეკელია)** თავს დაესხა დავითგარეჯის მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობას. ისინი „ჯიპის“ მარკის ავტომობილით შეიჭრნენ რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავად შეკრებილ ადამიანებში, სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ და სცადეს პროვოკაციის მოწყობა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის მაღალი შეგნების გამო ვერ მოახერხეს.

მივმართავ ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, კარგად შეისწავლონ ეს პროვოკაცია და შესაბამისი შეფასება გააკეთონ.

„მარშალპრესი“

გიორგი რურუა
პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული

მე შესაწყალებელი ნამდვილად არ მქონდა! თავს დამნაშავედ არ ვცნობ!

„ახალი თაობა“

არნო ხიდირბეგიშვილი ფსოუს ხიდთან: წინ აფხაზეთია!

არნო ხიდირბეგიშვილი

რას აბრუნებს რუსეთი: აფხაზეთს თუ

როგორც ვიუწყებოდით, აპრილის მიწურულს ინტერნეტში გავრცელდა თურქეთ-საქართველოს მოდელირებული ომის ანიმაცია, რომელიც თურქეთის მიერ აჭარის მიერთებით მთავრდება. გარდა ამისა, შემოდგომაზე 100 წელი სრულდება იმ ყბადაღებული ყარსის ხელშეკრულების დადებიდან, დამოკლეს მახვილივით რომ ჰკიდია საქართველოს თავზე. არც პრეზიდენტ ერდოღანის არცთუ ორაზროვან ტერიტორიულ პრეტენზიებზე ღირს თვალის დახუჭვა და არც თურქულ სახელმძღვანელოებში „გაპარულ“ უზუსტობებზე ქართული მიწების თურქეთის საზღვრებში მოქცევასთან დაკავშირებით. მაგრამ რატომ ვერ მოხვდა ეს და სხვა აქტუალური საკითხები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიურ ანგარიშში, როგორც ფრიად მნიშვნელოვანი ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ რუსული ოკუპაციის მსგავსად? — პოლიტოლოგ ᲐᲠᲜᲝ ᲮᲘᲓᲘᲠᲑᲔᲒᲘᲨᲕᲘᲚᲡ „ასავალ-დასავალმა“ სწორედ ამ შეკითხვით მიმართა:

— საკუთარი განსწავლულობის სადემონსტრაციოდ საქართველოში მოდაშია ისეთი ტერმინების ხმარება, რომელთა მნიშვნელობა სინამდვილეში არ იციან და ამიტომ ერევათ ერთმანეთში. **„ᲝᲙᲣᲞᲐᲪᲘᲐ“, „ᲐᲜᲔᲥᲡᲘᲐ“, „ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲔᲜᲪᲘᲐ“, „ᲔᲥᲡᲞᲐᲜᲡᲘᲐ“, „ᲑᲝᲠᲓᲔᲠᲘᲖᲐᲪᲘᲐ“, „ᲜᲐᲠᲐᲢᲘᲕᲘ“, „ᲔᲡᲙᲐᲚᲐᲪᲘᲐ“ ᲗᲣ „ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ“** — ის სიტყვებია, რომლებსაც განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა ვიყენებდეთ. თუნდაც იგივე **„ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ“** ავიღოთ... თურქეთი ან რუსეთი საქართველოს დუელში როდი **ᲘᲬᲕᲔᲕᲔᲜ,** სადაც მოწინააღმდეგეებიდან ერთ-ერთს გადარჩენის შანსი ეძლევა. ისინი გაცილებით საშიში ხერხებით გადმოდიან შეტევაზე და, ამდენად, ამ სიტყვით გამუდმებული მანიპულირება, ცოტა არ იყოს, უადგილოა! თუ ვილაპარაკებთ **ᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲔᲖᲔ,** აქ შეიძლება „გამოწვევაზე“ ბევრად უფრო ღრმა კონტექსტები აღმოვაჩინოთ.

— მოდით, შევცვალოთ არაფრის მთქმელი ტერმინი „ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ“ ტერმინით — „საფრთხე“. ასე უფრო ზუსტი იქნება... ანუ ᲗᲣᲠᲥᲣᲚᲘ ᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲔ ᲠᲣᲡᲣᲚ ᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲔᲡᲗᲐᲜ ერთად...

— თურქეთით დავიწყოთ, რომელმაც საქართველოსგან უკვე თითქმის ყველაფერი მიიღო, მათ შორის, აჭარა, რომელიც მისი ტერიტორიის დე ფაქტო გაგრძელებას წარმოადგენს და მალე აფხაზეთსაც წაეპოტინება. **ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ ᲒᲐᲔᲥᲪᲐ ᲠᲣᲡᲔᲗᲡ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ ᲐᲠᲐ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ, ᲐᲠᲐᲛᲔᲓ — ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲨᲘ!** დიახ, სააკაშვილმა გააძევა ბათუმიდან რუსული ბაზა და აჭარა თურქეთს შეატოვა. თუ ადრე აქ მხოლოდ 3 მეჩეთი იყო, სააკაშვილის დედის წყალობით, ისინი გასამასდა! „მეჩეთები ჩვენი ყაზარმებია, მინარეთები კი — ხიშტები! განა შეიძლება, რიზე ბათუმისგან განსხვავოს?“ — განაცხადა **ᲔᲠᲓᲝᲦᲐᲜᲛᲐ** და ოკუპაცია მეტს რაღას უნდა ნიშნავდეს? აღარაფერს ვამბობ იმ ქართველებზე, რომლებიც თურქეთში მონურ ჭაპანს ეწევიან ან საზღვრისპირა ბორდელებში ყიდიან სხეულს.

— ნუთუ რუსი გენერალი, რომელიც ლერმონტოვის „მწირში“ ჯვრის უღელტეხილის გავლით ტიფლისს სტუმრობს, სამუდამოდ მიდის კავკასიიდან და ყველაფერს თურქეთს უტოვებს...

— ლერმონტოვისეული რუსი გენერალი საქართველოს ტრაგიკული ბატალიების ერთგვარი მემატიანეა. ის ამჯერად ტოვებს ტიფლისს, მაგრამ რუსეთი მაინც ყოყმანობს, არამეგობარ ქვეყანათა სიაში შეიყვანოს საქართველო. პირიქით, მან დაიწყო აფხაზეთთან საზღვრის დემარკაცია, რათა მთელ მსოფლიოს უჩვენოს, ამ ტერიტორიის ანექსიას და რუსეთთან მიერთებას არ ვაპირებო. ფაქტია, დღეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი მეტად არასახარბიელო მდგომარეობაშია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით, მის წინააღმდეგ პირი შეკრა თითქმის მთელმა დასავლეთმა და ამიტომაც ატარებს ოპტიმიზაციის პოლიტიკას ლამის ყველა მიმართულებით.

მას შემდეგ, რაც თურქეთის ინიციატივით, წარმატებით გადაიჭრა 30 წლის განმავლობაში ჩაკირული ყარაბაღის კონფლიქტი, რუსეთმა ცნო ანკარის ლიდერობა სამხრეთ კავკასიაში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში **„ᲧᲐᲠᲐᲑᲐᲦᲘᲡ ᲤᲝᲠᲛᲣᲚᲐᲡ“** შიდა ტერიტორიული კონფლიქტების გადასაჭრელად აფხაზეთ-



კვირგვინოსნები

გიგლა ბარამიძე

პოლიტიკოსი



იმათი გამკვირვებია, ვისაც „ქართული ოცნების“ დაშლაზე ვაიუშველებელი აქვს ატეხილი. გაიძახიან, „ქართული ოცნების“ რღვევააო... რა უხარიათ, ვერ გავიგე. „ქართული ოცნების“ პატრონი, დამფინანსებელი და დამფუძნებელი ვინც იყო, იმ კაცმა გასაგებად თქვა, რაც არის მოსალოდნელი — „ქართული ოცნება“ წავა ოპოზიციაში, უმრავლესობაში კი სხვა, ახალი ძალები მოვლენ.

„ახალი თაობა“

ამირან სალუქვაძე

ანალიტიკოსი



კრემლის პოლიტიკა არ შეიცვლება პუტინის წასვლის შემდეგაც, თუ ის მოახერხებს მემკვიდრისთვის ძალაუფლების გადაბარებას. **რუსეთის პოლიტელიტასა და საზოგადოების დიდ ნაწილს დღემდე ენატრებათ საბჭოთა კავშირი, როდესაც დედამიწის ერთი მეექვსედი ჰქონდათ დაკავებული. დღემდე ამაყობენ იმით, რომ იმპერია ჰქონდათ.**

„კვირის პალიტრა“

გუგული მაღრაძე

ყოფილი პარლამენტარი



100 პროცენტით დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილი რუსულ თამაშს თამაშობს!

„კვირის პალიტრა“

ანზორ მელია

კარდიოლოგი

დაჩანაკებულ ნიკა მელიას ვერ ნახავს ეს მთავრობა!

„ტვ პირველი“

ნიკა მელია

ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე



გაითხოვეთ ამნისტია და ამ შემთხვევაში მე, ნიკა მელია, ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას, დავთანხმდე ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებულ გირაოს და ამ პირობით დავტოვო საპყრობილე.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

შიც გამოიყენებენ იმავე თურქეთის შუამავლობით! მარტივად რომ ვთქვათ, აზერბაიჯანი და საქართველო თურქულ სექტორში მოექცევა, სომხეთი კი რუსულ ორბიტაზე დარჩება.

— მავანმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ აფხაზეთში „ყარაბაღის ფორმულის“ გამოყენებით საქართველო დაიბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს... მაშ, რატომღა ცნო რუსეთმა აფხაზეთის ან თუნდაც ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა?

— ეს შეცდომა იყო, რასაც პროგრესულად მოაზროვნე რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ამთავითვე აღიარებს. პირადად მე არ შემხვედრია რუსი პოლიტიკოსი, პოლიტოლოგი ან ჟურნალისტი, რომელიც თვლის, რომ 2008 წელს რუსეთი სწორად მოიქცა და სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის ცნობით რაღაც განსაკუთრებული ქულა ჩაიწერა. არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ფრიად სოლიდურმა ქრთამმა!

— კი მაგრამ, ვინ აიღო ეს ქრთამი?

— ალბათ, იმან, ვინც ცნო ეს მარაზმი. ცხადია, მათ რიცხვში პუტინი არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომელსაც საქართველოს ძირძველი მიწების დაუფლებით ჯერ კიდევ წლების წინ არნახული თავსატეხი გაუჩინეს. უფრო მეტიც, რუსეთის პრეზიდენტი გახდა შორსგამიზნული დეზინფორმაციის მსხვერპლი, რომ თითქოს აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ისტორიულად არ წარმოადგენს საქართველოს... არადა, ზუსტად ვიცი, დღეს კრემლსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აფხაზეთს არშემდგარ რესპუბლიკად მიიჩნევენ, ასე ვთქვათ, უსახელურო ჩემოდნად, რომლის ტარებაც, გნებავთ — თრევა, უკვე დამღლელი და მოუხერხებელი გახდა, თუმცა, გზაში დასაგდებადაც ვერ გაიმეტებ — ბოლო-ბოლოო, ამ ჩემოდანში ჩემოდანი ფულია გადახდილი!

— და რის სანაცვლოდ დაუთმობს რუსეთი თურქეთს აფხაზეთის ტერიტორიას?

— ამ შემთხვევაში რუსეთი, ტრამპის მსგავსად, რაციონალურად მოიქცევა, რომელმაც ამერიკული სამხედრო ბაზების სამშობლოში დაბრუნება დაიწყო. რუსეთიც გაიყვანს თავის ბაზებს აფხაზეთიდან, ხოლო თურქეთს მიანიჭებს მედიატორის როლს საქართველოსათვის მისი დაბრუნების საქმეში, რათა იმავე თურქეთმა ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად ცნოს, ხოლო საქართველომ ნატოსაკენ სწრაფვა შეწყვიტოს.

— გამოდის, რომ რუსეთი მოიხსნის საქართველოს ოკუპანტის სამარცხვინო მანტიას, ხოლო ყირიმის ნახევარკუნძული, სადაც ყირიმელი თათრები ცხოვრობენ და რომელზეც ისტორიულად ედგა თვალი თურქეთს, აფხაზეთზე გაიცვლება? და კიდევ — აღარც ნატო მიუახლოვდება რუსეთის სამხრეთ კარიბჭეს...

— ჩემი ინფორმაციით, რომელიც კომპეტენტური წყაროებიდან მივიღე, ამჟამად წარმოებს ფარული მოლაპარაკებები თბილისს, მოსკოვსა და სოხუმს შორის. გარკვეული დროის შემდეგ ეს საჯაროდ გაცხადდება და სამხრეთ ოსეთის პრობლემაც ავტომატურად გადაიჭრება.

— რას ბრძანებთ? საქართველო აწარმოებს ფარულ მოლაპარაკებებს რუსეთთან და აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებასთან?

— ბჟანიას ისედაც არა აქვს არჩევანი, მითუმეტეს, რომ აფხაზეთის ან თუნდაც მისი ნაწილის საქართველოსათვის დაბრუნების შემდეგ მას დე ფაქტო ლიდერის სავარძელში აღარავინ დატოვებს, თანაც მისი ყოფნა აფხაზეთში ისეთივე საფრთხის შემცველი იქნება, როგორც ფაშინიანის ცხოვრება სომხეთში არჩევნების შემდეგ.

ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲡ?



— რამდენაც პარადოქსული არ უნდა იყოს, თუნდაც თეორიულად უშვებთ, რომ „თურქული აჭარის“ კვალდაკვალ საქართველოში შეიძლება გაჩნდეს „თურქული აფხაზეთიც“?

— საქმე ისაა, რომ აფხაზებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები ძლიერ გაფუჭდა, ხოლო რუსეთი და თურქეთი საგრძნობლად დაახლოვდნენ. რუსული მილიარდები, რომლებიც აფხაზეთისათვის გამოიყო, დაიტაცეს, ქვეყანაში კვლავ ნგრევა და ომის შემდგომი ყოფითი პრობლემებია. ამიტომაც აღარ გადაურიცხავს მოსკოვს სოხუმისათვის თანხები მიმდინარე წლის იანვრის შემდეგ, თანაც აფხაზეთმა არ ისურვა, შესულიყო რუსეთის ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში. ამას დავუმატოთ გაქანებული კორუფცია და არნახული კრიმინალი, თუნდაც რუსეთის კონსულისა და მისი მეუღლის მკვლელობა, რომელიც დღემდე გაუხსნელია, მოსახლეობაში არსებული იარაღის კოლოსალური არსენალი... რუს ინვესტორს არა აქვს უფლება, აფხაზეთში ბიზნესი წამოიწყოს, თუ კომპანიონად აფხაზი არ ეყოლება. თუმცა, ეს წესი არ ვრცელდება თურქ ინვესტორებზე, რომლებმაც გადაავსეს აფხაზეთი. რუსეთის მოქალაქეებს, თურქებისაგან განსხვავებით, არც აფხაზეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღება შეუძლიათ, ისინი ვერ ყიდულობენ ბინებს, თუ არ ჩავთვლით ფართს მიგდებულ კორპუსებში... რუსეთისათვის თვალისმომჭრელი ყველა აფხაზური სიკეთე, რომელიც დე ფაქტო ბჟანიას მიერ კანონპროექტების დონეზე იქნა ვიზირებული, აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტმა დაბლოკა.

— ყველაფერი, რაც დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ასე თუ ისე მუშაობს, რამდენადაც ვიცით, სომხების ხელშია...

— აფხაზეთის სომხობა, რომლის რაოდენობამაც უკვე გადააჭარბა აფხაზი მოსახლეობის რიცხოვნობას, საქმიან ურთიერთობას აწარმოებს სოჭელ და კრასნოდარელ სომხებთან და ერთ ძლიერ ლობს ქმნის. მაგრამ კონფლიქტი სომხებსა და თურქებს შორის, რომელთა წილი დღითი დღე იზრდება, გარდაუვალია. თურქეთის არაერთი მოქალაქის უცერემონიო ქცევის გამო თბილისსა თუ ბათუმში, ცხადი ხდება, რომ ისინი დედათურქეთის დიდ მხარდაჭერას გრძნობენ და ამიტომაც ქედმაღლობენ. არადა, სომხურ-თურქული დაპირისპირების შემთხვევაში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ყარაბაღის დარად, ამოქმედდებიან რუსი მშვიდობისმყოფელები, ანუ კვლავ შეიქმნება აფხაზეთის გახლეჩის საფრთხე, როგორც ამას თავის დროზე ელცინი სთავაზობდა შევარდნაძეს: **ᲒᲐᲒᲠᲘᲓᲐᲜ ᲤᲡᲝᲣᲛᲓᲔ — ᲡᲝᲛᲮᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲐᲤᲮᲐᲖᲔᲑᲘ, ᲮᲝᲚᲝ ᲡᲝᲮᲣᲛᲘᲓᲐᲜ ᲔᲜᲒᲣᲠᲘᲡ ᲮᲘᲓᲐᲛᲓᲔ — ᲐᲤᲮᲐᲖᲔᲗᲘᲡ ᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲔᲑᲘ.** ამას ისიც უნდა დავუმატოთ, რომ აფხაზეთის მოსახლეობა სულ უფრო და უფრო უახლოვდება საქართველოს — ჩამოდიან სამკურნალოდ და სასწავლებლად, ხოლო ენგურჰესი, რომელსაც საქართველომ ჩაუტარა რეაბილიტაცია, მათ უფასოდ აწვდის ელექტროენერგიას. მეორე მხრივ, თუ აფხაზები ფიქრობენ თურქეთთან ინტეგრირებაზე, აფხაზეთის მეგრელებს ისევე, როგორც იქაურ სომხებს, უფრო რუსეთისაკენ მიუწევთ გული... აი, ასეთ ნონსენსთან გვაქვს საქმე!

— თქვენ მიერ მოწოდებული ექსკლუზიური ინფორმაცია სერიოზულად დააფიქრებს კაცს...

— მე თქვენს კითხვას დავუბრუნდები, დღევანდელი ინტერვიუს დასაწყისში რომ დამისვით. რატომღაც **ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲘᲡ ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲡ** 29 აპრილის საპარლამენტო მოსმენაზე არაფერი უთქვამს საქართველოს წინაშე არსებულ **ᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲔᲔᲑᲖᲔ,** ანუ **„ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲖᲔ“,** როგორც ყოველწლიურ ანგარიშში იყო მოხსენიებული. არადა, **ᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲔ,** უპირველესად, **ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲐ,** უფრო ზუსტად, **ᲛᲘᲡᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ ᲓᲐᲑᲠᲣᲜᲔᲑᲐ, ᲐᲜᲣ ᲩᲐᲛᲝᲗᲠᲔᲕᲐ, ᲩᲐᲛᲝᲨᲐᲕᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲩᲐᲛᲝᲑᲜᲔᲚᲔᲑᲐ, ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲣᲬᲝᲓᲔᲑᲗ.** სააკაშვილის პანკისელი ემისარი **ᲛᲐᲚᲮᲐᲖ ᲛᲐᲩᲐᲚᲘᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘ** ნაცმოძრაობაშია, ამდენად, საინტერესოა, იცის კი უშიშროების სახელმწიფო სამსახურმა, დაბრუნდნენ თუ არა სირიიდან ის ქისტები, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე იბრძოდნენ? მართლაც საინტერესოა, **ᲘᲪᲘᲡ ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ᲑᲐᲢᲝᲜᲛᲐ ᲚᲘᲚᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ, ᲠᲝᲛ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲨᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲓ ᲓᲐ ᲞᲘᲠᲓᲐᲞᲘᲠᲘ ᲢᲔᲚᲔᲔᲗᲔᲠᲘᲡ ᲛᲝᲡᲐᲬᲧᲝᲑᲐᲓ ᲒᲐᲓᲛᲝᲓᲘᲡ ᲐᲚᲔᲥᲡᲘ ᲜᲐᲕᲐᲚᲜᲘᲡ „ᲙᲝᲠᲣᲤᲪᲘᲐᲡᲗᲐᲜ ᲑᲠᲫᲝᲚᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘᲡ“ ᲛᲗᲐᲕᲐᲠᲘ ᲝᲤᲘᲡᲘ,** რომელიც რუსეთმა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა? ისიც საკითხავია, რატომ არ სურს საქართველოს, რომ „ინტერპოლის“ საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადოს ქართული სასამართლოს მიერ 5-წლიანი პატიმრობისათვის გამწესებული და თურქეთის ტერიტორიაზე მიმალვაში მყოფი, საქართველოში არარსებული „უკვდავთა პოლკის“ დამფუძნებლები — **ᲒᲝᲒᲘᲫᲔ ᲓᲐ ᲐᲜᲟᲔᲚᲐ ᲖᲐᲮᲐᲠᲝᲕᲐ,** რომელიც გახლავთ სირიისა და რუსეთის მოქალაქე, ხოლო სააკაშვილის მიერ საქართველოს მოქალაქეობითაც იყო წახალისებული, როცა სირიიდან საქართველოში ჩამობრძანდა? რატომ არ აქცევს ყურადღებას სახელმწიფო უშიშროების სამსახური საქართველოში სააკაშვილის სხვა ემისართა საქმიანობასაც, თუნდაც **ᲙᲣᲠᲝᲞᲢᲔᲕᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲚᲘᲤᲨᲘᲪᲘᲡ** ფონდი „თავისუფალი რუსეთი“ ავიღოთ... აი, სად მარხია ძაღლის თავი და აი, რა წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ **„ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐᲡ“,** მათივე სიტყვებით რომ ვთქვათ!

— ზუსტად 40 წლის წინათ, 1981 წლის 13 მაისს, როდესაც აფხაზეთის დაკარგვაზე ორიენტირებული ლიხნის ავბედითი კრება ჯერ კიდევ არ იყო ჩატარებული და ჯავის რაიონის სოფელ ედისაში, იქ, სადაც როკის გვირაბი იწყება, თავისუფლად ახვიდოდი, ოჩამჩირელმა ვიტალი დარასელიამ „კარლ ცაისის“ კარში გამარჯვების გოლი შეაგდო. მილიონობით გულშემატკივარს ახლაც ყურში ჩაესმის კოტე მახარაძის ლეგენდარული სიტყვები საკავშირო ტელეეთერში: „ლიკუეტ სტოლიცა გრუზიი“...

— დღეს საქართველოს გოლები ვეღარ გააქვს — ვერც სპორტულ და ვერც პოლიტიკურ ასპარეზზე. დღეს თავად საქართველოს კარია დაუცველი და მავანი საბედისწერო „თერთმეტრიანის“ დარტყმით იმუქრება. **ᲞᲔᲜᲐᲚᲢᲘᲡ ᲛᲝᲒᲔᲠᲘᲔᲑᲐ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲮᲔᲚᲘᲡᲣᲤᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲝᲜᲘᲕᲠᲣᲚᲘ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲘᲗ ᲘᲥᲜᲔᲑᲐ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲔᲚᲘ, ᲛᲘᲗᲣᲛᲔᲢᲔᲡ, ᲠᲝᲪᲐ ᲛᲡᲐᲯᲘᲪ ᲛᲝᲡᲧᲘᲓᲣᲚᲘᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲛᲐᲨᲘᲪ ᲒᲐᲧᲘᲓᲣᲚᲘ...**

შევნატრი იმ დროს, როდესაც ამაყად ჩავალთ იმავე ვიტალი დარასელიასა და თითოეული ჩვენგანისათვის ძვირფას ოჩამჩირეში, როდესაც ამაყად გავივლით რუსეთისაკენ მიმავალ როკის გვირაბს, რომელიც ათასი ჯურის სააკაშვილებმა და მისმა მექრთამე პატრონებმა ჩარაზეს. მაშინ, კოტე მახარაძის თქმისა არ იყოს, მართლაც **БУДЕТ ЛИКОВАТЬ СТОЛИЦА ГРУЗИИ!**

ესაუბრა

ᲜᲐᲢᲝ ᲤᲝᲪᲮᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲐᲙᲐᲙᲘ ᲛᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
პარლამენტარი

მელია ნაციონალური მოძრაობის ხელში ადამიანურად მართლა მეცოდება. ასე დააკნინო, დაამცრო ადამიანი, შეაგდო ციხეში, უთხრა, შედი და გმირი გახდებიო და ასეთ გაურკვეველ და სასაცილო რეალობაში ამოაყოფინო თავი, ჩემთვის ადამიანურად მხოლოდ და მხოლოდ სიბრალულს იწვევს.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲕᲐᲨᲐᲫᲔ
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

ალბათ, ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც დავუშვი, არის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მერე რომ მეგონა, ნაციონალურ მოძრაობას გავასწორებდი, მაგრამ ეს პარტია არ სწორდება. შეიძლება ახალგაზრდა ვიყავი. ყველა ადამიანი პროცესს საკუთარი გადასახედიდან უყურებს. ყველაფერი დაარღვიეს. 2020 წელს ისანში გამარჯვების შანსი მქონდა, შემოვარდნენ და კანდიდატი დამიყენეს. რატომ დამიყენეს, იცით? — ოღონდ მე, გიორგი ვაშაძეს კარგი შედეგი არ დამედო.

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲚᲘᲜᲐᲡ ᲚᲘᲜᲙᲔᲕᲘᲩᲘᲣᲡᲘ
ლიეტუვის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი

76 წლის წინ გამარჯვების მემკვიდრეებად ყოფნის პრეტენზიები ვერ გაამართლებს დღევანდელ „გამარჯვებებს“ უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიების ნაწილების ანექსიაში. „ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

უსამშობლო ნაცბელადმა

არაფერი ჟღერს ისე ბუნებრივად და ორგანულად, როგორც წინადადება — „სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“

ქართული სასამართლოს მიერ არაერთ სისხლის სამართლის საქმეში გამტყუნებულმა და დაუსწრებლად მსჯავრდებულმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში უჩივლა.

კერძოდ, **უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილმა** სტრასბურგის სასამართლოში ორი სარჩელი შეიტანა, რომელთაგანაც ერთი დეპუტატ **ვალერი გელაშვილის ცემის** საქმეს ეხება, ხოლო მეორე — **სანდრო გირგვლიანის მკვლელობისათვის გასამართლებული პირების შეწყალებას.**

შეგახსენებთ, რომ დეპუტატ გელაშვილის ცემის საქმეზე ექსპრეზიდენტ სააკაშვილს ბრალად ედებოდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობითა და იარაღის გამოყენებით, რისთვისაც 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, სანდრო გირგვლიანის მკვლელების შეწყალების საქმეზე კი, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით, 3-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული.

სააკაშვილის ადვოკატის **გიორგი ჩივიაშვილის** განცხადებით, მათი ორივე სარჩელი სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო და განხილვაც დაიწყო.

ასე და ამრიგად, ევროპულ სასამართლოში მიმდინარეობს პროცესი ერთობ ლოგიკური და ნიშანდობლივი, თუ გნებავთ, მიშანდობლივი სახელწოდებით — **მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!**

ღმერთმანი, მართლაც რომ სიმბოლურია — **სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!**

სააკაშვილის პირადი ტელეკანალიზაცია **„მთავარი არხი“** და ნაცმოძრაობის სხვა პროპაგანდისტული ორგანოები ყოველნაირად ცდილობენ, ისე წარმოაჩინონ, თითქოს სააკაშვილმა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს კი არა, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას უჩივლა, მაგრამ ასეთ დემაგოგიურ შეჭამანდებს ჩვენი გონიერი საზოგადოება დიდი ხანია, პირს აღარ აკარებს.

დიახ, გონიერმა საზოგადოებამ მშვენივრად იცის: სააკაშვილმა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მთავრობას კი არა, საქართველოს უჩივლა! სააკაშვილმა სტრასბურგში სარჩელი შეიტანა არა „ქართული ოცნების“, არამედ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ!

საერთოდ, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ნებისმიერი სარჩელი შედის არა რომელიმე კერძო სუბიექტისა თუ იურიდიული პირის, არა რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა თუ მთავრობის, არამედ ქვეყნის წინააღმდეგ და სამართლებრივი ფორმულირებაც შესაბამისია — **„ესა და ეს გერმანიის წინააღმდეგ“, „ესენი და ესენი საფრანგეთის წინააღმდეგ“** და ა.შ.

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი — **სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!**

მართალია, სარჩელის ამგვარი სახელდება სამართლებრივი კაზუისტიკის ნაწილია და უფრო მეტად ფორმალურ ხასიათს ატარებს, მაგრამ იმასაც გააჩნია, ევროპულ სასამართლოში სარჩელის შემტანი პირი ვინ არის და რას წარმოადგენს?

სააკაშვილის შემთხვევაში სარჩელი — **„სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“** — ყოველგვარი ფორმალობისა და კაზუისტიკის გარეშე, პირდაპირ და ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ **სააკაშვილმა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს უჩივლა!**

ევროპულ სასამართლოში შესული სარჩელი — **„სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“** — სხვა არაფერია, თუ არა ნაცთა ბელადის მხრიდან ბრძოლის მორიგი რაუნდის წამოწყება **იმ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლის პრეზიდენტიც ათი წლის განმავლობაში ბრძანდებოდა!**

სააკაშვილს კი თუ რამე კარგად გამოსდის, ეს სწორედ **საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაა!**

საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლა სააკაშვილის მთავარი პროფესია და ცხოვრებისეული კრედოა!

საქართველოს ისტორიაში შინაური და გარეული მტრების ფართო სპექტრს რომ გადავხედოთ, საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან ცოტა ვინმეს გამოსვლია ისე პერფექციონისტულად და წარმატებით, როგორც სააკაშვილს გამოსდიოდა და დღემდე გამოსდის.

ავიღოთ „სიკვდილის ბრიგადების“ შექმნა და უდანაშაულო ადამიანების ბელურებივით ხოცვა პირდაპირ ქუჩაში; მშვიდო-

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

„ასავალ-დასავალის“ მთავარი რედაქტორის ლაშა ნადარეიშვილისა და მთელი სარედაქციო გუნდის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი არ შევიტანეთ და ამას ერთადერთი მიზეზი ჰქონდა: ჩვენთვის, მორალური და ზნეობრივი თვალსაზრისით, კატეგორიულად მიუღებელია ფორმულირება — „ასავალ-დასავალი“ საქართველოს წინააღმდეგ!“

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

საქართველოში ნებისმიერ შემთხვევაში შეიცვლება მთავრობა წელს — გასაგიჟებელი მხარდაჭერა მაქვს!

„აიპრესი“

დათო მაღრაძე
პოეტი

სააკაშვილის განცხადებებს საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ სერიოზულად ვერც აღვიქვამ... იუმორს თუ მოვიშველიებთ, **ის ჩამოსვლას კი არ გვპირდება, უკვე აქ არის. მართალია, ვერ ვხედავთ, მაგრამ თავის მხარდამჭერებს უკვე ეცხადება და რამდენიმე ადასტურებს კიდეც.**

„რეზონანსი“

ქართლოს ნატროშვილი
„კომედი შოუს“ მსახიობი

ვურეკავ ხაშურის პატრიოტულ და სააკაშვილის ინტონაციით ვეუბნები, ხაშურს გამოვივლი რამდენიმე წუთში-მეთქი. ვერ წარმოიდგენთ, რა ბედნიერი მხვდება ხაშურის ცენტრში! ეს რა გრძნობაა, ვერასოდეს მიხვდება ვერც გომელაური, ვერც ბიძინა და ვერც ვერავინ. მე ბოლომდე ვუერთგულე სააკაშვილს. **უნდოდათ, მიშას როლი „ჰეროკრატიაში“ მეთამაშა, მაგრამ უარი ვუთხარი, მიშას ხმა ჩამძახოდა, არც გაიფიქროო.**

„სარკე“

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

ნაკლებად ვიდარდოთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ მომავალზე, ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს სადარდებელი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

საქართველოს სტრასბურგში უჩივლა!

ბიანი მანიფესტაციების უსასტიკესი დარბევა და სისხლში ჩახშობა, ხელებშეკრულ მომიტინგეთა ცემით მოკვლა და ცხედრების გადამალვა მაღაზიის სახურავზე; **ავიღოთ** პატიმრების ცემა, წამება და გაუპატიურება არამხოლოდ ციხეებსა და პოლიციის შუშებიან განყოფილებათა სარდაფებში, არამედ სამეგრელოს ტყეებში საგანგებოდ მოწყობილ ბუნაგებში; ადამიანების დახვრეტა შუა ზღვაში, გვამებზე ბეტონის ნაჭრის გამობმა და წყალში ჩაძირვა; **ავიღოთ** ბიზნესმენების დატერორება და ქონების წართმევა შუალამეულ ნოტარიუსთა კანტორებში და პროკურატურისა და სასამართლოს გადაქცევა ნაცმოძრაობის პარტიულ ნოტარიუსებად; **ავიღოთ** ოპოზიციური ტელეარხებისა და გაზეთების რედაქციათა შტურმით აღება რეჟიმის საეგზეკუციო რაზმების მიერ; სხვა თუ არაფერი, **ავიღოთ** საქართველოს ჩათრევა რუსეთთან ომში და ახალგორის რაიონისა და კოდორის ხეობის ოკუპანტისათვის ჩაბარება ტყვიის გაუსროლელად... **სხვა ბევრი ასეთი და ამაზე უარესი რამეებიც გავიხსენოთ, რაც სააკაშვილის რეჟიმს საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაუდენია და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით, რომ სტრასბურგის სასამართლოში აღძრული სარჩელი — „სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“ — ამ ყველაფრის ლოგიკური გაგრძელებაა!**

არაფერი ჟღერს ისე ბუნებრივად და ორგანულად, როგორც წინადადება — **„სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“**

ჩვენი დროის საქართველოში კი ისეც მომხდარა, რომ სიმართლის მაძიებელ ადამიანებს სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის შეტანაზე შეგნებულად უთქვამთ უარი, რადგან არ სურდათ, საკუთარი სამშობლოსათვის ეჩივლათ.

სანამ სხვაგან გავიხედავთ, ჯერ საკუთარ მაგალითზე მოგახსენებთ: **როცა საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლომ „ასავალ-დასავალის“ წინააღმდეგ მამუკა ხაზარაძისა და „თიბისი ბანკის“ სარჩელები ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, ჩვენს სიმართლეს კი სრული ბრმა-ყრუობით შეხვდა,** ერთადერთ გზად სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის შეტანაღა გვრჩებოდა. სამივე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც **კვირიკაშვილის პრემიერობის ხანაში** მისი ძმაკაცი ყაჩაღ-ბანკირის სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი, დასაბუთების ნაწილში იმდენად თვალსაჩინო ხარვეზები ჰქონდა, მაღალი რანგის ქართველი სამართალმცოდნეები გვარწმუნებდნენ — **ევროპული სასამართლო თქვენს სარჩელს უეჭველად დააკმაყოფილებს, დაადგენს, რომ „ასავალ-დასავალის“ მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაირღვა და საქართველოს სახელმწიფოს გაზეთის სასარგებლოდ სოლიდურ ფულად კომპენსაციასაც დააკისრებსო!**

მიუხედავად ამისა, **„ასავალ-დასავალის“ მთავარი რედაქტორის ლაშა ნადარეიშვილისა და მთელი სარედაქციო გუნდის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით,** სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი არ შევიტანეთ და ამას ერთადერთი მიზეზი ჰქონდა: **ჩვენთვის, მორალური და ზნეობრივი თვალსაზრისით, კატეგორიულად მიუღებელია ფორმულირება — „ასავალ-დასავალი“ საქართველოს წინააღმდეგ!“**

მერე რა, რომ ფორმულირებას — **„ასავალ-დასავალი“ საქართველოს წინააღმდეგ!“** — მხოლოდ ნომინალური დატვირთვა ექნებოდა? მერე რა, რომ ჩვენ ევროპაში ჩვენს სამშობლოს კი არა, უსამართლო და მიკერძოებულ სასამართლოს ვუჩივლებდით? მერე რა, რომ საქმეს მოვიგებდით და ქართულ სახელმწიფოს ფულს გადავახდევინებდით? **არაფერი გვიღირდა იმად, რომ ისტორიას შემორჩენოდა ერთმანეთთან ყოვლად შეუთავსებელ სიტყვათა გროვა — „ასავალ-დასავალი“ საქართველოს წინააღმდეგ!“**

— მირჩევნია, ყაჩაღ-ბანკირ ხაზარაძის წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლაში უსამართლოდ გაგვამტყუნონ, ვიდრე საქართველოს წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლაში ჩავებათ და სამართლიანად გავმართლდეთ! — თქვა მაშინ **ლაშა ნადარეიშვილმა** და „ასავალ-დასავალის“ მთელი გუნდის პოზიციაც სწორედ ეს იყო.

სააკაშვილმა კი საქართველოს უჩივლა და სტრასბურგის სასამართლო იხილავს სარჩელს — **„სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“**

სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტპატიმარმა, გენერალმა **კობა კობალაძემაც,** რომელიც 2009 წელს შეთითხნილი ბრალდებით დააპატიმრეს, სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის შეტანაზე უარი სწორედ იმიტომ თქვა, რომ ფორმულირება — **„გენერალი კობალაძე საქართველოს წინააღმდეგ!“** — მის მორალურ მრწამსს ეწინააღმდეგებოდა.

— სტრასბურგში სარჩელი უნდა ყოფილიყო შემდეგი ინტერპრეტირებით: „გენერალი კობალაძე საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ!“ ადვოკატებს ვკითხე, შეიძლებოდა თუ არა სხვა ფორმა მოგვეძებნა? როდესაც მითხრეს, რომ არ შეიძლებოდა სხვა ფორმულირება, გადავწყვიტე, უარი მეთქვა სტრასბურგის სასამართლოზე. სამშობლოს ვერ ვუჩივლებ! — **განაცხადა კობა კობალაძემ.**

რა განაჩენიც არ უნდა გამოიტანოს სტრასბურგის სასამართლომ, ეს საქართველოს კი არა, სააკაშვილის განაჩენი იქნება!

გენერალმა კობა კობალაძემ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის შეტანაზე უარი სწორედ იმიტომ თქვა, რომ ფორმულირება – „გენერალი კობალაძე საქართველოს წინააღმდეგ!“ – მის მორალურ მრწამსს ეწინააღმდეგებოდა!

დიახ, გენერალმა კობა კობალაძემ სამშობლოს არ უჩივლა!

ზეპარტიულმა გაზეთმა „ასავალ-დასავალმა“ სამშობლოს არ უჩივლა!

გენერალ კობალაძის უკანონოდ დამპატიმრებელმა და „ასავალ-დასავალის“ რედაქციის დამრბევმა სააკაშვილმა კი სამშობლოს უჩივლა!

თუმცა, რომელ სამშობლოზე ვლაპარაკობთ?! სააკაშვილისათვის საქართველო არც არასოდეს ყოფილა სამშობლო! **ერთადერთი, რაც სააკაშვილს საქართველოსთან აკავშირებდა, ქართული პასპორტი იყო, თუმცა, ისიც სანაგვეში მოისროლა, როცა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვა და უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო!**

სააკაშვილისათვის ამიტომაც არ არის პრობლემა, საქართველოს უჩივლოს!

ამიტომაც არ უქმნის მას მორალურ უხერხულობასა და სულიერ დისკომფორტს ფორმულირება — **„სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!“**

ისედაც ხომ სულ ასე იყო და ასე იქნება: **სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ!**

ოღონდ, ეს საქართველოს კი არა, სააკაშვილის ბედისწერაა!

რა განაჩენიც არ უნდა გამოიტანოს სტრასბურგის სასამართლომ, ეს საქართველოს კი არა, სააკაშვილის განაჩენი იქნება!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

არსებობს ასეთი გამოთქმაც: ფერად რევოლუციებს დასავლეთი აწყობს, ხელისუფლებაში კი რუსები მოდიან.

ასე მოხდა „ვარდების რევოლუციის“ შემთხვევაშიც — სააკაშვილს მარჯვენა რუსმა „რეფერმა“ ივანოვმა აუწია გამარჯვების ნიშნად, ხოლო „პროდასავლური ორიენტაციის“ სააკაშვილის ყველა ქმედება მთელი ცხრა წლის განმავლობაში რუსეთის წისქვილზე ასხამდა წყალს.

ვნახოთ, რა გამოვა დასავლეთის მცდელობიდან, პარლამენტში შეიტყუოს ნაცმოძრაობა და იქ ჩაკეტოს მოსათვინიერებლად.

„საერთო გაზეთი“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

თუ ოდესმე რამე ცუდი შეიძლება მოუვიდეს პოლიტიკურ გუნდს, ისეთი თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი უნდა ჰყავდეს, **როგორიც მიხეილ სააკაშვილია.**

„რეზონანსი“

კახა კუჭავა
პარლამენტის თავმჯდომარე

პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირება არ უნდა გადაჰყვეს ხალხისა და ქვეყნის ინტერესები.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ალექსანდრე თვალჭრელიძე
ექსპერტი

მეჩვენება, რომ სააკაშვილი ნაცმოძრაობის ტანზე მიბმული ლოდია, რომელიც მას ფსკერისკენ მიაქანებს.

„ინტერპრესნიუსი“

30 აპრილს, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულამდე ორი დღით ადრე, საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ჯარის 30 წლის იუბილე ბუკის კვრითა და ნაღარის ცემით აღნიშნა. ტელეეკრანებზე დატრიალდა ვიდეორგოლი, რომელმაც, რბილად რომ ვთქვათ, დააკნინა ჩვენი საბრძოლო ტრადიციები.

ქართული ჯარი 30 წლის კი არა, სულ მცირე, 30 საუკუნისაა!

ყველას გვახსოვს ის ბედნიერი და ამაღელვებელი დრო, როცა 1991 წლის 30 აპრილს საქართველოს უზენაესი საბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარისა და ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის **ზვიად გამსახურდიას** საგანგებო ბრძანებით შექმნილმა ეროვნულმა გვარდიამ თბილისში, „დინამოს“ ცენტრალურ სტადიონზე, პარადი გამართა. ბედის ირონიით, იმ დღეს ზვიად გამსახურდიას გვერდით დამსახურებული პუტჩისტი, მხატვარ-კერამიკოსი **თენგიზ კიტოვანიც** იდგა, რომლისთვისაც რევოლუციურ ეიფორიასა და გარდამავალ პერიოდს ახალი სტატუსი მიენიჭებინა — **„ეროვნული გვარდიის სარდალი“!**

ცხადია, არმიის, გნებავთ, ჯარისა თუ შეიარაღებული ძალების ოცდაათი წლის იუბილემ ისე ჩაიარა, რომ ზვიად გამსახურდიას სახელი არავის უხსენებია; არავის აღუნიშნავს — ეს თარიღი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს უკავშირდება და ახალი დროის არმიის შექმნასაც სწორედ ზვიად გამსახურდიამ ჩაუყარა საფუძველიო...

დიახ, სწორედ პოსტსაბჭოურ, ახალ ქართულ ჯარზე ვლაპარაკობთ, თორემ 30 წლის ნამდვილად ვერ იქნება იმ ქვეყნის ჯარი, რომელიც ასურეთისა და ხეთების იმპერიიდან მოყოლებული დღემდე გაუმკლავდა თუ უმკლავდება არაბების, თურქ-სელჩუკების, მონღოლების, თემურ-ლენგის, სპარსეთის, თურქეთის, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების იმპერიათა შემოტევას!

როგორ შეიძლება, 30 წლის იყოს იმ ქვეყნის ჯარი, რომლის 60 მეფისგან შემდგარი კოალიციური ლაშქარი სიენის მეთაურობით ძველი წელთაღრიცხვის 1112 წელს ასურეთის ძლევამოსილ ხელმწიფეს **ტიგლათფილესერ** პირველს ებრძოდა, ხოლო უფრო ადრე კოლხეთის ლეგენდარული მეფის აიეტის ვაჟის **აფსირტეს** ხელმძღვანელობით **იასონსა** და მის რაზმს დაედევნა, რომლებმაც ოქროს საწმისის სახით ქართველებს ოქროს მოპოვებისა და დამუშავების საიდუმლო ცოდნა მოჰპარეს და მედეაც გაიტაცეს? აღარაფერს ვამბობთ ძველი წელთაღრიცხვის 65 წელს გამართულ იმ სისხლისმღვრელ ბრძოლებზე, რომლებიც ქართველებმა სახელოვან რომაელ სარდალს **გნეუს პომპეუსს** მტკვრისა და არაგვის შესართავთან გაუმართეს...

სწორედ ქართული ჯარის სამხედრო პოტენციალმა შეაფიქრიანა რომის ბრწყინვალე იმპერატორი ანტონინუს პიუსი, რომელ

> *არ შეიძლება, საქართველოს ისტორიას ასე უპატიებლად მოეპყრა. ამას არათუ სომეხი, არამედ აზერბაიჯანელიც კი არ იტყოდა... ხოლო რუსი ამას ვერ იტყოდა, რადგან ქართველი პოლიტმეძავებისგან განსხვავებით, რუსეთის პოლიტიკურმა ელიტამ თავისი ჯარის ფასიც იცის და ისტორიისაც!*

2021 წლის სატელევიზიო ვიდეორგოლი

გალაკტიონის ლექსიდან „მშობლიურო ჩემო მიწავ“

**სამი დიდი ოკეანე
გარე უვლის ნათელ მხარეს,
მთვარიანი და მზიანი
ზეცა აფრქვევს სიანკარეს.
ორ ზღვას შუა ძველისძველად
საომარი იყო ლელო —
ის გადარჩა და სახელად
ეწოდება საქართველო.
მშობლიურო ჩემო მიწავ,
შენს საყვარელ სახელს ვფიცავ,
რომ დავიცავ შენს დიდებას,
წინაპართა ძვლებს დავიცავ!
ასწით კავკასიის ფარდა! —
ეს ამერი და იმერი,
მისი „ხელი ხმალს იკარ“ და
მისი „მრავალჟამიერი“.**

2021: დიდგორში საქართველოს ისტორიულ მტრებზე - თურქ-სელჩუკებზე - გამარჯვების მე-900 წელი!

კვირგვინოსნები

რობერტ სტურუა
რეჟისორი



„მთავარის“, „პირველის“ და „ფორმულას“ „ჟურნალისტები“ ძალადობთ ქართველი ხალხის უმრავლესობის წინააღმდეგ. **შესაბამისად, თქვენნაირი უკულტუროები თქვენს ძალადობას ძალადობით პასუხობენ.** აპიარეთ ნაცების 6 პარტია, ცაავა, სარია, მხარი დაუჭირეთ სადისტი და უზნეო უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე. ებრძოლეთ პატრიარქსა და ეკლესიას... **თქვენს ამ აგრესიასა და უზნეობას აუცილებლად იმავენაირად უპასუხებენ.**

„ქართული ოცნება“ თქვენგან და ნაცებისგან არ იცავს ქვეყანას. შესაბამისად, ვინც ნაკლებად კულტურულია, ძალადობით იცავს თავს თქვენგან, ხოლო დანარჩენები არ ვძალადობთ თქვენზე, უბრალოდ, **კანალიზაციებს გეძახით „მთავარსა“ და „ფორმულას“, „ტვ პირველს“ კი— სოფლის უბორნიას!**

„ფეისბუქი“

ნანა კაკაბაძე
„ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის“ თავმჯდომარე

კრიზისი მერე ნახეთ, ნაცები პარლამენტში რომ შევლენ. **თუ ქართველი ნიკა მელია უნდა გათავისუფლდეს, მაშინ უნდა გათავისუფლდეს 500 ამერიკელი „ნიკა მელიაც“, რომლებმაც კაპიტოლიუმზე შტურმი მიიტანეს!**

„საერთო გაზეთი“

პაატა მანჯგალაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

ნაკლებად მაინტერესებს, რას საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა ან მისი ამომრჩეველი ჩვენზე. „სტრატეგია აღმაშენებელი“ არ არის ნაციონალური მოძრაობის ფილიალი და სულაც არ ვთვლი საჭიროდ, რომ ვიაროთ მათ ნება-სურვილებზე.

„იმედინიუსი“

კელი დეგნანი
საქართველოში აშშ-ის ელჩი

თავისუფალი პრესა დემოკრატიის ქვაკუთხედია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ჟურნალისტების დამცველი საზოგადოება.

„ინტერპრესნიუსი“

თემო გოცაძე. სულიერი საქართველო. ტილო, ზეთი. 220X300

მაც ფარსმან მეორე ქველთან მტრობას მეგობრობა არჩია და იბერიის ძლევამოსილი მეფე რომში მიიპატიჟა... 979 წელს ბიზანტიის იმპერია აჯანყებული **ბარდა სკლიაროსის** საშინელი შურისძიებისგან **თორნიკე ერისთავისა** და **ჯოჯიკის** მეთაურობით სწორედ ქართულმა ჯარმა გადაარჩინა...

სწორედ ქართული ჯარის ბრწყინვალე ტრიუმფის შესახებ წერენ ფრანგი **ბოტიე,** სომეხი **მათეოს ურჰაეცი** და უამრავი არაბი თუ სპარსი მეისტორიე, რომლებმაც თავიანთი თვალით იხილეს ან სხვებისგან შეიტყვეს „ძლევაი საკვირველის“ შესახებ, რომელიც **დავით აღმაშენებლის** მეთაურობით **1121 წლის 12 აგვისტოს** დიდგორის ველზე აღსრულდა.

1195 წელს — შამქორთან, ხოლო 1203 წელს ბასიანთან თურქ-სელჩუკებს კისერი მოუგრიხა და სამარე გაუთხარა **სწორედ ქართულმა ჯარმა. 1210-1211 წლებში სწორედ ქართული ჯარი გადავიდა შეტევაზე ირანის მიმართულებით და მიაღწია დღევანდელი ავღანეთის საზღვარს...**

ქარაღაქთან, მურჯახეთთან, სოხოისტასთან, ფარცხისთან, ხატისოფელთან, საფურცლესთან, სასირეთთან, ბოლნისთან, მარტყოფთან, მარაბდასთან, ასპინძასთან, ხერთვისთან, კრწანისთან, სოჭთან, კელასურთან, შავშეთთან, ტაოში, არტანუჯსა და გარნისთან, სადაც კი გაგვიმარჯვია ან ისევ ჩვენივ გაუტანლობით, შუღლითა და ცუდმედიდობით საქართველოს სისხლის ცრემლებით უტირია, **იბრძოდა და იღვწოდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ჯარი!**

ამიტომ ამ უზარმაზარი სამხედრო-პოლიტიკური ისტორიის სამარცხვინო არტახებში

დავით აღმაშენებლის სიტყვა 1121 წლის 12 აგვისტოს, დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ

ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო! თუ ღვთის რჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არათუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართ, არამედ თვით ეშმაკებსაც იოლად დავამარცხებთ... მაშ, ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისთვის ამ ბრძოლის ველზე უფრო დავიხოცებით, ვიდრე გავიქცევით.

მოქცევა და იმის თქმა და ჩიჩინი, რომ ქართული ჯარი ოცდაათი წლისაა, დაახლოებით იმას ჰგავს, რასაც გარყვნილი და უფშვიტინე საიკაშვილი გვიმტკიცებდა – საქართველოს ისტორია „ვარდების რევოლუციიდან“ იწყებაო!

არ შეიძლება, საქართველოს ისტორიას ასე უპატიებლად მოეპყრა. ამას არათუ სომეხი, არამედ აზერბაიჯანელიც კი არ იტყოდა... ხოლო რუსი ამას ვერ იტყოდა, რადგან ქართველი პოლიტმეძავებისგან განსხვავებით, რუსეთის პოლიტიკურმა ელიტამ თავისი არმიის ფასიც იცის და ისტორიისაც!

ნაპოლეონი ამბობდა **„ხალხს, რომელსაც არ სურს, გამოკვებოს თავისი არმია, სხვისი არმიის შენახვა მოუწევს!“**

იმის თქმა და ყვირილი, რომ

„ქართული ჯარი ოცდაათი წლისაა“, სწორედ უპატიებელი დანაშაულია, რომელიც საქართველოს, ჩვენი გმირი წინაპრების სულებსა და ჩვენს ისტორიას შეურაცხყოფს!

ხალხს, რომელსაც არ სურს, გამოკვებოს თავისი არმია, სხვისი არმიის შენახვა მოუწევს!

ნაპოლეონი

ქართული ჯარი 30 წლის კი არა, სულ მცირე, 30 საუკუნისაა და **ჰეი, მანდ, ზევით, მაღლა, თარიღებსა და საქართველოს ისტორიას ასე ადვილად ნუ ეთამაშებით და ნუ ამახინჯებთ!**

ეგეც კარგად დაიმახსოვრეთ — თუ ხელისუფლება დიდგორის ტრიუმფის 900-წლოვან იუბილეს **სტამბოლის შიშით** ტრიუმფალურად არ აღნიშნავს, ბოლოს სწორედ **სტამბოლის ბაზარზე** გაყიდიან!!!

დიტო ჩუბინიძე

2021: დიდგორში საქართველოს ისტორიულ მტრებზე - თურქ-სელჩუკებზე - გამარჯვების მე-900 წელი!

კვირგვინოსნები

ვახტანგ მეგრელიშვილი
„გირჩის“ წევრი, პარლამენტარი



მთელი წელია, ვცხოვრობთ უქმე დღეების რეჟიმში, თან ისეთი რაოდენობით გვაქვს, ციხის პატიმრებს შეშურდებათ.

სასაფლაოზე რომ ვიყავი, პოლიციელმა წაიღო ჩემი კვერცხი სასაფლაოზე გასაგორებლად. უხერხულად ვგრძნობდი თავს, არც პროტესტის სურვილი მქონდა. მანქანიდან გადმოსვლის შერცხვა.

„ინტერპრესნიუსი“

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი



თუ მცირე პარტიები არ ეცდებიან, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გაერთიანებული ძალებით წარდგნენ, მაშინ ურჩევნიათ, ქუდი დაიხურონ და ნაციონალებს ან „ოცნებას“ შეუერთდნენ.

„რეზონანსი“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი

ეს არ არის შალვა ნათელაშვილის ფანჩატურში შემდგარი რაღაცა ფარატინა ფურცელი, რომელსაც როგორც გინდა, ისე გადააკეთებ. ესაა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ შედგენილი დოკუმენტი, რომელზეც ევროკავშირის ხელმოწერაა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან გოგიჩაიშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

ოპოზიცია ვერ გათავისუფლდა ნაცმოძრაობის გავლენისაგან, არადა, ეს არის უბოროტესი გაერთიანება, რომელსაც „ოცნება“ აცოცხლებს და აძლევს საშუალებას, ქვეყანა ანგრიოს. **არც „ოცნება“ და არც ნაცმოძრაობა, რაც უნდა ხეხო, არ გათეთრდებიან.**

„კვირის პალიტრა“



„სამშობლოს გამყიდველი ივერი მელაშვილი, სადაც არ უნდა მივიდეს, ყველგან სახეში შეაფურთხებენ!“

პოლიტიკოსები შევიდნენ პარლამენტში და შესვლისთანავე ნარკოტიკების ლეგალიზაციის საკითხი დააყენეს?! კარვები არის ალაგებული, თუ რა შეიცვალა? ნაციონალური მოძრაობა თუ არ შედის პარლამენტში თავისი 36 დეპუტატით, რომელი კრიზისის მოხსნაზე საუბრობენ? დემოკრატია მთავრდება იქ, სადაც იძულებით, უცხო ქვეყნის ზეწოლით, ქართული პოლიტიკური სპექტრის უნიათობით, პოლიტიკური ოპორტუნიზმითა და სკამის დაკარგვის შიშით ხელი მოეწერა ქართული სახელმწიფოს კრახს! დიახ, ეს ხელისუფლება ნამულად ციხიდან უნდა იქნენ გამოშვებული 20 ივნისის დამნაშავეებიო. თურმე, მთელი ჩვენი უბედურება ყოფილა დამნაშავე მელიასა და რურუას ციხეში ყოფნა.

პარლამენტში გამარჯვებულმა ძალამ დამარცხებულ ოპოზიციას 5 წამყვანი კომიტეტი უნდა უბოძოს. რატომ? სად არის ლოგიკა? თუ გაიმარჯვე, ე.ი. პოლიტიკურად

მე

ხათუნა ხოფერია:

გამიფრთხილებიხართ!

ამ დღეებში „გლავკანალის“ სექტამ დავითგარეჯში ჟურნალისტებთან ერთად ივერი მელაშვილიც აფრინა — აქაოდა, შეიძლება სამშობლოს მოღალატე გმირად გავასაღოთ, ხოლო სამონასტრო კომპლექსიდან მისი გამობუნძულება ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლად მოინათლოსო. როგორც ყოფილი პარლამენტარი ხათუნა ხოფერია ამბობს, ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ ქვეყანა ორმაგი სტანდარტებით იმართება და საქართველოში სრული პოლიტიკური კრიზისია:

— როდესაც ხელისუფლებამ ივერი მელაშვილი ციხიდან გირაოთი გამოუშვა, არგუმენტად მოიყვანეს — რაღა უნდა დააშავოს, საბუთებთან წვდომა აღარა აქვს, საქმესაც ჩამოაშორესო... არადა, თურმე, კვლავაც შეუძლია დააშავოს, თუნდაც პროვოკაცია მოაწყოს, შექმნას კონფლიქტი და ცხოვრება დაუნგრიოს ადამიანებს. წარმოგიდგენიათ, პირი, რომელსაც უმძიმესი ბრალდება აქვს წაყენებული — სამშობლოს ღალატი, იმ ტერიტორიაზე ჩადის, რომელზეც განაცხადა, საქართველოს შემადგენლობაში არ შედისო და როგორ გგონიათ, კარგად დახვდებოდნენ?! **ეს ადამიანი საზოგადოების მხრიდან გაკიცხულია. სადაც არ უნდა მივიდეს, ყველგან სახეში შეაფურთხებენ.** ცხადია, მის იქ გამოჩენასაც მოჰყვებოდა გამწარებული ხალხის პროტესტი, მაგრამ მისი და მის უკან მდგომი ძალების მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამოეწვიათ სასულიერო პირები და ჩრდილი მიეყენებინათ ბერებისათვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ — **ივერი მელაშვილი არის საქართველოს ჩამოყალიბებული მტერი და ის ამდენს ვერ უნდა ბედავდეს!**

შეიძლება ასეთი ადამიანები ქუჩაში თავისუფლად დადიოდნენ და ვახო სანაიას მოდელირებული ჩხუბის გამო სამი ახალგაზრდა ციხეში იჯდეს? ამაზე მეტს დააშავებენ რამეს? მითუმეტეს ერთ-ერთი მათგანი მძიმე ავადმყოფია. თუ მელაშვილი ნაცია და ყველაფერი ეპატიება ისევე, როგორც განაცებულ სანაიას?!

ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ ვიგინდარა სააკაშვილი მართავს ქვეყანას! საქართველო თავსლაფდასხმულია! ხელისუფლება პირდაფჩენილი ლოქოსავით არის მიშტერებული ვიღაცებზე.

„ქართველი ხალხი ვერ იზეიმებს მკვლელი რურუას ქართულ სახელმწიფოსთან გათანაბრებას!“

— არ იზიარებთ იმ ხელშეკრულების პათოსს, რომლითაც ხელისუფლებამ კრიზისი თავიდან აიცილა?

— **რაში გამოიხატება კრიზისის თავიდან აცილება, იმაში, რომ ნიფხავჩახდილი** სახდილი ქალივით დაუწვა ნაციონალურ მოძრაობას და ისეთ დოკუმენტზე მოაწერა ხელი, რომელსაც ვერასოდეს შეეგუება ნორმალური ქართველი კაცი!

— რადგან ასეთ მკაცრ შეფასებებს აკეთებთ, თუ შეიძლება, კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რატომ არის ეს ხელშეკრულება ამ ხელისუფლების კრახი და გაუპატიურება?

— დოკუმენტი იწყება ჩანაწერით, ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისის თავიდან ასაცილებ-

პასუხისმგებელი ხარ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. შესაბამისად, ქვეყნის კანონითა და კონსტიტუციით ხელისუფლება უნდა დააკომპლექტო.

გამოდის, ამ პასუხისმგებლობას უნაწილებ დამარცხებულ პოლიტიკურ ძალებს — საქართველოს მტრებს, რომლებიც ხალხს არ აურჩევია? ვინ უნდა გაკადროს და გაგიბედოს ასეთი რამ?

— და მაინც, თქვენი აზრით, რატომ უბედავენ?

— ოპოზიციას, რომელიც ქვეყნის არევას და დამხობას ცდილობს, ვალდებულებები აქვს აღებული. მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ქვეყანაში 10 მილიარდზე მეტი შემოვიდა ლიბერალური ღირებულებების დასამკვიდრებლად, ქართული ავტოკეფალიისა და განათლების სისტემის დასანგრევად, პატრიარქის დისკრედიტირებისთვის... ამიტომაც არის ოპოზიცია ყველაფერზე წამსვლელი. ამიტომაც აღარ არსებობს მათთვის სამშობლო!

ჩვენ კავკასიაში უკვე არავინ აღარაფერს გვეკითხება. რუსეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, ამერიკა, ევროპა საკითხებს ისე წყვეტს, თითქოს, არც ვარსებობთ.

ფაქტი სახეზეა – ჩამოვიდა ვიღაც მიშელი, თვითონ დაჯდა, ესენი – პრეზიდენტის თამადობით – დასჯილი მოწაფეებივით ფეხზე დააყენა და ისე მოაწერინა ხელი საქართველოს გაუპატიურების აქტზე!

— სამწუხაროდ, მეც მჯეროდა, რომ სისხლიანი რეჟიმი გასამართლდებოდა და ქართული სახელმწიფო აღორძინდებოდა, მაგრამ...

— დიახ, **ქართველი ხალხი ვერ იზეიმებს მკვლელი რურუას ქართულ სახელმწიფოსთან გათანაბრებას!** ქართველი კაცი ვერ იქნება გამარჯვებული, რომელსაც კანონსა და კონსტიტუციას გაუბახებენ! რომლის არჩეულ პარლამენტსაც ნიფხავჩახდილს მიაყენებენ დოკუმენტზე ხელმოსაწერად!

ირაკლი ღარიბაშვილს ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა და შანსი, იხსნას ქართველი ხალხი და ხელისუფლება სირცხვილისგან — ხელში აიღოს ქვეყნის პოლიტიკური მართვა და მაჯაში გადატეხოს პატრიარქზე მოქნეული მუშტი, თუმცა, ამისთვის, პოლიტიკურ ძალას უნდა ჩაუდგეს სათავეში და იმ იდეოლოგიის ადამიანებით დააკომპლექტოს, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს!

ქართველი კაცი არასოდეს გამოვა ქუჩაში შიმშილისა და სოციალური პრობლემების გამო, მაგრამ ის აუცილებლად გამოვა ქუჩაში, როდესაც მიხვდება, რომ სამშობლოს ღირსება აჰყარეს!

მე გამიფრთხილებიხართ!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„ქართული ოცნებისა“ და ოპოზიციის წარმომადგენლები პრეზიდენტ ზურაბიშვილის რეზიდენციაში შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის წინ

„დემოკრატია მთავრდება იქ, სადაც იძულებით, უცხო ქვეყნის ზეწოლით, ქართული პოლიტიკური სპექტრის უნიათობით, პოლიტიკური ოპორტუნიზმითა და სკამის დაკარგვის შიშით ხელი მოეწერა ქართული სახელმწიფოს კრახს!“

კაცი, რომელსაც გულწრფელად სჯერა, რომ შემოდგომაზე მიშა ჩამოვა, წინ წარუძღვება საპროტესტოდ აზვირთებულ მასებს და „ქართულ ოცნებას“ დაამარცხებს, დიდი ალბათობით, ნორმალური არ არის!

ვახტანგ ხარჩილავა

დალოდების უფლება

ძალიან ვცდილობ, მაგრამ ამ ნაცმოძრაობის მხარდამჭერებს ვერაფერი გავუგე, უფრო გაოცებული და გაკვირვებული ვარ — რა სჭირთ ამ ადამიანებს? ასე რამ დაუბინდათ გონება და რამ დაუკარგათ საღად აზროვნების უნარი?

კაცი, რომელსაც გულწრფელად სჯერა, რომ შემოდგომაზე მიშა ჩამოვა, წინ წარუძღვება საპროტესტოდ აზვირთებულ მასებს და „ქართულ ოცნებას“ დაამარცხებს, დიდი ალბათობით, ნორმალური არ არის.

არადა, 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს თუ დავუჯერებთ, ასეთი **500 000 ადამიანი** ცხოვრობს საქართველოში.

მე არც ამისი მჯერა, რადგან, **ძნელი დასაჯერებელია, რომ ამ პატარა ქვეყანას 500 000 არანორმალური მოქალაქე ჰყავდეს.**

მე არ მჯერა, მაგრამ ამ ციფრს რა ვუყოთ, ამ 27 პროცენტს, რომელიც ნაცმოძრაობამ არჩევნებში მიიღო?

ნუთუ მართლა გაყალბდა არჩევნები, ოღონდ გაყალბდა არა „ქართული ოცნების“, არამედ ნაცმოძრაობის სასარგებლოდ?

კი მაგრამ, როგორ შეიძლებოდა, ეს მომხდარიყო?

— **როგორ შეიძლებოდა და მრავალნაირად — გაყალბების უამრავი მექანიზმი არსებობს, რომლებსაც ნაციონალები შესანიშნავად ფლობენ. არადა, სინამდვილეში მათი რეალური რეიტინგი 15 პროცენტს არ აღემატება,** — მიმტკიცებენ საარჩევნო საქმის გამოცდილი სპეციალისტები და იქვე იმასაც დეტალურად მიხსნიან, როგორ და რა ხერხებით შეიძლებოდა, ნაცმოძრაობას 27 პროცენტი მიეღო.

15 პროცენტია თუ 27, ორივე ძალიან ბევრია და **ამდენი ქართველი ნამდვილად არ მემეტება იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობამ ასულელოს და აბითუროს.**

რა აზრი აქვს, ვუსაყვედურო რიგით მოქალაქეს, რომელიც არაინფორმირებულობის გამო უკრიტიკოდ იღებს ყველაფერს, რასაც ნაცმოძრაობის პროპაგანდისტული მანქანა აწვდის, მაგრამ **რა სახელი შეიძლება ვუწოდოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არც განათლება აკლიათ, არც გამოცდილება, არც გონიერება და გამჭრიახობა, თუმცა, ეს ხელს არ უშლით, სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას ემსახურონ?**

მათ შესანიშნავად იციან, რას წარმოადგენს და ვინ არის სააკაშვილი, **მათ შესანიშნავად იციან,** რა შემზარავი დანაშაულები აქვს ჩადენილი ნაცმოძრაობას, მაგრამ მაინც არ ეთაკილებათ, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის ყურმოჭრილი მონები იყვნენ.

ამაზრზენი ფარისევლობა და თვალთმაქცობაა ეს, ხოლო ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, უდიდეს შეურაცხყოფას აყენებენ ქართველ ხალხს, თვლიან რა მას გონებაჩლუნგ, გონებასუსტ მასად, უკაცრავად გამოთქმაზე და, ნახირად, რომელსაც საითაც გინდა, იქით გარეკავ.

როგორ შეიძლება ამას ეშველოს, როცა მთელი ტელემედია, არასამთავრობო ორგანიზაციების მთელი ქსელი, ორიოდე გამონაკლისის გარდა, ადამიანების ტვინების გამორეცხვასა და ზომბირებაზე მუშაობს და ამის აღსაკვეთად თითქმის არაფერი კეთდება.

რატომ არავინ ინტერესდება, საიდან მოდის ის უზარმაზარი ფული, რაც ამ ორგანიზაციების შესანახავად იხარჯება, რომლებიც ღიად და დაუფარავად ეწევიან ანტიქართულ, ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას.

რატომ არავინ კითხულობს, რა მიზანს ისახავს ეს გლობალური შეტევა საქართველოზე, რომელიც 30 წლის წინათ დაიწყო და დღემდე გრძელდება.

იქნებ მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არ არის ამ უწყვეტი შტურმის მთავარი მიზეზი და იქნებ ამ ბრძოლას გაცილებით სახიფათო და საგანგაშო მოტივი უდევს სარჩულად, რომელსაც **ქართული სახელმწიფოს დაშლა და დემონტაჟი** ჰქვია.

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქართული სახელმწიფოს ხარჯზე, მისი ინტერესების უგულებელყოფით, ყველაზე ხელგაშლილი იყო მეზობლების მიმართ.

ნაცმოძრაობის დროს საქართველო ჰგავდა აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილ ნივთს, რომელიც იყიდებოდა ყველაზე, ვინც ფულს გადაიხდიდა.

ქართული სახელმწიფო ინტერესების გაყიდვიდან მიღებული მილიარდებით ხომ არ ფინანსდება საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ეს ომი, სადაც ქართველთა ერთი ნაწილი მტრის მიერ დაქირავებულ ჯარისკაცებს ჰგვანან და საკუთარ სამშობლოს დამპყრობლებივით ექცევიან.

იქნებ ღირდეს ამაზე დაფიქრება, სანამ **„მიშა-მიშას!“** სკანდირებას დაიწყებდეთ, ნაცმოძრაობის ფანებო.

სემუელ ბეკეტის პიესაში „გოდოს მოლოდინში“ მთელი პიესის განმავლობაში ელოდებიან გოდოს, ის კი არა და არ მოდის.

ნაციონალებიც ელოდებიან თავიანთ გოდოს — მიშას, ის კი არა და არ ჩანს.

ისე დამთავრდება ეს ნაციონალური სპექტაკლი, ისე ჩამოჰკრავს საფინალო ზარი და ისე დაიხურება ფარდა, არ გამოჩნდება ნაციონალების გოდო, ისინი კი მაინც დაელოდებიან, დაელოდებიან მთელი ცხოვრება, რადგან სენი, რომელიც ამ ადამიანებს შეჰყარეს, არ იკურნება.

დაელოდებიან და ელოდონ — დალოდების უფლება ყველას აქვს!!!



კადრები ელდარ შენგელაიას ფილმიდან **„ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი“**

მარკშეიდერი: — მაპატიეთ, დღეს დაბრუნდება თუ არა?
დირექტორის მდივანი: — არ ვიცი, შეიძლება, დაბრუნდეს, შეიძლება — არა!
მარკშეიდერი: — დალოდების უფლება თუ მაქვს?
დირექტორის მდივანი: — კი ბატონო, დაელოდეთ!

კვირგვინოსნები

ირინე გოგოსაშვილი
ჟურნალისტი

დღეს საქართველოს პირველკაცობაზე შვეიცარიაში კიდევ ერთი ცნობილი პიროვნება გადის „ტესტირებას“ რუსეთის ვიზირებით და ეჭვი მაქვს, „ამათ დალაგებულ“ სიტუაციას სწორედ ის „ააყირავებს“ შემოდგომამდე, როცა პიკზე ავა ეკონომიკური სიდუხჭირე, თითქმის დაშლილი ქოციონალური ხელისუფლების უძლურება და ხალხი ქუჩაში გამოსავარდნად მზად იქნება!

„ალია“

ლევან მამალაძე
ყოფილი პოლიტპატიმარი

ბოლო ორი წელია, შეწყალება მხოლოდ პოლიტიკური გარიგების საფუძველზე ხდება, რაც პრეზიდენტის ინსტიტუტს სერიოზულ ჩრდილს აყენებს. პოლიტიკური შეთანხმების შესრულებაზე პრეზიდენტი უარს ვერ იტყვის, მაგრამ მას შეუძლია მარტო რუსტავის რუაზე კი არ გამოსცეს შეწყალების აქტი, არამედ შეიწყალოს სხვებიც, პირველ რიგში კი, ყველა ის პირი, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმის მიერ იყვნენ რეპრესირებულნი და მათ მიმართ სამართლიანობა დღემდე არ აღდგენილა. **ამ ადამიანების განცხადებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კარგა ხანია, დევს.**

„ალია“

ზვიად ტომარაძე
„ერი და სახელმწიფოს“ თავმჯდომარე



როდესაც ხედავთ, დამპალი და უვარგისი ინგრედიენტებით საკვებს გიმზადებენ, შეჭამთ? რა თქმა უნდა, არა, იტყვით, მომწამლავსო... **აბა, 30 წელია, მავნებელი და ვადაგასული ხალხით შეზავებულ ახალ-ახალ პარტია-გაერთიანებებს რომ გთავაზობენ, იმას რატომ „ჭამთ“?**

„ალია“

ჰეიდი ჰაუტალა
ევროპარლამენტარი

მხარს ვუჭერ საქართველოს მწვანეებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში ნამახვანჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ.

„ალია“

ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სააკაშვილმა საქართველოში დაბრუნების შესახებ ხმამაღალ განცხადებებს მოუხშირა. ამას დაემატა ისიც, რომ საქართველოს ნაპრეზიდენტალმა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ევროსასამართლოში უჩივლა — ვალერი გელაშვილის სასიკვდილოდ ცემის გამო ხელისუფლება ტყუილად მდევნისო! მოკლედ, ვითარება მართლაც ტრაგიკომიკურია... უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე ამ ჩვიდმეტი წლის წინათ აჭარაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს იხსენებს და ეჭვი არ ეპარება, რომ, როგორც ე.წ. ვარდებისა და აჭარის რევოლუციის დროს, სააკაშვილი ახლაც მხოლოდ და მხოლოდ სხვისი ნების კარნახით მოქმედებს და პოლიტიკურად აქტიურდება მხოლოდ მაშინ, როცა მისი სიცოცხლე და უსაფრთხოება მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების — რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის დაზღვეული:

თამაზ ბაკურიძე:

დღეს ქართველები არამხოლოდ თურქეთში, არამედ ბათუმსა და აჭარაშიც თურქების მონები არიან!

— სააკაშვილი საქართველოს ხელისუფლებაში ვერასოდეს დაბრუნდება, თუ ეს დაზღვეული და შეთანხმებული არ იქნება რუსეთთან, ამერიკასთან და დღევანდელ ხელისუფლებასთან! დიახ,

დღევანდელი ხელისუფლების თანხმობის გარეშე სააკაშვილი საქართველოდან არ წასულა და თუ დაბრუნდება, ესეც „ქართულ ოცნებასთან“ იქნება შეთანხმებული!

სააკაშვილის მიერ მოწყობილი „ვარდებისა“ და „აჭარის რევოლუციაც“ წინასწარ შეთანხმებული და ჩაწყობილი იყო... სხვაგვარად, თუ მისი სიცოცხლე ყოველმხრივ დაზღვეული არ არის, სააკაშვილი, როგორც წესი, პოლიტიკურ პროცესში არ მონაწილეობს.

— მაინც რა იყო „აჭარის რევოლუცია“, რომლის 17 წლისთავი სულ ახლახან შესრულდა?

— „აჭარის რევოლუცია“, რომელსაც ნაცები 2004 წლის 6 მაისიდან ზეიმობენ, სინამდვილეში დედასამშობლოდან აჭარის მოწყვეტისა და მისი თურქეთთან მიერთების დასაწყისი იყო! სააკაშვილმა, როგორც რუსეთისა და ამერიკის ორმაგმა აგენტმა, მაშინ აჭარასა და ბათუმში თავი მოუყარა სამეგრელოდან, თბილისიდან და გურიიდან ჩამოყვანილ დაახლოებით 3-5 ათას კაცს და მოხდა ის, რაც მოხდა... **ხაზგასმით ვაცხადებ: 2004 წლის მაისის ცნობილი მოვლენების დროს ბათუმსა და აჭარაში ასლან აბაშიძის წინააღმდეგ აჭარის მოსახლეობა არ გამოსულა!**

— მაშინ თქვენ უკვე აღარ იყავით ასლან აბაშიძის გვერდით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, „აჭარის რევოლუციის“ შესახებ ბევრი რამ იცით ისეთი, რის შესახებაც საზოგადოებას წარმოდგენა არა აქვს!

— დავიწყოთ იმით, რომ ასლან აბაშიძე დამთავრდა მაშინ, როცა აჭარის შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროებს ნარკომანები დაეპატრონნენ!

— მაინც ვინ იყვნენ ეს ნარკომანები?

— გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ გამგები გაიგებს! ასლანმა სადღაც ყურადღება მოადუნა და აჭარის ძალოვან უწყებებს ნარკომანები დაეპატრონნენ! ნარკომანებთან კი სააკაშვილმა, რომელიც თავადაც ნარკომანი და ლოთია, ადვილად გამონახა საერთო ენა. ეს ყველაზე უფრო თვალნათლივ გამოჩნდა იმ დაძაბულ დღეებში, როცა ჩოლოქისა და ქაქუთის ხიდები ააფეთქეს!

— ხიდები რომ სააკაშვილმა ააფეთქა, ეს ცხადია, მაგრამ ვისი ხელით ააფეთქა და ასლანმა რატომ თქვა — ხიდები ავაფეთქეთ, რადგან იძულებული ვიყავითო?!

— ძალიან მაინტერესებს რას აკეთებს და რატომ არ ინტერესდება ამ საქმით საქართველოს გენერალური პროკურატურა? ჩემი ინფორმაციით,

ქაქუთისა და ჩოლოქის ხიდები ააფეთქეს ირაკლი ოქრუაშვილმა და გივი თარგამაძემ, რომლებმაც აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრის მაშინდელ მოადგილეს ჯინჭარაძეს, რომელიც ნაცებთან იყო შეკრული, დიდძალი ფული გადაუხადეს!

ასლან აბაშიძე ორ ცეცხლს შუა აღმოჩნდა — რომ ეთქვა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე სააკაშვილის აგენტიაო, ეს უკვე იმის აღიარებას ნიშნავდა, რომ აბაშიძეს სადავეები ხელიდან ჰქონდა გაშვებული და ხელისუფლება იშლებოდა. ამიტომ აბაშიძემ აირჩია პირდაპირი გზა, წავიდა ტარანზე და თქვა ტყუილი —- ხიდები ჩვენ ავაფეთქეთ, რათა ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შეიარაღებული ბანდიტების შემოსვლა აღგვეკვეთაო! **ხიდები რომ ნაცებმა ააფეთქეს, იმითაც დასტურდება, რომ აჭარის მხრიდან „რუსთავი-2“-ის კამერა პირდაპირ ხიდისკენ იყო მიმართული და ხიდის აფეთქება პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა.** ასლან აბაშიძე ისეთი უჭკუო კაცი არ ყოფილა, რომ ხიდების აფეთქება პირდაპირ ეთერში ეჩვენებინა.

— რატომ ააფეთქა სააკაშვილმა ხიდები?

— ჯერ ერთი, ხიდები ააფეთქეს იმიტომ, რომ ასლანისთვის ჩირქი მოეცხოთ და მთელი საქართველოსა და მსოფლიოს წინაშე დესტრუქციულ, ტერორისტულ ძალად წარმოეჩინათ, მაგრამ მთავარი მიზეზი ის გახლდათ, რომ სააკაშვილმა ანტიასლანურ მიტინგებსა და საპროტესტო აქციებში ვერაფრით ჩაითრია ქობულეთის მოსახლეობა, მაგრამ, როცა ხიდები აფეთქდა, მათმა ნაწილმა მომხდარი მაშინვე გააპროტესტა და ასლანის წასვლა მოითხოვა, რადგან ტურისტული სეზონი მოდიოდა და ყველას უნდოდა, რაც შეიძლება მალე დასრულებულიყო ქაოსი და არეულობა. არავინ საუბრობს იმაზე, რომ იმ დღეებში ასლან აბაშიძეს მხოლოდ ღორჯომიდან 3 ათასი კბილებამდე შეიარაღებული კაცი ჰყავდა უზენაესი საბჭოს შენობაში.

— როგორი იყო რუსეთის პოზიცია?

— რუსები ეშმაკურად იქცეოდნენ და ასლანს ურჩევდნენ — გაისროლე და მერე შუაში ჩვენ ჩავდგებითო! მაგრამ სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა პუტინს ბათუმში ერთობლივი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნა შესთავაზა. მოგეხსენებათ, სტამბოლის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებით, საქართველოდან რუსეთის ყველა სამხედრო ბაზა უნდა გასულიყო. ცხადია, ეს ეხებოდა რუსეთის მე-12 სამხედრო ბაზასაც, რომელიც ბათუმში იდგა... რუსები საგონებელში იყვნენ, არ უნდოდათ ამ ბაზის გაყვანა. სწორედ ამ დროს სააკაშვილმა შესთავაზა მაცდური წინადადება — რაში გჭირდებათ ასლან

„აჭარის რევოლუცია“, რომელსაც ნაცები 2004 წლის 6 მაისიდან ზეიმობენ, სინამდვილეში დედასამშობლოდან აჭარის მოწყვეტისა და მისი თურქეთთან მიერთების დასაწყისი იყო!“

კვირგვინოსნები

ვახტანგ დავითაია
არქიტექტორი

ბატონო ირაკლი! თქვენ პირველი პრემიერობის დროს განაცხადეთ: **„მერიამ და საკრებულომ დავით აღმაშენებლის ძეგლის თბილისის ცენტრში დაბრუნების საკითხი უნდა განიხილოსო“.** ეს წინადადება დღესაც უაღრესად აქტუალურია. დიდი მეფის ძეგლის დიღმის სატრანსპორტო-ურბანულ ქაოსში ყოფნა შეურაცხყოფს არამხოლოდ დიდი მეფის ხსოვნას, არამედ მთლიანად ქართველ ერს.

არსებობს პროექტი ძეგლის ახალი ადგილისათვის, რომელიც შესრულებულია ბატონი მერაბისა და ჩემ მიერ. ის საუკეთესოა ადგილის პრესტიჟულობის, ხედვის წერტილების და ქანდაკების განათების თვალსაზრისით (რუსთაველის მოედნისა და რესპუბლიკის მოედნის გასაყარი).

2021 წლის 12 აგვისტოს სრულდება დიდგორის ომის 900 წლისთავი. ძეგლის ღირსეულ ადგილას დადგმა და საზეიმო გახსნა იქნება ამ დიდი ეროვნული დღესასწაულის გვირგვინი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე

მიზანმიმართული ჭორია, თითქოს მე თბილისის მერის არჩევნებში ვაპირებ მონაწილეობას. **თბილისს ჰყავს გამორჩეული მერი, რომელიც ჩვენი გუნდის წარმატებული ლიდერია და დარწმუნებული ვარ, თბილისში ბევრ მოქალაქეს სურს, რომ კვლავ კახა კალაძე იხილოს მერად.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ვაჟა ბერიძე
პოლიტოლოგი

შეთანხმების ხელმოწერის ფაქტს პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთი დამარცხებული ჰყავს — მიხეილ სააკაშვილი. **მომხდარმა აჩვენა, რომ სააკაშვილი ოპოზიციას ვერ აკონტროლებს.**

„ბანკები და ფინანსები“

აბაშიძე, როცა მე გთავაზობთ ერთობლივი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნას? შეუცვალეთ სამხედრო ბაზას სახელი, დაარქვით „ანტიტერორისტული ცენტრი" და იყავით! ცხადია, ამ წინადადებას პუტინი სიხარულით დათანხმდა და ამიტომაც იყო, რომ ბათუმში მყოფ იგორ ივანოვს დაურეკა და უბრძანა — ასლან აბაშიძე წამოიყვანე და ბათუმიდან წამოდიო! ისე, სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს: **რომ არა რუსეთის მე-12 სამხედრო ბაზა, ჯაბა იოსელიანი და მისი ბანდები აჭარას იმაზე უარეს დღეს დააწევდნენ, რა დღეშიც სამეგრელო და აფხაზეთი ჩააგდეს!**

— რას გულისხმობთ?

— მოგეხსენებათ, 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა... საშინელი სიტუაცია იყო, ასლან აბაშიძეს ბობოყვათის სამთავრობო რეზიდენციაში ვახლდი, როცა ჯაბა იოსელიანმა დარეკა. ყურმილი ასლანმა აიღო... ჯაბამ ასლანს უთხრა — ჩემი ხალხით მოვდივარ, ახლა შენი ჯერია, უნდა აგაოხროო! ასლან აბაშიძემ ჯაბა იოსელიანს დედა შეაგინა — არ შემომსვლელის და არ დამხვედრის დედა მოვ...ნო! *(ცენზურა ჩვენია. რედ.).*

— ჯაბა აჭარაში რატომ ვერ შემოვიდა?

— ვერ შემოვიდა იმიტომ, რომ ასლან აბაშიძემ რუსებს აჭარა-გურიის საზღვარზე სასწრაფოდ სამხედრო წვრთნები ჩაატარებინა და ჯაბა იოსელიანსა და მის ბანდიტებს აგრძნობინა, თუ გამჩენი არ მოასვენებდათ, მაშინ რუსები ტანკებისა და ქვემეხების ლულებს ზღვიდან ხმელეთისკენ მოატრიალებდნენ და ჯაბასა და მისი ბანდებისგან აღარაფერს დატოვებდნენ.

— ასლან აბაშიძე იფიქრებდა, რომ სააკაშვილი ოდესმე პრეზიდენტი გახდებოდა?

— ასლანს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ნინო ბურჯანაძის მამასთან **ანზორ ბურჯანაძესთან.** აქედან გამომდინარე, ნინო ბურჯანაძეს ასლანთან კომუნიკაციის პრობლემა არასოდეს ჰქონია... კარგად მახსოვს, „ვარდების რევოლუციის" წინ, როცა თბილისში პოლიტიკური ლიდერი ჯერ კიდევ არ იყო გამოკვეთილი და ყველა ასლანს უძვრებოდა, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ბათუმში ხშირად ჩამოდიოდა. შევესწარი ასლანისა და ბურჯანაძის საუბარს... აბაშიძე ეკითხება — სააკაშვილის გაპრეზიდენტების შესახებ რა აზრის ხართ? — უიმე, ბატონო ასლან, სააკაშვილი ხომ ავადმყოფი და გიჟია, მაგის პრეზიდენტობა როგორ შეიძლებაო?! — მაინც რომ გახდეს? — ბატონო ასლან, ეს გამორიცხულია, რადგან სააკაშვილი არის ფსიქიკურად შეურაცხადი და მაგის პრეზიდენტობა ყოვლად წარმოუდგენელია! აი, ასე ლაპარაკობდა ნინო ბურჯანაძე სააკაშვილზე ე.წ. ვარდების რევოლუციის წინ.

— ე.ი. აბაშიძე ხვდებოდა და ეჭვობდა, რომ შევარდნაძე პრეზიდენტად სწორედ სააკაშვილს ამზადებდა?

— დიახ, ხვდებოდა! არასოდეს დამავიწყდება 2004 წლის აპრილი, როცა სააკაშვილი პრეზიდენტის რანგში ბათუმში ჩამოვიდა. უზენაესი საბჭოს შენობაში სააკაშვილი მარტო შეუშვეს და თანმხლები პირები — ბარამიძე და დანარჩენი ნაძირალები უკან გამოაბრუნეს. სააკაშვილი უზენაეს საბჭოში მარტო რომ დარჩა, იფიქრა, აბაშიძე უეჭველი ჩემს დაპატიმრებას აპირებსო და ჩაისვარა.

— ეს რაში გამოიხატა?

— როგორც კი მარტო დარჩა, მაშინვე შეცვალა ტონალობა და ასლან აბაშიძეს ქლესვით დაუწყო ლაპარაკი... ასლანი ამ დროს შენობის შიგნით მოაჯირზე გადმოდგა და სააკაშვილს თითი დაუქნია — ამოდი, ამოდიო! სააკაშვილი ავიდა... ასლანმა კაბინეტის კარი გააღო და სააკაშვილმა დაინახა, რომ სავარძელში იჯდა მოსკოვის მერი **იური ლუჟკოვი.** აი, სწორედ იქ გამოჩნდა სააკაშვილი, როგორც ქლესა და უღირსი... მან ასლანს ასეთი რამ უთხრა — ბატონო ასლან, თქვენ ხელისუფლებაში უნდა იყოთ, მე საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, უბრალოდ, თქვენი უფლება-მოვალეობანი ზუსტად უნდა შეასრულოთო! ამაზე აბაშიძის პასუხი ასეთი იყო — არ ვიცი, შენ ვინ ხარ და რა გვარი, მაგრამ მე აბაშიძე ვარ და ჩემს წინაპრებს სისხლი აქვთ დაღვრილი იმისათვის, რომ აჭარა საქართველოს განუყოფელი ნაწილი გამხდარიყო! თქვენ საქართველოს სიყვარულს ვერ მასწავლით და ვერც აჭარლებს ასწავლის ვინმე სამშობლოს ერთგულებასა და პატივისცემას! აი, ასე დასრულდა ეს შეხვედრა... ამის შემდეგ წავიდნენ აეროპორტში და უნდა გენახათ სააკაშვილი, რომელიც ასლანზე ბევრად მაღალია, როგორ მონასავით შესციცინებდა თვალებში!

— მაინც რატომ გაიმეტეს ასლან აბაშიძე?

— ადრე გითხარით და ახლაც ვიმეორებ — **ასლან აბაშიძე მიუღებელი იყო თურქეთისთვისაც!** ამიტომ რუსეთთან ერთად თურქეთიც მიესალმა აბაშიძის წასვლას, რომელმაც თურქებს ერთი მეტრი მიწა არ მიჰყიდა. სამაგიეროდ, სააკაშვილმა რაც გააკეთა, ვიცით... „აჭარის რევოლუციის" დროს მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი — ასლან აბაშიძის სავარძელი მემედ აბაშიძის ძეგლს მუხლებში ჩააწვეს და მერე მემედ აბაშიძის ქანდაკება საერთოდ მოაშორეს და გადამალეს. **ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ბათუმსა და აჭარაში გაიმარჯვეს იმ ძალებმა, რომლებსაც მემედ აბაშიძე მთელი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდა.**

ეს ბნელი ძალა არის თურქული იმპერიალიზმი, რომელიც თავისი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტებით ნელ-ნელა მოცოცავს და თუ ასე გაგრძელდა, შორს აღარ არის ის დრო, როცა ოსმალეთის დროშა ბათუმის თავზეც აფრიალდება!

დღეს ქართველები არამხოლოდ თურქეთში, არამედ ბათუმსა და აჭარაშიც თურქების მონები არიან... ბათუმში ყველგან, სადაც კი გაიხედავთ, თურქული რესტორნები და სასტუმროებია და ქართველებს, როგორც მონებს ისე ამუშავებენ. როგორც უფლებადამცველს, უამრავი ქართველი მირეკავს და მეუბნება, თუ როგორ შეურაცხყოფენ და რა სიტყვებით ამკობენ თურქი ბიზნესმენები და მეპატრონეები ქართველ მოსამსახურეებს! აი, ეს შედეგი მივიღეთ და ჯერ სადა ვართ, ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს. **აჭარლებს ასლან აბაშიძე მაშინ მოენატრებათ, ერთ მშვენიერ დღეს თურქეთში რომ ამოყოფენ თავს!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ასლან აბაშიძე დამთავრდა მაშინ, როცა აჭარის შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროებს ნარკომანები დაეპატრონნენ!"

„აჭარლებს ასლან აბაშიძე მაშინ მოენატრებათ, ერთ მშვენიერ დღეს თურქეთში რომ ამოყოფენ თავს!"

მემედ აბაშიძის ძეგლის დემონტაჟი სააკაშვილის რეჟიმის მიერ

„ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ბათუმსა და აჭარაში გაიმარჯვეს იმ ძალებმა, რომლებსაც მემედ აბაშიძე მთელი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდა!"

კვირგვინოსნები

გედევან ფოფხაძე
ყოფილი პარლამენტარი

თუ გახარია ადგილობრივ არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას, მაშინ არავინ დაიჯერებს, რომ ის ივანიშვილის პროექტი არ არის.

„ახალი თაობა"

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ისეთი დიქტატორი მმართველი, როგორიც **კელი დეგნანია** საქართველოსთვის, არც **როსტომ ხანი** ყოფილა და არც **ვორონცოვ-დაშკოვი.**

„პირველი არხი"

კაკო ბობოხიძე
„ევროპული საქართველოს" წევრი

ქართულ პოლიტიკაში ერთი დიდი ეპოქა დასრულდა — **დღეს პარლამენტი შეიკრიბა კაკო ბობოხიძის გარეშე.**

„ტვ პირველი"

ირაკლი ზარქუა
პარლამენტარი

ნიკა მელია საკუთარი გუნდისა და ბელადის მსხვერპლია და გაუგებარია, ევროკავშირის გირაოს მიღება მაშინ, როცა თავად არ იხდის.

„ინტერპრესნიუსი"

გია გაჩეჩილაძე (უცნობი)
მომღერალი

ამ ქვეყანაში კანონი არ არსებობს, დღეს კანონი ტელევიზიაა, რაც ტელევიზიებს მოუნდებათ, იმას გახდიან კანონად.

„აიპრესი"

რუსუდან კერვალიშვილი:

ვნანობ!

„დღეს თავისუფალი ვარ, თუმცა, ჩემი თავისუფლება გამოიხატება იმაში, რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადმოვინაცვლე. მოვალეობისგან და პასუხისმგებლობისგან თავი არ გამითავისუფლებია!“

ექიმი, „ცენტრ-პოინტ ჯგუფის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ყოფილი პარლამენტარი და ყოფილი პატიმარი რუსუდან კერვალიშვილი 4-წლიანი თავისუფლების აღკვეთის შემდეგ ჩვენი გაზეთის ფურცლებიდან პირველად საუბრობს ციხეში გატარებულ დღეებზე და, როგორც თავად ამბობს, ბედნიერი მხოლოდ მაშინ იქნება, როცა ყველა დაზარალებული დაკმაყოფილდება და მაია რჩეულიშვილი ციხის საკანს დატოვებს.

— 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დრო გქონდათ განვლილი ცხოვრების შესაფასებლად. როგორ ფიქრობთ, რამ მიგიყვანათ ციხის კარამდე და რა როლი მიუძღვის ამაში ამჟამინდელ ან წინა ხელისუფლებას?

— 2008 წლის მოვლენების შემდეგ, რუსეთის თავდასხმისა და ეკონომიკური კრიზისის გამო, 508 ამხანაგობა აღმოჩნდა რთულ მდგომარეობაში, მათ შორის იყო ჩვენი კომპანიაც, რომელიც სიდიდით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გახლდათ. ამას დაემატა გაუთვალისწინებელი რისკებიც. ციხეში ძალიან დიდი დრო გაქვს ფიქრისთვის. ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, 2008 წელს ამერიკაშიც მოხდა მსგავსი რამ, ჩამოიშალა მშენებლობის მთელი სისტემა. ხელისუფლება მხოლოდ ერთ კომპანიას ვერ დაეხმარებოდა. ამიტომ ისარი არავისკენ გადამაქვს. ერთი სიტყვით, მიზეზები იყო, რამაც ამ შედეგებამდე მიგვიყვანა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს არ გვამართლებს.

დღეს თავისუფალი ვარ, თუმცა, ჩემი თავისუფლება გამოიხატება იმაში, რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადმოვინაცვლე. მოვალეობისგან და პასუხისმგებლობისგან თავი არ გამითავისუფლებია.

— ყველაზე მეტად რას ნანობთ?

— ვნანობ, რომ იმ ადამიანების ნდობა ვერ გავამართლეთ, ვინც გვენდო. ეს ფიქრი მოსვენებას არ მაძლევს.

— სხვათაშორის, დღემდე მოდის აგრესია თქვენი მისამართით — ქუჩაში დაგვტოვეს, ცხოვრება წაგვართვესო....

— მესმის მათი. ადამიანები, რომლებიც არაერთი გარემოების გამო დაზარალდნენ, დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებულნი. ისიც ვიცი, რომ ჩემი ციხიდან გამოსვლა მათთვის სალბუნი არ არის. როდესაც დაინახავენ, რომ პროცესი დაიძრა და ჩვენმა განწირულმა სულისკვეთებამ შედეგი გამოიღო, მაშინ დამშვიდდებიან ისინიც და ჩვენც.

— დაზარალებულების მხრიდან წამოსული აგრესია არ გწყინთ?

— პირიქით, ყოველდღე, დილას და საღამოს შენდობას და პატიებას ვითხოვთ მეც და მაიაც ამ ადამიანებისაგან. მინდა, იცოდნენ, რომ წლებია, საათიც არ გასულა ისე, რომ ამ პრობლემების და მისი გადაწყვეტის გზებზე არ გვეფიქროს. ჩვენთვის დაზარალებულების დაკმაყოფილება სასიცოცხლოდ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. თუკი ჩემი პატიმრობა ამ საკითხის გადაწყვეტას წაადგებოდა, მზად ვიყავი, 2013 წელს დავეკავებინეთ, მაგრამ ვფიქრობ, დღეს გაცილებით მეტის გაკეთება შეიძლება გარეთ, ვიდრე ციხიდან.

— არსებობს პრობლემის გადაწყვეტის რეალური გზები?

— აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც 2008 წელს კომპანიაში იყო, ადგილზეა. იმ შემთხვევაში, თუ ქალაქის მერია ბოლომდე მიიყვანს იმ უდიდეს სამუშაოს, რაც ახლა ტარდება, ყველაფერი გამოვა. კომპანიის რესურსითა და მერიის დახმარებით სრულიად რეალურია დაზარალებულთა დაკმაყოფილება. პრაქტიკულად, ყველა პროექტი არის შესაბამის ინვესტორებზე გადანაწილებული და მოვიდა დრო, როცა საქმე უნდა დაიძრას.

— ანუ ხელისუფლების თანადგომა გჭირდებათ!

— ჩვენ არა, საქართველოს მოქალაქეებს, იმ ადამიანებს სჭირდებათ, ვინც წლებია, ელოდებიან სახლს და ასეთი ტკივილი არ დაუმსახურებიათ. მსოფლიოში არსად სახელმწიფოს გვერდით დგომის გარეშე კრიზისი არ მოგვარებულა.

— პოლიტიკაში დაბრუნებას ხომ არ აპირებთ?

— ჩემი მთავარი პოლიტიკა არის ის, რომ პრობლემა მოგვარდეს. ამაზე დიდი მოვალეობა დღეს არ მაქვს არც ადამიანებისა და არც ქვეყნის წინაშე!

რაც შეეხება წარსულში ჩემს პოლიტიკაში ყოფნას, არ ვნანობ. რასაც ვაკეთებდი, ქვეყნისთვის სასარგებლო იყო. ბევრი კანონი მივიღეთ ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, მათ შორის, ოჯახურ ძალადობაზე, გოგონათა და ქალთა უფლებებზე...

— როცა ციხეს ტოვებდით, რა გითხრათ მაიამ? დაგაბარათ რამე დაზარალებულებთან?

— ის, რასაც ახლა ვამბობ, ჩათვალეთ, მაიას სათქმელიც არის. ჩემი ნახევარი გული მასთან დარჩა ციხეში. მაია ჩემზე მეტად განიცდის ამ ყველაფერს. პირადად იცნობს დაზარალებულებს, იცის მათი ტკივილი და სიხარული, უყვარს თითოეული მათგანი. მანაც ძალიან დიდი ტკივილი და დარტყმა მიიღო. ამ მოვლენებმა მისი ყველაზე საყვარელი ადამიანი **ვახტანგ რჩეულიშვილი** შეიწირა. ვახო არამარტო მაიას დაჭერას განიცდიდა, არამედ იმას, რაც თავს დაგვატყდა. ხალხამდე სიმართლე ბოლომდე ვერ მიიტანა, ვერ შეძლო, აეხსნა, როგორ შეიძლებოდა ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევა. მესმის ხალხის, მას სიმართლე კი არა, პრობლემის გადაწყვეტა სჭირდებოდა და ამან ვახტანგი გაანადგურა. წარმოიდგინეთ მაიას მდგომარეობა, რომელმაც ეს ყველაფერი განიცადა?! ციხეში ყველა პატიმარმა და თანამშრომელმა იცის მისი თავდაუზოგავი მუშაობის შესახებ, როგორ ცდილობს საქმეების მოგვარებას. მაიას სასჯელი ახლა ნამდვილად არაფრის მომტანი აღარ არის, ის დღეს გარეთაა საჭირო, რომ პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდეს!

— არ აპირებთ დაზარალებულებთან შეხვედრას?

— მათთან შეხვედრას არავითარი აზრი არა აქვს. ამ ადამიანებს მერიასთან, ინვესტორებთან აქვთ ურთიერთობა და ჩემზე გაცილებით მეტი იციან. ასე რომ, ამაზე მეტი სათქმელი აღარაფერი მაქვს, ახლა საქმეა გასაკეთებელი!

„ის, რასაც ახლა ვამბობ, ჩათვალეთ, მაიას სათქმელიც არის. ჩემი ნახევარი გული მასთან დარჩა ციხეში. მაია ჩემზე მეტად განიცდის ამ ყველაფერს. ამ მოვლენებმა მისი ყველაზე საყვარელი ადამიანი ვახტანგ რჩეულიშვილი შეიწირა!“

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

თამრიკო ჭოხონელიძე
მომღერალი

იყვნენ ისეთებიც, ვისაც თავის დროზე გაუხარდათ ჩვენი ოჯახის დანგრევა. ასეთები დღესაც ცდილობენ, ქილიკით რაღაც თქვან ჩვენზე. **ნუთუ ასეთი ბედნიერი ხართ იმით, რომ ოჯახი ინგრევა, ნუთუ სხვა საქმე არ გაქვთ?!**

„თბილისელები“

ნატო გელაშვილი
კომპოზიტორი

მინდა, იმ ადამიანებს დავეხმარო, ვისაც ჩემი შურთ.

„თბილისელები“

ცუცა კაკანაძე
მსახიობი

ცხოვრებაში რა შეცდომებიც დავუშვი, ეს ჩემი ბრალია, ამიტომ არ ვნანობ არაფერს, გარდა ერთისა, შვილი რომ არ მყავს. **სამშობლოს გარეშე ბედნიერება ფანჯრიდან დანახულ გაზაფხულს ჰგავს.**

„თბილისელები“

ზურაბ ცინცქილაძე
მსახიობი



ჩვენი ტრადიციები ძალიან კარგად გვასწავლის, როგორი უნდა იყოს ქალი და როგორ უნდა გვიყვარდეს ის. დღეს უმეცრები მომიბრუნდებიან და მე მასწავლიან ქალის სიყვარულსა და მისდამი დამოკიდებულებას. დღევანდელი დროის ყველაზე დიდი უკუღმართობა ისაა, რომ მასწავლებლებად უმეცრები დგანან.

„თბილისელები“

ფრიდონ ინჯია
პარლამენტარი

დედის გინება სალაპარაკო ენა გახდა და ვფიქრობ, ამაზე კანონი უნდა გამკაცრდეს. ერთხელ გინებაზე — 1000 ლარამდე, მეორეჯერ — 2000 ლარამდე... თუ მესამეჯერ ან მეოთხეჯერ შეიგინება — ეს უნდა იყოს სისხლის სამართლის საქმე, 6-თვიანი ან 1-წლიანი პატიმრობა.

„ნიუსპოსტი“

გინება თუ წყევლა?



ადამიანების ცოდვების გამო განრისხებული ღმერთი ურჩ კაცობრიობას სჯის. ბიბლიაში მრავალი ასეთი პასაჟია, მაგრამ ყველაზე მასშტაბური არის წარღვნა, როცა ნოეს კიდობანში შეხიზნულთა გამოკლებით, ცივილიზაციას წყლის სტიქია ანადგურებს... რადგან ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად შექმნა, შესაბამისად, მრისხანების ნიჭიც უბოძა. ხალხი ითმენს უსამართლობას, ბოროტებასა და ძალმომრეობას, მაგრამ მოთმინების ფიალის ავსების შემდეგ შევიწროებული, დათრგუნვილი, უსამართლობით ნატანჯი საზოგადოება ჯანყდება დიქტატურისა და ტირანიის წინააღმდეგ!

●

გაღიზიანების პასუხად რეაქციის გამოხატვა უჯრედის დონის მიკროორგანიზმებსაც კი ახასიათებთ, მაგრამ, რაც უფრო მაღალგანვითარებულია ორგანიზმი, რეაქცია მით უფრო რთულია. ვიდრე შექმნილი გარემოებით გამწარებული ადამიანი ხელში იარაღს აიღებს და მტარვალს კუდით ქვას ასროლინებს, მის გულსა და გონებაში რისხვა ნელ-ნელა გუბდება, თუმცა, დროდადრო განიმუხტება კიდეც, მაგალითად მაშინ, როცა შემწუხებელს გალანძღავს ან მამაპაპურად შეაგინებს!

რა არის ლანძღვა-გინება?

ლანძღვა ადამიანის საქციელის განკითხვით იწყება. ლანძღვის გამოვლენა ზრდილობის ფარგლებშიც შეიძლება, თუ საზოგადოებრივი წესრიგის, ან ზნეობის დაუწერელი კოდექსის დამრღვევს კორექტულად მიანიშნებენ მისი საქციელის ნეგატიურობაზე იმ მიზნით, რომ სინდისის ქენჯნა აღუძრან და სალანძღავი მდგომარეობიდან თავის დაღწევისკენ უბიძგონ. **სარკაზმი, ცინიზმი და ირონიაც** ლანძღვის მსუბუქ ფორმაში ითვლება, რადგან ობიექტს დამამცირებელ მდგომარეობაში აყენებს, რაც მისი შეგნების დონის შესაბამის მტანჯველ ფსიქოლოგიურ შეგრძნებებს იწვევს.

ლანძღვა შეიძლება უფრო მძაფრი, უწმაწური, მკვეთრად შეურაცხმყოფელი ფორმითაც გამოვლინდეს. მაგალითად, თუ ობიექტს გონებასუსტად მოიხსენიებენ, ფიზიკურ ნაკლოვანებას, მძიმე ოჯახურ ან სოციალურ მდგომარეობას საჯაროდ წამოაძახებენ, პირუტყვს ან თუნდაც უსულო საგანს შეადარებენ.

შეურაცხყოფის გაცილებით უფრო მძაფრი გამოვლინებაა **გინება**, რომელიც პიროვნების განსაკუთრებული ფასეულობის უცენზურო შეურაცხყოფას ნიშნავს.

ზოგადად, სიტყვიერი შეურაცხყოფის მკვეთრი დეფინიცია არ არსებობს, რადგან სხვადასხვა სახის შეურაცხყოფაზე სხვადასხვა მენტალიტეტისა და ერის წარმომადგენელი ადამიანი განსხვავებულად რეაგირებს, უფრო მეტიც — გარემოებიდან გამომდინარე, ერთი და იგივე ადამიანიც კი სხვადასხვა დროს განსხვავებულად შეიძლება რეაგირებდეს ერთსა და იმავე შეურაცხყოფაზე.

●

ლანძღვასა და გინებას შორის მკვეთრი ზღვრის გავლება ძნელია. ლანძღვა-გინება ადამიანური კანონის მიხედვით, სანქციას, ანუ დამსჯელ ღონისძიებას ექვემდებარება, თუ მოქალაქე შეძლებს დასაბუთებას, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფის შედეგად მძიმე ფსიქოლოგიური ტანჯვა განიცადა. მაგრამ სასჯელის ხარისხი გაცილებით მაღალია, თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფას მოქალაქე მიაყენებს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელს.

საქართველოში კანონის მოქმედი რედაქცია ასე გამოიყურება:

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენლის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ან ამ პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან/და მის მიმართ სხვა შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელება იწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარიდან 4 000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. ასევე წვრილმანი ხულიგნობა ისჯება ჯარიმით **500 ლარიდან 1000 ლარამდე ოდენობით** ან, თუ საქმის გარემოებებისა და სამართალდამრღვევი პიროვნების გათვალისწინებით ამ ზომის გამოყენება არასაკმარისად იქნება მიჩნეული — ადმინისტრაციული პატიმრობა **15 დღემდე ვადით.**

პარლამენტში სულ ახლახან შემოვიდა ახალი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს წვრილმან ხულიგნობაზე, ასევე პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობაზე პასუხისმგებლობის ზომების გამკაცრებას: **იზრდება ჯარიმის ოდენობა, კერძოდ, ამ ქმედების ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარიდან 3000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. განმეორების შემთხვევაში, სამართალდამრღვევი დაჯარიმდება 3500 ლარიდან 4500 ლარამდე ოდენობით ან — ადმინისტრაციული პატიმრობით 10-დან 15 დღემდე ვადით.**

ასევე წვრილმანი ხულიგნობის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას **1500 ლარიდან 2000 ლარამდე ოდენობით ან — ადმინისტრაციულ პატიმრობას 7-დან 15 დღემდე ვადით.**

●

იაპონიაში მეწარმეებს კარგად ესმით, რომ საწარმოში მუშების დიდ ნაწილს უკმაყოფილებისთვის საფუძველი არ ელევათ. მათ მუშებისთვის გინება არ აუკრძალავთ, პირიქით — საგინებლად უბიძგეს: **საწარმოს ვესტიბიულში დადგეს საწარმოს ხელმძღვანელი პირების კაუჩუკის მონუმენტები. ხელფასით ან სამუშაო პირობებით უკმაყოფილო მუშებს საშუალება ეძლევათ, ზიზღი ანთხიონ, ლანძღონ, აგინონ, სცემონ კიდეც მონუმენტებს... შემდეგ კი ბოღმისგან და აგრესიისგან დაცლილები სამუშაოს დაუბრუნდნენ.** ხელმძღვანელობამ იცის, ბოღმაამონთხეული საზოგადოებისგან ბუნტი არ ემუქრება! სხვადასხვა ქვეყანაში და საქართველოშიც აქამდე არსებობდა **„თმენის ვალდებულება“,** როცა სახელმწიფო ჩინოვნიკს მოთმინებით და უპასუხოდ უნდა აეტანა საზოგადოებისგან დამსახურებული (და ზოგჯერ დაუმსახურებელიც) ლანძღვა — ესეც საზოგადოებაში დაგროვებული ნეგატიური ემოციის განეიტრალების ერთ-ერთი მეთოდია! **მაგრამ ნელ-ნელა კანონი მკაცრდება, ოღონდ — არა მოქალაქეების, არამედ, სახელმწიფო მოხელეების სასარგებლოდ!**

●

ქვეყანაში, სადაც კანონი არ კანონობს და უბრალო მოქალაქე სამართალს ვერ ზეიმობს, განმუხტვის მთავარ ფორმად **მამაპური გინება** რჩება. მართალია, ქართველი ხალხი ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე მასობრივად აღდგა ძალმომრეობის წინააღმდეგ, მაგრამ მოძალადეებმა შეძლეს, ხალხის რისხვა კალაპოტში მოექციათ, ხოლო თავად კვლავ მოძალადეებად დარჩენილიყვნენ. არამცთუ არ დასჯილან, სამართალდამცავ ორგანოებში — სასამართლოში, პროკურატურაში, პოლიციაში, უშიშროებაში — მაღალ თანამდებობებზეც რჩებიან ყოფილი ჯალათები... **და მათი გინებაც თუ აიკრძალება — რა იღონოს საავკაშვილის სისხლიანი რეჟიმის მიერ რეპრესირებულმა პატიოსანმა და კანონმორჩილმა მოქალაქემ, რომელიც კანონის დამცველთა შორის ჯალათებს ხედავს? სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორის?** მოქალაქემ როგორი ფორმით უნდა გამოხატოს აღშფოთება, რომ სათქმელი ამომწურავად ჩამოაყალიბოს და კანონიც არ დაარღვიოს? როგორ დაიცალოს საზოგადოება მის წიაღში დაგროვებული უარყოფითი ემოციის ოკეანისგან?

●

იურიდიული თვალსაზრისით, ლანძღვა-გინების ალტერნატივა არსებობს — **წყევლა!** ვიკიპედიაში **წყევლა** განმარტებულია, როგორც **„სიტყვიერი ფორმულა, რომელიც შეიცავს ვინმეს ან რამის მიმართ ბოროტ სურვილს“.** კანონი წყევლას გვერდს უვლის, ვინაიდან ის უშუალო შეურაცხყოფას არ შეიცავს, მხოლოდ სურვილია, ამიტომ გამოხატულების თავისუფლებაში თავსდება!

ასე, მაგალითად,

აუცილებლად დაჯარიმდებით, თუ ჯალათს დედას შეაგინებთ, მაგრამ გაცილებით დიდ ფსიქოლოგიურ დარტყმას მიაყენებთ, თუ ეტყვით – „ისე დაემართოს შენს ოჯახს, როგორც შენ მომექეცი მე!“

ნებისმიერი გინება შეიძლება განსხვავებულად, სურვილის ფორმით ჩამოყალიბდეს, მაგალითად, ასე: **„შენ მენახე თავლაფდასხმული“** — ასეთი ფორმით მოქალაქე გულსაც მოიოხებს და ჯარიმასაც აცდება. ნამდვილი წყევლისგან კი ღმერთმა დაგვიფაროს, რადგან თუნდაც მტრის მიმართ ბოროტი სურვილის ჩათქმა დიდი ცოდვაა და, როგორც ამბობენ, **წყევლა, განსაკუთრებით, უსამართლო წყევლა — მაწყევარს ხშირად უკან უბრუნდება.**

●

დიდი ფრანგი მოაზროვნე **ვიქტორ ჰიუგო** წერდა: „გადაიჭირეთ ვენაზე ზონარი — იგრძნობთ ტკივილს. გადაუკეტეთ მდინარეს კალაპოტი — დაიწყება წყალდიდობა. გადაუღობეთ გზა მომავალს — დაიწყება რევოლუცია!“ ასე რომ, ხელისუფლებამ მისგან გამწარებულ ხალხს გინება არ უნდა აუკრძალოს, თორემ ბოღმა ისე დაგუბდება, როგორც ნამახვანში — წყლის უზარმაზარი მასა, რომელიც ერთხელაც საზღვრებს გადმოლახავს და ყველა ცენზორს ერთიანად წალეკავს!

დიახ, ადამიანს ვერანაირი კანონით ვერ დაუშლი, გამოხატოს თავისი გულისწყრომა: შენიშვნის მიცემას დაუშლი, შეგაგინებს; შეგინებას დაუშლი — მიგაწყევლის; წყევლაზე ეტყვი — მაწყევარისააო, და შეიძლება, შენზე გამოიწიოს... მაშ, სადაა გამოსავალი? იქნებ ღირს, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ გენიალური **ლაო-ძის** მიერ ათასწლეულების წინათ ნათქვამი სიბრძნე: **„რაც მეტია აკრძალვა და კანონი, მით მეტია ქურდი და ავაზაკი!“**

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

მანანა მენაბდე
ჟურნალისტი

რატომ არის ჩვენ გარშემო ამდენი აგრესია, რატომ დაკარგეს ადამიანებმა პატიოსნება, ღირსება და სიყვარული? თუნდაც **რობერტ სტურუასთან დაკავშირებული დღევანდელი „კამპანია“** გავიხსენოთ. მიკვირს, რატომ უნდა მოგინდეს, საჯაროდ დაასხა ლაფი ადამიანს, რომელმაც შენი ქვეყნის კულტურა მსოფლიო საგანძურში ოქროს ასოებით შეიყვანა! ისე კი, ასეთ ამბებს ახსნაც აქვს — **ჩვენს ისტორიას სწორედ ერთეული ადამიანები ქმნიდნენ, ჩვენ კი ხელსაც ვჭრიდით და ტყვიებსაც ვესროდით.** განა ილია ჭავჭავაძე ვინმე რუსმა ივანოვმა მოკლა?

„კვირის პალიტრა“

მიშა ანდღულაძე
„კომედი შოუს“ მსახიობი

თუ გადავწყვეტ ერთ დღეს, რომ ჰომოსექსუალი ვიყო, გეტყვით აუცილებლად. კაცთან ფლირტი მქონია მიმოწერით... ეს იყო სოციალურ ქსელში, უფრო საკუთარი თავის შემოწმება იყო, ინტერესი მქონდა, ეს ფლირტი როგორ მიდის. ჩამითრია, საინტერესო აღმოჩნდა. შეხვედრა არ შედგა, ვეღარ გავქაჩე. **ჩემთვის გამოცდილება იყო, როგორც ფლირტი და აღმოჩნდა, რომ არ ვარ ჰომოსექსუალი. სახელი და გვარი არ ვიცი, სახეზე მახსოვს, შემიძლია, აღვწერო — 22 წლის, ღია ფერებში, სანდომიანი, მამულიშვილი, კარგი ოჯახის შვილი.**

„ალია“

ლევან საგინაშვილი
მკლავჭიდელი



მოძალადეები ქალებს შორისაც არიან, განსაკუთრებით, ფსიქოლოგიური მოძალადეები, რაც მერე ფიზიკურ ძალადობას იწვევს. ვიღაცას ბრალი რომ დასდეს, ეს არ ნიშნავს, რომ მართლა დამნაშავეა.

„კვირის პალიტრა“

«ეს იყო ქართული

ზუსტად 40 წლის წინათ, 1981 წლის 13 მაისს, თბილისის „დინამომ ქართული ფეხბურთის ევროპული ისტორია დაწერა. ოთხი ათეული წლის წინათ გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში, „რაინშტადიონზე“ გამართულ თასების მფლობელთა თასის ფინალში ტყავის ბურთის ქართველ ჯადოქართა მიერ იენის „კარლ ცაისის“ ძლევა დღემდე რჩება ქართული ფეხბურთის ყველაზე დიდ გამარჯვებად და ერთადერთ ევროპულ ტიტულად.

2021 წლის 13 მაისს, ბუნებრივია, მთელი საქართველო კიდევ ერთხელ სიამაყით გაიხსენებს 40 წლის წინანდელ ტრიუმფს; გულშემატკივრები კიდევ ერთხელ მოწიწებით მოიხრიან ქედს ქართული ფეხბურთის ცოცხალი ლეგენდების წინაშე და პატივს მიაგებენ იმ გარდაცვლილ „დინამოელთა“ ხსოვნას, რომლებიც 1981 წლის 13 მაისს ელვარე გამარჯვების თანაავტორები იყვნენ; იქნება სატელევიზიო გადაცემები, სადაც მიიწვევენ ვეტერან ფეხბურთელებს და სთხოვენ, გაიხსენონ დიუსელდორფის პერიპეტიები...

ჩვენ კი ვესაუბრებით ქართული ფეხბურთის ცოცხალ მემატიანეს, საქართველოს დამსახურებულ ჟურნალისტსა და ქართული სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილის, დავით აღმაშენებლისა და სხვა მრავალი პრემიის ლაურეატს დემიკო ლოლაძეს — ერთადერთ კაცს საქართველოდან, ვინც 1981 წლის 13 მაისს დიუსელდორფში გამართული თასების მფლობელთა თასის ფინალი ფოტოფირზე აღბეჭდა, თბილისის „დინამოს“ ისტორიული გამარჯვების 40 წლისთავს კი წიგნი „ძლევაი საკვირველი“ მიუძღვნა:

— წიგნისათვის **„ძლევაი საკვირველის“** დარქმევა ჩემმა მეგობარმა, მწერალმა **ზაალ ბოტკოველმა** მირჩია, რისთვისაც მისი მადლობელი ვარ და ასევე საჯაროდ ვუხდი მადლობას **საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას,** რომელიც ამ წიგნის გამოცემაში დამეხმარა.

დიდგორზე მოპოვებული ძლევაი საკვირველიდან 900 წელი სრულდება, დიუსელდორფში მოპოვებული ძლევაი საკვირველიდან კი - 40 წელი!

ქართველებმა ჩვენს ისტორიაში ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე გამარჯვება დიდგორის ბრძოლაში მოვიპოვეთ, დიუსელდორფში თბილისის „დინამოს“ გამარჯვება კი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე მოვლენაა. სიმბოლურია ისიც, რომ წლეულს დიდგორის ბრძოლის მრგვალი თარიღიც არის და „დინამოს“ ისტორიული გამარჯვებისაც: დიდგორზე მოპოვებული ძლევაი საკვირველიდან 900 წელი სრულდება, დიუსელდორფში მოპოვებული ძლევაი საკვირველიდან კი — 40 წელი.

დიახ, 1981 წლის 13 მაისი ქართული ფეხბურთის დიდგორი იყო და ოთხი ათეული წელია, ამ ტრიუმფით ვცოცხლობთ.

— გაიხსენეთ 40 წლის წინანდელი 13 მაისი: როგორ მოხვდით დიუსელდორფის „რაინშტადიონზე“ და რა ხდებოდა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის დაწყებამდე?

— რა დასამალია, 60-კაციან დელეგაციაში, რომელიც თბილისიდან დიუსელდორფს გაემგზავრა, მეგობრის მამის დახმარებით აღმოვჩნდი, რადგან გავლენიანი რეკომენდატორისა და ხელშემწყობის გარეშე იქ მოხვედრა შეუძლებელი იყო. დიუსელდორფში ჩასულებს ექსკურსია შემოგვთავაზეს — ქალაქი და მისი შემოგარენი უნდა დაგვეთვალიერებინა, მაგრამ უარი ვთქვით, რადგან შეგვეშინდა, ავტობუსი არ გაფუჭებულიყო და თამაშზე არ დაგვეგვიანა.

ზუსტად იმ დღეს, 1981 წლის 13 მაისს, დიუსელდორფში თასების მფლობელთა თასის ფინალის დაწყებამდე ორი საათით ადრე, რომში, წმინდა პეტრეს მოედანზე, რომის პაპზე თავდასხმა მოხდა — თურქმა მეჰმედ ალი აგჯამ იოანე პავლე მეორე დაჭრა და ამან ძალიან დაგვზაფრა — ვაითუ, მატჩი ჩაიშალოსო, მაგრამ პაპი სიკვდილს გადაურჩა და მატჩიც შედგა.

— საინტერესოა, რატომ არ შეიყვანეს ქართულ დელეგაციაში არცერთი პროფესიონალი ფოტორეპორტიორი, რომელიც თამაშის კადრებს გადაიღებდა და ისტორიას უნიკალურ ფოტოებს შემოუნახავდა?

— დელეგაციაში კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ სამი ოპერატორი შედიოდა, რომლებსაც გადასაღები აპარატურა მოჰქონდათ და მთელი დიუსელდორფული პერიპეტიები კინოფირზე უნდა აღებეჭდათ, მაგრამ სუფთა ქართული ამბავი მოხდა — **აპარატურა გაუფუჭდათ და ერთი კადრიც არ გადაუღიათ.**

სპორტული ჟურნალისტებიდან დელეგაციაში იყო „კომუნისტის“ კორესპონდენტი **ჯიმშერ ენუქიძე** — სანდრო გირგვლიანის ბაბუა და ქალბატონი ირინა ენუქიძის მამა, არაჩვეულებრივი კაცი, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემდი და ჩემს მასწავლებლად ვთვლიდი. შემდეგ, როცა სააკაშვილის რეჟიმმა გირგვლიანებისა და ენუქიძეების ოჯახს დიდი ტრაგედია დაატეხა თავს, ბატონ ჯიმშერთან სახლში ხშირად დავდიოდი და როგორც შემეძლო, ვამხნევებდი. **სხვა რომ არაფერი ყოფილიყო, ნაციონალების რეჟიმი მარტო გირგვლიანებისა და ენუქიძეების ოჯახის განადგურებისათვის იმსახურებდა გასამართლებასა და უმკაცრესად დასჯას.**

— მოკლედ, ერთადერთი კაცი აღმოჩნდით, ვისაც ისტორიული მატჩის ფოტოფირზე აღბეჭდვის პატივი და, იმავდროულად, პასუხისმგებლობა ერგო. რა ფირმის ფოტოაპარატით გადაიღეთ თასების მფლობელთა თასის ფინალი?

— „ზენიტის“ ფირმის ფოტოაპარატი მქონდა და დიდი წვალებაც გადამხდა — სანამ ფოკუსს დავაყენებდი, საინტერესო მომენტი უკვე ჩავლილი იყო! დიუსელდორფში გამგზავ-

გულით გილოცავთ!

თბილისის დინამოელთა ბრწყინვალე გამარჯვება

ევროპული თასი ქართველმა ფეხბურთელებმა მოიპოვეს

გზა ფინალამდე...

1. „დინამო“ (თბილისი) — „კასტორია“ (საბერძნეთი) 0:0, 2:0
2. „დინამო“ (თბილისი) — „უოტერფორდი“ (ირლანდია) 1:0, 4:0
3. „დინამო) (თბილისი) — „ვესტ ჰემ იუნაიტედი“ (ინგლისი) 4:1, 0:1
4. „დინამო“ (თბილისი) — „ფეიენოორდი“ (ჰოლანდია) 3:0, 0:2

და ფინალი...

„დინამო“ (თბილისი)—2

„კარლ ცაისი“ (გდრ)—1

ა. კოტორაშვილის ფოტო.

„დიუსელდორფში „დინამოს“ გამარჯვებამ მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა!“

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

ფეხბურთის დიდგორი!»

40 წლის წინათ:
ფინალური მატჩისადმი მიძღვნილი საგანგებო გერმანული გამოცემა

რებამდე „პლეხანოვზე" მდებარე კინოსტუდიაში მივედი და ფირები ვთხოვე. იმ დროისათვის ყველაზე ძლიერი ფირი მომცეს — A2, რომლითაც დღის შუქზეც შეგეძლო გადაღება და ღამითაც. ფირებს მთელი ღამის განმავლობაში ვჭრიდი და 100 ცალი წავიღე გერმანიაში, მაგრამ თამაშის დღეს, როცა უკვე სტადიონზე მივდიოდით, სამი ცალის გარდა ყველა სასტუმროში დავტოვე: მეტი რაღად მინდა, ტრიბუნიდან ამდენი რა უნდა გადავიღო-მეთქი?

— როგორ, მოედანზე შესვლასა და გადაღებას არც გეგმავდით?

— მოედანზე შესასვლელი საშვი სად მქონდა? სტადიონზე თამაშის დაწყებამდე საათნახევრით ადრე მივედით და ვიფიქრე, მოედანს წრეს შემოვარტყამ-მეთქი. დიუსელდორფის სტადიონი გვარიანად დიდი იყო და ნელი ნაბიჯით მთელი მოედნის შემოვლას ნახევარ საათს მაინც მოვუნდი, ამასობაში კი ჩვენი ფეხბურთელებიც მოვიდნენ და გასახდელში შევყევი. დელეგაციის წევრი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი **ტარიელ ვარდანაშვილი,** რომელმაც თეთრი ფერის საშვი მომცა და მისი წყალობით გუნდების მატჩისწინა ვარჯიში გადავიღე. ვაჩხაკუნე და ვაჩხაკუნე ჩემი „ზენიტი", ბედნიერებისაგან აღარც მახსოვდა, რომ სამი ფირის მეტი არ მქონდა წამოღებული.

როცა გუნდებმა მოთელვა დაამთავრეს და უკვე მატჩი უნდა დაწყებულიყო, ერთი გერმანელი მოვიდა და მოედნიდან გამაგდო — საშვი არ გაქვსო! ვეხვეწებოდი, ვემუდარებოდი, მაგრამ ქართულად და რუსულად, აბა, რას გავაგებინებდი? ამ დროს ერთი სიმპათიური, 40 წლამდე ასაკის კაცი მოვიდა, რომელიც რუსულად ლაპარაკობდა, მაგრამ აქცენტზე ეტყობოდა, რომ რუსი არ იყო. ავუხსენი: თბილისის „დინამოს" გულშემატკივარი ვარ და მინდა, თამაში გადავიღო, მაგრამ მოედანზე არ მიშვებენ-მეთქი, მან კი მკითხა: „როგორ გამოითქმის სწორად — „გუშაევი" თუ „გუჩიევი"?

— ვლადიმერ გუცაევის გვარს ვერ გამოთქვამდა?

— დიახ, პოლონელი კომენტატორი აღმოჩნდა, რომელსაც მატჩის რეპორტაჟი უნდა წაეყვანა. ავუხსენი, რომ სწორი გამოთქმა იყო გუცაევი, იმანაც რამდენჯერმე გაიმეორა და შემდეგ გერმანელს, რომელიც მოედანზე არ მიშვებდა, გერმანულად რაღაც გადაულაპარაკა. მაშინვე საშვი

„ვლადიმერ გუცაევი და ნუკრი კაკილაშვილი დოპინგ-კონტროლზე გაიყვანეს, რამაზ შენგელიამ კი გუნდის ექიმს ზაქრო თელიას ჰკითხა – დოქტორ, თამაშამდე ბიჭებს რამე ისეთი ხომ არ დაალევინე, რომ თასი წაგვართვანო?"

მომცეს, რომელსაც „TV" ეწერა, ოღონდ, გამაფრთხილეს — მინდორზე არ გახვიდეო!

თამაშის დაწყებისთანავე „კარლ ცაისის" კარის უკან დავდექი და დავიწყე გადაღება, ვიღებ, ვიღებ და უკვე ვატყობ, რომ ცუდად არის ჩემი საქმე — ფირი მთავრდება! შესვენების დროს იმ ტრიბუნასთან მივედი, სადაც ჩვენი დელეგაციის წევრები ისხდნენ, ფოტოაპარატი ბევრს ჰქონდა წამოღებული და ვთხოვე, ერთი ფირი გადმოეგდოთ, მაგრამ არავინ მომცა.

თამაშის დამთავრების შემდეგ ჩვენების გასახდელში შევედი, სადაც დიდი ზეიმი და აღმაფრენა იყო. კოსტავა გადავიღე, სულაქველიძე გადავიღე და მორჩა, ფირი დამთავრდა.

40 წელი გავიდა და ამას დღემდე ვერ ვპატიობ საკუთარ თავს. წარმოიდგინეთ, მოგებული ფინალის შემდეგ გასახდელში ყველა რომ გეუბნება — დემიკო, გადამიღეო და ამ დროს ფოტოაპარატში ფირი აღარ არის.

— გასახდელის ამბებიდან ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრდათ?

— თამაშის დამთავრების შემდეგ, როგორც წესი და რიგია, ორივე გუნდიდან რამდენიმე ფეხბურთელს ირჩევენ და დოპინგ-კონტროლზე გაჰყავთ. მახსოვს, „დინამოდან" **ვლადიმერ გუცაევი** და **ნუკრი კაკილაშვილი** წაიყვანეს, **რამაზ შენგელიამ** კი გუნდის ექიმს **ზაქრო თელიას** ჰკითხა — დოქტორ, თამაშამდე ბიჭებს რამე ისეთი ხომ არ დაალევინე, რომ თასი წაგვართვანო?

ერთი სიტყვით, „დინამოს" გასახდელში საზეიმო განწყობა სუფევდა და დიდი ჟრიამული იყო, მე კი ფირის დამთავრების გამო, ხასიათი ისე მქონდა გაფუჭებული, აღარც მეზეიმებობდა და არავის დანახვა აღარ მინდოდა. სასტუმროში რომ მივედი, სიმწრისაგან ვბღლვნიდი ყველაფერს.

— როგორც ვიცი, „დინამოს" მიერ გატანილი გოლები ფოტოფირზე არ აღგიბეჭდავთ.

— პირველი გოლის დროს, **შენგელიამ** გუცაევს პასი რომ მისცა, ეს გადავიღე, უშუალოდ გოლის მომენტში კი ფოტოაპარატი მოვიშორე და მონუსხულივით ველოდებოდი, როგორ გაეხვეოდა ბურთი მეტოქის კარის ბადეში. **ვიტალი დარასელიას** გოლზეც იგივე დამემართა — ფოტოაპარატი საერთოდ დამავიწყდა და სასწაულის მოლოდინში სუნთქვაშეკრული, თვალებგაფართოებული ვიდექი. **ჩემს ადგილას პროფესიონალი ფოტორეპორტიორი რომ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ორივე გოლს გადაიღებდა, მაგრამ ჩემში გულშემატკივრის ემოციამ ყველაფერი გადასძალა.**

— მიუხედავად ამისა, თბილისის „დინამოს" მიერ დაწერილი დიდი ისტორიის განუყოფელ ნაწილად იქეცით!

— დიუსელდორფში „დინამოს" გამარჯვებამ მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა, თორემ დღესაც „პლეხანოვზე" ბირჟაზე ვიდგებოდი. ჩემი ძმაკაცის **გელა გობეჯიშვილის** სიმამრი **ოთარ ეზაძე** გამომცემლობა „ხელოვნების" დირექტორი იყო და 1981 წელსვე მისი ხელშეწყობით გამოვეცი ბროშურა დიუსელდორფის „რაინშტადიონზე", რომელიც თითქმის 100 000-იანი ტირაჟით დაიბეჭდა. ერთ დღესაც მეგობარი მირეკავს — ოპერასთან ჩამოდიო; მივედი და რას ვხედავ: ჩემი ბროშურა წიგნის მაღაზია „საუნჯის" წინ, ქუჩაში გამოეტანათ, უშველებელი რიგი იდგა და ტაცობა იყო; ამის დანახვაზე ტირილი ამივარდა და ცრემლები ღაპაღუპით მომდიოდა: ვინ დაიჯერებს, რომ მე წიგნის ავტორი ვარ და ხალხი ჩემს წიგნს ყიდულობს-მეთქი? 24 საათი ქუჩაში ვიდექი, ფეხბურთს ვთამაშობდი და წიგნი ჩემგან შორს იყო, დღეს კი **77 წლის ვარ და „ძლევაი საკვირველი" ჩემი 77-ე წიგნია.**

— თბილისის „დინამოს" ისტორიული და დღემდე უპრეცედენტო გამარჯვებიდან 40 წლისთავზე გაქვთ იმედი, რომ ქართული ფეხბურთი მსგავს წარმატებას კიდევ ეღირსება?

— 40 წელი საკრალური მნიშვნელობისაა — მოსემ ებრაელები სწორედ 40 წლის განმავლობაში ახეტიალა ეგვიპტეში და შემდეგ მიიყვანა აღთქმულ მიწაზე. იმედი მაქვს, „დინმოს" დიდი გამარჯვებიდან 40 წლისთავზე ქართული ფეხბურთი წარუმატებლობის უდაბნოდან გავა და ძველებურად დაიწყებს მწვერვალების დაპყრობას. მჯერა, ადრე თუ გვიან, ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ ძალიან მინდა, ქართული ფეხბურთის აღმაფრენას მე და ჩემი თაობის ხალხიც მოვესწროთ.

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„დინამოელი" ტრიუმფატორები დემიკო ლოლაძის ფოტოობიექტივში. დიუსელდორფი, „რაინშტადიონი", 1981 წლის 13 მაისი

„ჩემს ადგილას პროფესიონალი ფოტორეპორტიორი რომ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ორივე გოლს გადაიღებდა, მაგრამ ჩემში გულშემატკივრის ემოციამ ყველაფერი გადასძალა!"

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

პოლონეთმა და უნგრეთმა გენდერ-ძაღლები ააძაღლეს!

პორტუგალიაში ჩატარებული ევროკავშირის სამიტი სკანდალურად დასრულდა — უნგრეთმა და პოლონეთმა მანამდე არ მოაწერეს ხელი ერთობლივ დოკუმენტს, სანამ იქიდან ლგბტ ტერმინი „გენდერული თანასწორობა“ არ ამოაღებინეს!

დიახ, როგორც ავტორიტეტული საინფორმაციო სააგენტო „როიტერი“ იტყობინება, პოლონეთისა და უნგრეთის ლობისტებმა სოციალური ერთობის ხელშეწყობის შესახებ ევროკავშირის დეკლარაციიდან ფრაზა **„გენდერული თანასწორობა“** ამოაღებინეს!

ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან მხოლოდ ეს ორი ქვეყანა ეწინააღმდეგებოდა **„გენდერული თანასწორობის“** პირდაპირ ჩაწერას ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერთა განცხადებაში, რომლებიც პორტუგალიაში სოციალურ საკითხებზე ევროკავშირის სამიტზე შეიკრიბნენ!

„როიტერის“ ცნობით, თავდაპირველ დოკუმენტში ეწერა, რომ ევროკავშირის ქვეყნები „ხელს შეუწყობენ გენდერულ თანასწორობას“, თუმცა, პოლონეთისა და უნგრეთის დაჟინებული მოთხოვნით, ბოლო ვერსიაში ეს ფრაზა გაქრა და ჩაიწერა ნეიტრალური თეზა: **„ჩვენ გავაძლიერებთ ძალისხმევას, რომ ვებრძოლოთ დისკრიმინაციას და აქტიურად ვიმუშავებთ გენდერული ხარვეზების მოსაგვარებლად, ხელს შევუწყობთ თანასწორობას“.**

ევროკავშირის დიპლომატები ამბობენ, რომ ვარშავა და ბუდაპეშტი კიდევ უფრო თავისუფალ ტერმინოლოგიას მოითხოვდნენ, მაგრამ ბოლოს ამაზე შეჯერდნენ! ქვეყნიდან სოროსის ფონდის გამძევებელი უნგრეთის **პრემიერი ორბანი** ღიად ებრძვის ლგბტ იდეოლოგიას! ის პირდაპირ ამბობს, რომ პოლონეთთან, საფრანგეთთან თუ იტალიასთან ერთად იბრძოლებს, რომ ევროკავშირში არალიბერალურმა ქრისტიანულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვოს და საბოლოოდ დასრულდეს მულტიკულტურიზმის ეპოქა!

უნგრეთმა და პოლონეთმა საქვეყნოდ გააწნეს სილა ევროკავშირის მამებს, როდესაც არცერთი აზიელი და აფრიკელი დევნილი არ მიიღეს, სირიის კონფლიქტისას ევროპისაკენ დაძრულ მილიონიან დევნილთა ნაკადიდან! მეტიც, ეს ქვეყნები მიგრაციის საკითხებში გაეროს შეთანხმებიდანაც კი დემონსტრაციულად გავიდნენ, რადგან დოკუმენტი მათი უსაფრთხოების ინტერესებს არ შეესაბამებოდა! **სხვათაშორის, ეს ის დოკუმენტია, რომელსაც საქართველომ კვირიკაშვილის პრემიერობისას მოაწერა ხელი და რომლის ძალითაც ჩვენში აზია-აფრიკიდან დევნილები შემოყარეს!**

მოკლედ, ევროკავშირის პორტუგალიურ სამიტზე უნგრეთისა და პოლონეთის მიერ გენდერ-ძაღლების აძაღლებამ კიდევ ერთხელ თვალნათლივ დაგვანახა, რომ, თუკი საკუთარი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და ტრადიციებს პრინციპულად დაიცავ, ვერანაირი ევროკავშირი, შარლ მიშელი და დანიელსონი, ბოდიში და, ფეხებსაც ვერ მოგჭამს!

გიორგი გიგაური

„სააკაშვილი დღეს უკრაინაში არის გაბანძებული და გაპოპკებული პოლიტიკოსი, რომელსაც არავითარი რეიტინგი და გავლენა არა აქვს!“

უკრაინაში გადახვეწილმა სააკაშვილმა გერმანულ „დოიჩე ველეს“ განუცხადა, რომ იმ სიტუაციაში, როცა რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტი უკრაინისას სამჯერ აჭარბებს, რუსეთთან ომი უკრაინისთვის კატასტროფით დასრულდება და ამიტომ პრეზიდენტი ზელენსკი ვლადიმერ პუტინს აუცილებლად კრემლში უნდა ეახლოს!

ამას ამბობს კაცი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ სამთელქვეყნოდ ტრაბახობდა — რუსეთის ჟანგიანი ტანკები ვერას დაგვაკლებს და თუ ვინმე რამეს გაბედავს, ძლიერ მუშტს დინგში მიიღებსო! საქმე საქმეზე რომ მიდგა, მთელმა მსოფლიომ ნახა, თუ როგორ სამარცხვინოდ წამოიპლაკა სააკაშვილი გორის ტრასაზე, ხოლო მისმა სანაქებო გენერლებმა და რაიხსმარშლებმა როგორ მიატოვეს ჯარიც, ხალხიც და დაქოქილ ტანკებს გამოასწრეს! ***პოლიტიკის დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ მაისაია ფიქრობს, რომ უკრაინისთვის მძიმე და გადამწყვეტ სიტუაციაში სააკაშვილი შემთხვევით არ გააქტიურებულა და არც ის არის შემთხვევითი, რომ საქართველოს ნაპრეზიდენტალი საქართველოში დაბრუნებას ამ ბოლო დროს კონვულსიურად ითხოვს:***

— თავისთავად ის ფაქტი, რომ პუტინს უნდა ელაპარაკო, დანაშაული არ არის! მტერს ან უნდა ეომო, ან — ელაპარაკო, მაგრამ აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კონტექსტს... კერძოდ, რა ვითარებაში ეპატიჟება ეს მართლაცდა კრემლის აგენტი სააკაშვილი პრეზიდენტ ზელენსკის პუტინთან მოსალაპარაკებლად? აი, ეს არის მთავარი! ვითარება კი ასეთია — პუტინმა ზელენსკის კატეგორიული უარი განუცხადა, ამერიკელი და ევროპელი პარტნიო-

ბაპტისტმა ეპისკოპოსმა მალხაზ სონღულაშვილმა ტრანსგენდერ ქალს ქრისტესავით ფეხები დაბანა!



აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლე გამოქვეყნდა, რომელშიც ქართული ეკლესიის საჭეთმპყრობელმა კიდევ ერთხელ მიგვანიშნა ბოლო ჟამის მოახლოებაზე!

ბოლო ჟამი კი აშკარად კარსაა მომდგარი!

აღდგომის კვირის „დიდ ხუთშაბათს“, საიდუმლო სერობის დღეს, ბაპტისტურ-ევანგელისტურ ეკლესიაში „საკრალური რიტუალი“ შედგა: საქართველოს ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა ტრანსგენდერ ქალს (ანუ კაცს, რომელიც ქალობას იბრალებს) გაბრიელა რომანოვას (ადრე გვარად როსკიპოვა რომ იყო) ფეხები დაბანა, ანუ როგორც ქრისტემ მოციქულებს დაბანა ფეხები და ამ როსკიპოვამ ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში თავად გაავრცელა... ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენში ტრანსგენდერები და პერვერტები უკვე „მოციქულების“ რანგში აიყვანეს!

რა თქმა უნდა, ეს ის იდეოლოგიური ომია, რომელზეც ლაპარაკია პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეში!

„წაშლილია ადამიანობის განმსაზღვრელი ტრადიციული იდენტობები: „მამაკაცი“ და „ქალი“, „ოჯახური ფასეულობები“... ამგვარ სივრცეში საზოგადოების კლასიკური გაგება ნელ-ნელა ქრება, ხალხში დაუცველობის განცდა მატულობს და ადამიანური ფაქტორი უკანა პლანზე იწევს“ — ნათქვამია ეპისტოლეში!

და ეს ყველაფერი ნაწილია ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ წარმოებული შტურმისა, რომელიც ტელემედიაში 24 საათის განმავლობაში არ წყდება!

ამიტომაც ბრძანებს პატრიარქი თავის ეპისტოლეში:

„ამას ემატება ზოგადად რელიგიისადმი და, კონკრეტულად საქართველოში, მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისა და ზოგიერთი მედიასაშუალების მხრიდან მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება, სიძულვილის ენით მეტყველება, ორგანიზებული სახით პიროვნული და ინსტიტუციონალური დისკრედიტაციის მცდელობის მხარდაჭერა და მათი წახალისება, რომელნიც ამ პროცესში არიან ჩართულნი“.

გვახსენდება ბოლო ჟამის შესახებ მოციქულის სიტყვები:

„უკანასკნელ ჟამს მოვლენ მკრეხელნი, თავიანთ უკეთურ გულისთქმათაებრ მავალნი; ესენი არიან განხეთქილების მოქმედნი, მშვინვიერნი, სულის არმქონენი... მდრტვინავნი, უკმაყოფილონი, თავიანთ გულისთქმათაებრ მავალნი, რომელთა ბაგენი მედიდურობენ და სარგებლის გამო პირფერობენ“.

დიახ, იქნებ მართლაც ბოლო ჟამია?!

გიორგი გიგაური

მიხეილ ზაქარიაშვილი
სიმღერების ავტორი

სასწრაფოდ მოვითხოვ მოქალაქეობის ჩამორთმევას იმ არაქართველი პირებისთვის, რომლებმაც არ იციან ქართული ენა და მოკლე ისტორია, ვინც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, თუნდაც აქ დაბადებულ-გაზრდილი იყოს საუკუნეების მანძილზე!

„ახალი თაობა“

გიორგი გოგოლაშვილი
იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე, პროფესორი

ხომ არ დადგა დრო, ქართული ენის მიმართ წინა ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დანაშაული გამოვასწოროთ? დღეს შექმნილი მძიმე რეალობის გათვალისწინებით, ხომ არ დადგა დრო, უმაღლეს სასწავლებლებში აღვადგინოთ სავალდებულო საუნივერსიტეტო საგანი „ქართული ენა“?

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ვაჟა ნაცვლიშვილი
ჟურნალისტი

მე რომ ახლა სკოლის მოსწავლე ან სტუდენტი ვიყო, ინგლისურთან ერთად ან მასზე უწინ მეგრულისა და სვანურის სწავლას შევუდგებოდი!

„ლიტერატურული საქართველო“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

ვახო სანაიამ საჯაროდ შეურაცხყო **ბაჩიჩილაძეების ოჯახი.** მინდა, საჯაროდ ვუპასუხო: **ის და მისი შანტრაბა, რომელიც იმ ტელესაროსკიპოშია შეგროვილი, ამაზე პასუხს საჯაროდ მიიღებს!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მეუფე ნიკოლოზი
ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მიტროპოლიტი



რაც ჭყონდიდის ეპარქიაში ხდება, არის სირცხვილი — რა საქციელია, რა მანერებია, რა ზრდილობაა, რა ქრისტიანობაა, არ ვიცი.

„რეზონანსი“

„პუტინს უკრაინისთვის ჯერჯერობით არ სცალია, მაგრამ აშკარაა, რომ მოიცლის!“

ვახტანგ მაისაია: რაც საქართველოს ხელისუფლებამ არ გააკეთა, შესაძლოა, უკრაინამ გააკეთოს და სააკაშვილი სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დააპატიმროს!

რების თანდასწრებით შეხვედროდა. პუტინმა ასევე უარი თქვა, მოლაპარაკება გამართულიყო სადმე, ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და საერთოდ არ პასუხობს ზელენსკის სატელეფონო ზარებს! აი, სწორედ ასეთ სიტუაციაში სააკაშვილი ზელენსკის ურჩევს, ჩავიდეს კრემლში და, ფაქტობრივად, კაპიტულაციაზე მოაწეროს ხელი!

— ბატონო ვახტანგ, რატომ იქცევა სააკაშვილი ასე?

— დავიწყოთ იმით, რომ სააკაშვილი არის რუსეთის გავლენის აგენტი და პუტინის ყურმოჭრილი მონების, ცნობილი რუსი ოლიგარქების — **რომან აბრამოვიჩისა და მიხეილ ფრიდმანის** მიერ დაქირავებული პიროვნება. სააკაშვილი არის ფრიდმანის „ალფა-ბანკის“ შვილობილი კომპანიის სახე და პუტინის ოლიგარქისგან ოფიციალურად ღებულობს ხელფასს. გარდა ამისა, არაფორმალური შეიარაღებული ფორმირების შექმნის ბრალდებით სააკაშვილის წინააღმდეგ უკრაინაში 242-ე მუხლით კარგა ხანია, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, დახურულია მისი ტელევიზია „ზიკი“ და მისი პარტია „ახალი რუხი“. მოკლედ, სააკაშვილი დღეს უკრაინაში არის გაბანძებული და გაბომჟებული პოლიტიკოსი, რომელსაც არავითარი რეიტინგი და გავლენა არა აქვს. ის დასაჭერია, მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება ჯერჯერობით არ იჭერს, რადგან არ სურს, სააკაშვილი წამებულად აქციოს... სხვათაშორის, სწორედ ასე იქცეოდა პრეზიდენტი პოროშენკოც, რომელმაც სააკაშვილი არ დაიჭირა, მაგრამ თმებით ითრია, პანღური ამოჰკრა და ქვეყნიდან გააძევა. ყველაზე მთავარი — სააკაშვილს პრეზიდენტ ზელენსკის ბოღმა ახრჩობს! მას უნდა ზელენსკიც პუტინის წინაშე მუხლებზე დაეცეს და ღირსება ზუსტად ისე დაკარგოს, როგორც თავად დაკარგა... ამიტომაა, რომ ზელენსკის ურჩევს — ჩადი და პუტინს შეხვდიო!

— კაცმა რომ თქვას, რა იქნება იმაში ცუდი, თუ ზელენსკი კრემლში ჩავა და პუტინს შეხვდება?

— ახლა, ამ სიტუაციაში, ზელენსკის კრემლში ჩასვლა პირდაპირ იმის აღიარება იქნება, რომ უკრაინამ კაპიტულაცია გამოაცხადა! დააკვირდით სიტუაციას — ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი ჯერ კიდევ კიევშია, ძალიან სერიოზულია მესიჯები იმის შესახებ, რომ 14 ივნისს ნატოს სამიტზე უკრაინას შესაძლოა, მიანიჭონ მაპის სამოქმედო გეგმა; კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ესტონეთის პრეზიდენტის განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველო და უკრაინა ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე მიიღონ ევროკავშირში... აი, ასეთ დროს გამოდის ეს მართლაცდა ბომჟი სააკაშვილი და პრეზიდენტ ზელენსკის მოუწოდებს, კრემლში ჩადი და პუტინს კაპიტულაციაზე მოუწერე ხელიო! ყველა თანხმდება იმაში, რომ უკრაინა დგას უდიდესი საფრთხის წინაშე და რუსეთის შეჭრის საშიშროება ისევ ძალაშია. როგორც აღმოჩნდა, უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის არმიის გადაადგილება ერთგვარი მანევრი, თვალის ასახვევად წარმოებული ოპერაცია იყო და პუტინის გეგმები გაცილებით სერიოზული და შორს მიმავალია!

— მაშ, რამ შეაჩერა პუტინი, უკრაინაში რომ არ შეიჭრა?

— ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს! პირველი — ძალიან გართულდა რუსის ჯარის მდგომარეობა სირიაში; მეორე — მთიან ყარაბაღში რუსი ჯარისკაცები ნაღმზე აფეთქდნენ; მესამე — რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორები — ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი ერთმანეთში ომობენ და მეოთხე — მოსკოვში 9 მაისის პარადი უნდა ჩატარდეს! აი, ამ ფაქტორების გამო პუტინს უკრაინისთვის ჯერჯერობით არ სცალია, მაგრამ აშკარაა, რომ მოიცლის. კრემლი სერიოზულად ემზადება და უკრაინაში თავის დესანტს აქტიურებს. ასე, მაგალითად, ვიქტორ მედვედჩუკის ოპოზიციური პლატფორმა „სიცოცხლისათვის“ თავიდან ბოლომდე რუსეთის მიერ ფინანსდება, კრემლის კმაყოფაზეა სააკაშვილიც, რომელიც ზელენსკის მოუწოდებს, ჩადი და პუტინს ემთხვიეო!

რუსეთმა უკრაინაში იმდენი მოახერხა, რომ ყირიმისა და დონბასის მიტაცების ფონზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება და თავის სასარგებლოდ შემოტრიალება შეძლო. ამიტომ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ არ გააკეთა, შესაძლოა, უკრაინამ გააკეთოს და სააკაშვილი მედვედჩუკთან ერთად სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დააპატიმროს! სწორედ ამიტომაა სააკაშვილი გაგიჟებული და ითხოვს და აანონსებს საქართველოში ჩამოსვლას. ჩვენი ხელისუფლების უნიათობის წყალობით, საქართველოში ჩამოსული სააკაშვილი დიდი-დიდი სამი-ოთხი პიჯაკის გამო გაასამართლონ მაშინ, როცა უკრაინაში მისი დაჭერა და სამშობლოს ღალატის მუხლით გასამართლება სავსებით რეალურია!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

ამერიკამ თურქეთი შეჯორა!

პრეზიდენტ ბაიდენის მიერ ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდს აღიარებს, თურქეთისათვის სილის გაწნის ტოლფასია, ხოლო საქართველოსთვის — ძალიან მომგებიანი პოლიტიკური აქტი. დიახ, საყოველთაოდ გაცხადდა, რომ ამერიკა არ აპირებს, შეეგუოს ერდოღანფაშას ოსმალეთის იმპერიულ ბოდვებს, ანუ თურქეთის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას კავკასიაში! და აქ, არამხოლოდ აჭარის, არამედ უკვე რიონის ხეობის მიტაცებაზე მეოცნებე თურქეთზეა ლაპარაკი!

უბედურება ის გახლავთ, რომ ხელისუფლებაში არ გვყავს ეროვნული ინტერესების მქონე ძალა, რომელიც კარგად გამოიყენებდა ამერიკის მიერ თურქეთის შეჯორვას! არადა, თურქეთი, რომელმაც ყარაბაღის ომში სომხეთის დამარცხებით სერიოზულად გაიმყარა პოზიციები რეგიონში, ამერიკის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარების შემდეგ ნაცემი ძაღლივითაა!

ეს ძალიან კარგად ჩანს პრეზიდენტ ერდოღანის მოწუწუნე ტონითაც! **თურქეთი ღრმად დამწუხრებულია აშშ-ის პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებით ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდის აღიარების გამო,** — განაცხადა თურქეთის ლიდერმა **რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა** და ისლა მოახერხა, ამერიკელი კოლეგისათვის ინდიელების გენოციდი შეეხსენებინა!

თავისი პოზიციის გასამყარებლად ერდოღანი აღნიშნავს, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში **„სომხური დიასპორის წარმომადგენლებიც კლავდნენ თურქი ეროვნების უდანაშაულო ადამიანებს“.** არადა, თურქეთმა ამ ალიყურის შემდეგ ისიც კი ვერ გაბედა, რომ ამერიკელებისათვის ფეხი ამოეკვეთა თურქეთის ტერიტორიაზე განთავსებული ინჯერლიყის ნატოს სამხედრო ბაზიდან, რადგანაც კარგად ესმის, რომ ამერიკასთან ღია დაპირისპირებაში შესვლა კატასტროფით დასრულდება!

შარშან ერდოღანი დონალდ ტრამპსაც გაეჭიმა, მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტის ერთმა განცხადებამ — თურქეთს ახალი თაობის ავიაგამანადგურებლებს აღარ მივყიდითო — თურქული ლირა ისე ჩამოაქცია, ერდოღანის ეკონომიკამ ძაგძაგი დაიწყო! და ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ძალიან აყელყელავებულ ერდოღანის თურქეთს ამერიკამ შეიძლება დამართოს, თუნდაც ქვეყნის სამხრეთში მცხოვრები 10 მილიონამდე ქურთი სეპარატისტის გააქტიურებით, თურქეთიდან გამოყოფა რომ სურთ და თავისუფალი ქურთისტანის შექმნაზე ოცნებობენ! არადა, ერაყელ, სირიელ და ირანელ ქურთებთან ერთად ისინი ჯამში 40 მილიონამდე არიან!

მოკლედ, ფაქტია: ამერიკას ნაკლებად აღელვებს 1915 წლის სომეხთა გენოციდი, მაგრამ ამის აღიარებით თურქეთი მიახვედრა — შენი ადგილი იცოდე და კავკასიაში ხელებს ნამეტანი ნუ აფათურებო! და გონივრული ეჭვი მაქვს, თურქეთი იმდენს იზამს, თავის დასაკლავ დანასაც გამოჩხრეკს — ქურთების მუშათა პარტიის ბოევიკებითა და აბდულა ოჯალანის პორტრეტებიანი დროშების ფრიალით!

გიორგი გიგაური

თაკო ჩარკვიანი
„კანონი და სამართლის“ ლიდერი

ვიღაცები ამბობენ, ამნისტიის შედეგად დამნაშავე პოლიციელები გარეთ გამოვლენო, მეორე ნაწილი ამბობს, არაო... იცით, ჩემთვის მიუღებელი რა არის? საკითხი რომ ასეთი საჩოთიროა, შენ კი უკვე ხელი გაქვს მოწერილი.

„კვირის პალიტრა“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ წევრი, პარლამენტარი

არ ვიცი, რატომ არ გამოდის ციხიდან, ალბათ, გამძლეობაში ვარჯიშობს. ჩემი აზრით, არანაირი დამატებითი დაფნის გვირგვინი არ ერგება ნიკა მელიას — რაც უფრო დიდხანს გაჩერდება ციხეში, მით უფრო სასაცილოდ გამოიყურება.

„კვირის პალიტრა“

ლევან ხოძაშვილი
ექსპერტი

მომდევნო წლებში ლარი, ფაქტობრივად, ფარატინა ქაღალდი იქნება, რასაც სწორედ ეს ციფრული და კრიპტოვალუტები უზრუნველყოფს.

„კვირის პალიტრა“

მამუკა გიორგაძე
პოლიტიკოსი

ქართული პოლიტიკური კლასი თავისუფლებისთვის მზად არ არის, ის მიჩვეულია წაწოლას. ეროვნული მოძრაობის დროიდან მოგვყვება **„წაწოლის თეორია“.**

„თბილისელები“

ლავრენტი ბერიას

1953 წლის 1 მაისი,
მოსკოვი, წითელი მოედანი

მავზოლეუმის ტრიბუნაზე *(მარცხნიდან მარჯვნივ)*: ნ.ა. ბულგანინი, ნ.ს. ხრუშჩოვა, კ.ე. ვოროშილოვი, გ.მ. მალენკოვი, ლ.პ. ბერია, ვ.მ. მოლოტოვი, ლ. მ. კაგანოვიჩი, ა.ი. მიქოიანი, მ.ზ. საბუროვი, მ.გ. პერვუხინი, ნ.მ. შვერნიკი.
ტრიბუნაზე პარტიისა და მთავრობის ხელმძღვანელებთან დგანან ბავშვები, რომლებმაც მათ ყვავილები მიართვეს

ლევან დოლიძე:

1953 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, ლავრენტი ბერია გიორგი მალენკოვის შემდეგ ოფიციალურად იყო უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის მეორე პირი, მაგრამ სინამდვილეში ის გახლდათ პირველი!

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, ჟურნალისტი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე სტალინის გარეშე ჩატარებულ პირველ ისტორიულ პარადს იხსენებს და აცხადებს, რომ 1953 წლის 1 მაისს მოსკოვში, წითელ მოედანზე, გამოსული აურაცხელი ხალხი ლენინის მავზოლეუმის ტრიბუნაზე თვალებით ეძებდა სტალინს, რომელიც დაახლოებით თვე-ნახევრის წინათ დაასაფლავეს:

— 1953 წლის 1 მაისს მეშვიდე კლასის მოსწავლე ვიყავი და თბილისში, დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე, რომელსაც მაშინ ბერიას მოედანი ერქვა, იმ ისტორიულ პარადს ვესწრებოდი. კარგად მახსოვს, ხალხს სახეზე ღიმილი ჰქონდა შეყინული, რადგან ყველა გრძნობდა, რომ დიდი ბელადის გარეშე უპატრონოდ დარჩენილ ქვეყანაში რაღაც საშინელება და უბედურება უნდა მომხდარიყო. უფრო მეტიც, თბილისსა თუ მოსკოვში არ სჯეროდათ, რომ სტალინი ცოცხალი აღარ იყო და წითელ მოედანზეც, მავზოლეუმის ტრიბუნაზე, თვალებით დაეძებდნენ ბელადს, რომელიც 1953 წლის 9 მარტს დაკრძალეს.

1953 წლის 1 მაისი პარასკევი იყო. სანამ მავზოლეუმის ტრიბუნისა და მოსკოვში გამართული პირველმაისობის ამსახველ კადრებს საკავშირო გაზეთები არ დაბეჭდავდნენ, რესპუბლიკებს უფლება არ ჰქონდათ, ეს სურათები გამოექვეყნებინათ. აქედან გამომდინარე, თბილისში უამრავი ადამიანი იდგა სტენდებთან, სადაც ცენტრალური რუსულენოვანი გაზეთები იყო გამოკრული. 1953 წლის 4 მაისს გაზეთმა „კომუნისტმა“ სწორედ ამ გაზეთებიდან გადმობეჭდა როგორც მავზოლეუმის ტრიბუნის, ასევე 1 მაისს თბილისში, ბერიას მოედანზე, გამართული პარადის ფოტოები.

— ბატონო ლევან, მავზოლეუმის ტრიბუნაზე სტალინის კუთვნილ ადგილზე ვინ იდგა?

— დავიწყოთ იმით, რომ 1953 წლის 1 მაისს წითელი მოედანი აღარ იყო გაფორმებული სტალინის სურათებით; დღევანდელი „გუმ“-ის ფასადზეც (სადაც უნივერმაღი ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებდა) ვეღარ მოჰკრავდით თვალს ლენინისა და სტალინის უზარმაზარ პლაკატებს. სამხედრო პარადი ზუსტად 10 საათზე დაიწყო, ხოლო ათი წუთით ადრე მავზოლეუმის ტრიბუნაზე ავიდნენ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელები, რომელთა გვარებსაც რადიო აცხადებდა. ტრიბუნაზე პირველი ავიდა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე **გიორგი მალენკოვი,** ხოლო შემდეგ — მისი პირველი მოადგილე **ლავრენტი ბერია.** ცხადია, რადიომ ბერიას სახელი, გვარი და ტიტულიც გამოაცხადა. რეპროდუქტორში კვლავ გაისმოდა **იური ლევიტანის** ხმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. თუ ვის შემდეგ ვის გამოაცხადებდნენ, ამას მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მოკლედ, **1953 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, ლავრენტი ბერია გიორგი მალენკოვის შემდეგ, ოფიციალურად იყო უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის მეორე პირი, მაგრამ სინამდვილეში გახლდათ პირველი!**

ბერიას შემდეგ ტრიბუნაზე ავიდა **ვიაჩესლავ მოლოტოვი,** ხოლო შემდეგ — დანარჩენები. ზუსტად 10 საათზე კრემლიდან თეთრი „ზის-11“-ით გამოვიდა საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მინისტრი **ნიკოლაი ბულგანინი,** რომელსაც პატაკი ჩააბარა ლავრენტი ბერიას მარჯვენა ხელმა და უერთგულესმა კადრმა, გენერალ-პოლკოვნიკმა **პავლე არტემიევმა.** 1938 წელს, როცა ბერია მოსკოვში გადავიდა, არტემიევიც თან წამოიყვანა და „ენკავედეს“ ერთ-ერთი უდიდესი სამმართველოს უფროსად დანიშნა. იგი იყო მოსკოვის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი და იმ საშინელ წლებში დედაქალაქის დაცვის საქმეში უდიდესი წვლილი შეიტანა. ბულგანინი პარადის ჩაბარების შემდეგ მავზოლეუმის ტრიბუნაზე ავიდა და წარმოთქვა სიტყვა, რომელშიც სტალინი მხოლოდ ბოლოს ახსენა — **„წინ, კომუნიზმისაკენ, სტალინის დროშით!“**

წითელ მოედანზე სამხედრო პარადი ზუსტად ორმოც წუთს გაგრძელდა, დაახლოებით ორწუთიანი შესვენების შემდეგ დაიძრა მშრომელთა დემონსტრაცია. მავზოლეუმის ტრიბუნაზე აირბინეს პიონერებმა, რომლებმაც უმაღლეს საბჭოთა ხელმძღვანელებს ყვავილები მიართვეს. ცნობისათვის — იმ პიონერებს, რომლებსაც ტრიბუნაზე უნდა აერბინათ, ყოველთვის საგანგებოდ არჩევდნენ.

— საინტერესოა, რა ნიშნით არჩევდნენ?

— ბავშვები თავიანთი სიმაღლით უნდა ჩამჯდარიყვნენ გარკვეულ ჩარჩოებში. კერძოდ, ტრიბუნაზე მხოლოდ პიონერების თავები უნდა გამოჩენილიყო, რათა პოლიტბიუროს წევრები არ დაეფარათ. **პარადზე ყველას სახე ჩამოსტიროდა, მალენკოვი და მოლოტოვი აშკარად უგუნებოდ იყვნენ, ბერიაც ვერ იყო ხასიათზე, მას მარჯვენა ხელი ჰქონდა აწეული, ხოლო მალენკოვს — მარცხენა, რაც ძალიან სახასიათო და სასაცილო სანახავიც კი იყო.** ტრიბუნაზე მყოფთაგან პენსნე მხოლოდ ბერიასა და მოლოტოვს ეკეთათ. პარადი დაახლოებით ოთხ საათს გაგრძელდა.

— როგორი იყო 1953 წლის 1 მაისის პარადი თბილისში?

— დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე, სადაც ავტობუსების გაჩერებაა, ბერიამ თავის დროზე ააშენა ძალიან ლამაზი გრანიტის ტრიბუნა, რომელზეც დაახლოებით 25-30 კაცი ეტეოდა. კარგად მახსოვს, მასზე ბავშვები ვთამაშობდით და წვიმიან ამინდში ვსრიალებდით. 1953 წლის 1 მაისს ყველას აინტერესებდა რესპუბლიკის ახალი ხელმძღვანელის ნახვა, რომელიც იმ წელს ტრიბუნაზე პირველად ავიდა. ეს კაცი გახლდათ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი **ალექსანდრე მირცხულავა,** რომელმაც 1953 წლის 14 აპრილს **აკაკი მგელაძე** შეცვალა.

დღევანდელი საკრებულოს შენობის ფასადზე ბერიას, ლენინის, სტალინისა და მოლოტოვის დიდი სურათები იყო გამოკრული... ხალხი აშკარად დაბნეული იყო. **ალექსანდრე მირცხულავა** საბჭოთა საქართველოს ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში, ფაქტობრივად, 140 დღე მართავდა და 1953 წლის 20 სექტემბერს გაათავისუფლეს. იგი ძერჟინსკის №5-ში ცხოვრობდა და ჩემი მეზობელი იყო. მისი ბიჭი **ალიკა** რუსულ სკოლაში სწავლობდა და ძალიან კარგი პიროვნება გახლდათ, რომელიც ამ რამდენიმე წლის წინათ გარდაიცვალა.

ალექსანდრე მირცხულავა სახლიდან რომ გამოვიდა, ფეხით ავიდა ცეკაში, შევიდა უკვე ყოფილი პირველი მდივნის **აკაკი მგელაძის** კაბინეტში, კარი მიიხურა და გამოიძახა მდივანი — ბრწყინვალე ქალბატონი **ლიდია იაკოვლევა,** რომელიც წულუკიძის ქუჩაზე ცხოვრობდა. **იგი, როგორც პირადი მდივანი, ემსახურა ლავრენტი ბერიას, კანდიდ ჩარკვიანს, აკაკი მგელაძეს, ალექსანდრე მირცხულავას, ვასილ მჟავანაძეს... მოესწრო ედუარდ შევარდნაძესაც და მერე პენსიაზე გავიდა.** რასაც ახლა გეტყვით, სწორედ **ლიდია იაკოვლევამ** მიამბო: როცა მირცხულავასთან შესულა, საქართველოს ცეკას ახალ პირველ მდივანს უბრძანებია — **ვიზოვიტე კა მნე მგელად-ზე!** არადა, ლიდია იაკოვლევა საერთოდ არ იცნობდა მირცხულავას, რომელიც აფხაზეთში მუშაობდა და მდივანი ქალიც საშინლად დაბნეულა.

— იაკოვლევამ მგელაძეს დაურეკა?

— დიახ, შეშინებულმა იაკოვლევამ მაშინვე დაურეკა აკაკი მგელაძეს და მოახსენა — თქვენს კაბინეტში ვიღაც კაცი შემოვიდა თეთრი „პლაშჩითა“ და შლაპით და გკითხულობთო... მგელაძემ მდივანი დაამშვიდა და უთხრა — **ნიჩეგო, ნიჩეგო, ლიდაჩკა, ია უჟე ვ კურსე დელა!** ანუ აკაკი მგელაძე მიხვდა, რომ უკვე თანამდებობიდან იყო მოხსნილი.

ალექსანდრე მირცხულავა 2009 წელს გარდაიცვალა 98 წლის ასაკში და სწორედ მან მიამბო — კანადიდან საბჭოთა ატომური ბომბისთვის ესოდენ საჭირო და აუცილებელი ურანის უმცირესი დოზა **ბახჩო ქობულოვმა** ჩამოიტანა, რომელიც მას ბრმა ნაწლავის ოპერაციის დროს ჭრილობაში საგანგებოდ ჩააკერეს!

ცნობისათვის: ალექსანდრე მირცხულავას მსგავსად, მისი

კვირგვინოსნები

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

დღეს პოლიტიკურ ველზე ჯერ არშემოსული გახარიას მხარდაჭერა უფრო ძლიერია, ვიდრე **ვაშაძისა და ხაზარაძის პარტიების** ერთად აღებულის.

შემიძლია, ვივარაუდო, თუ როგორი შეიძლება იყოს გახარიას პოზიციონირება — **ის ფორმალურ ხელისუფლებას, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ირაკლი კობახიძეს მაქსიმალურად გააკრიტიკებს, მაგრამ მოერიდება ბიძინა ივანიშვილის გაკრიტიკებას. ესე იგი, დაუპირისპირდება ძმებს, მაგრამ არ დაუპირისპირდება მამას და იბრძოლებს საყვარელი შვილის პოზიციისთვის.**

„კვირის პალიტრა“

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ ლიდერი, პარლამენტარი

აღარავის გვერდით აღარ დავდგებით მხოლოდ იმიტომ, რომ ოპოზიცია ჰქვია.

„კვირის პალიტრა“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

მთელ ამ პროცესში „ლელომ“ თავი დაგვანახა როგორც ყველაზე არასერიოზულმა ძალამ.

ნიკა მელიამ „თავი დაიმთავრა“ როგორც პოლიტიკოსმა.

„კვირის პალიტრა“

ლადო ბოქაძე
ანალიტიკოსი

ოპოზიციას არ აინტერესებს არც ოკუპაციასთან დაკავშირებული საკითხები, არც მართლმსაჯულების რეფორმა, არც ჯანდაცვა. **მთელი მათი 6-თვიანი ბოიკოტის მიზანი იყო გიორგი რურუასა და ნიკა მელიას გათავისუფლება.**

„კვირის პალიტრა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

წელს ვინც გახდება თბილისის მერი, 2024-ში ის იქნება პრემიერ-მინისტრი.

„ახალი თაობა“

„უკანასკნელი პარადი!“

1953 წლის 1 მაისი,
თბილისი, ბერიას მოედანი

ტრიბუნაზე *(მარცხნიდან მარჯვნივ):* **ს.ს.მამულოვი, გ.დ. ჯავახიშვილი, დ.ზ. რომელაშვილი; ი.დ. კოჭლამაზაშვილი; ი.ს. ზოდელავა, ვ.შ. დეკანოზოვი, ვ.მ. ჩხიკვაძე, ვ.გ. ცხოვრებაშვილი, ვ.მ. ბაქრაძე, ა.ი. ანტონოვი, ა.ი. მირცხულავა, ბ.თ. სტურუა, მ.ი. ბარამია, ნ.ი. სტურუა**

წინამორბედი აკაკი მგელაძეც, რომელსაც სტალინი „ვოლკოვს“ ეძახდა, ძალიან მცირე ხნით იყო ცეკას პირველი მდივანი, ფაქტობრივად, 1952 წლის 2 აპრილიდან. მგელაძეც აფხაზეთში მოღვაწეობდა და მის კარიერულ აღმასვლას ძალიან შეუწყო ხელი **კლიმენტი ვოროშილოვმა,** რომელიც 1936 წელს, საქართველოს გასაბჭოების მეთხუთმეტე წლისთავზე, თბილისში ჩამოვიდა და ტრიბუნაზე გაიცნო ახალგაზრდა, აქტიური და კომუნიკაბელური კომკავშირის ცეკას პირველი მდივანი აკაკი მგელაძე. ერთი წლის შემდეგ, როცა 1936 წლის დეკემბერსა და 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ქართული კულტურის დეკადა ჩატარდა, ვოროშილოვმა აკაკი მგელაძეს თვალი მოჰკრა თუ არა, მაშინვე ბელადს წარუდგინა და უთხრა — კობა, აი, ეს არის, მე რომ გეუბნებოდიო! აკაკი მგელაძე ძალიან პატიოსანი და სუფთა კაცი იყო... ის სტალინს ბაძავდა, მანქანას იშვიათად იყენებდა, თბილისშიც ძირითადად ფეხით მოძრაობდა, მაგრამ ცოტა გრძელი ენა ჰქონდა. აკაკი მგელაძეს უკავშირდება სახალისო ინციდენტი, რომელიც დღევანდელი მიხეილის საავადმყოფოს პირდაპირ მოხდა, სადაც მაშინ დიდი უნივერმაღი იყო..

— მკითხველი დიდი ინტერესით გაეცნობა ამ ისტორიას...

— მაშინ უნივერმაღების გამყიდველები პროდუქტებს უხარისხო, სქელ ქაღალდში ახვევდნენ და ისე ყიდდნენ, რაც მთელი დღის განმავლობაში წონაში საგრძნობ სხვაობას იძლეოდა. ამის გამო ხალხი უკმაყოფილო იყო. **აკაკი მგელაძე, რომელიც სულ შლაპით დადიოდა, უნივერმაღში შევიდა და გამყიდველს უთხრა — მაკარონი ამიწონეთო!** გამყიდველმა მგელაძე ვერ იცნო და განუცხადა — ქაღალდი არ მაქვსო! — მაშინ აი, ამ შლაპაში ჩამიყარეთ და ისე ამიწონეთო! დაბნეულმა გამყიდველმა, რომელიც გვიანღა მიხვდა, ვისთან ჰქონდა საქმე, აკაკი მგელაძეს შლაპა გამოართვა, შლაპაში მაკარონი ჩაუყარა და ისე აწონა... სხვათაშორის, აკაკი მგელაძე მპირდებოდა, რომ თავის პირად არქივს მაჩუქებდა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს ვეღარ მოხერხდა...

— მაინც რა მოხდა და ვისთან გაუფუჭდა აკაკი მგელაძეს ურთიერთობა, რომ პოსტი დაატოვებინეს?

— მიზეზი იყო მისი ურთიერთობა ლავრენტი ბერიასთან, რომელსაც სტალინის მიერ გათამამებული მგელაძე არ ცნობდა. საერთოდ სტალინისა და ბერიას სიცოცხლეში კრემლში ასეთი წესი იყო — **საქართველოდან სტალინთან შესახვედრად თუ ვინმე ჩავიდოდა, პირველ რიგში, უნდა შეხვედროდა და გასაუბრებოდა ბერიას, რომელიც ყველაფრის შესახებ იყო საქმის კურსში.** აკაკი მგელაძე სტალინს ბერიას გარეშე ხვდებოდა და პიროვნებას, რომელიც მთელ მსოფლიოს აზანზარებდა, ფაქტობრივად, იგნორირებას უკეთებდა. ცხადია, ბერია არ იყო ის კაცი, ვინმესთვის უპატივცემულობა ეპატიებინა. სწორედ ამ ქართულ ყოყლოჩინობასა და შუღლს შეეწირა მგელაძის კარიერაც. **ალექსანდრე მირცხულავასთან** ერთად 1953 წლის 15 აპრილს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე კარგად ცნობილი პარტმუშაკი **ვალერიან მინას ძე ბაქრაძე** დანიშნეს, რომელიც ასევე ბერიას კადრი იყო. ბაქრაძე 1937 წლის 16 აგვისტოს ერთხელ უკვე წარადგინეს საბჭოთა საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედ, სადაც მან 1947 წლამდე იმუშავა. 1953 წლის 29 ოქტომბერს ვალერიან ბაქრაძე, რომელიც გენერალ-პოლკოვნიკ კონსტანტინე ლესელიძის 46-ე არმიის სამხედრო საბჭოს წევრი იყო, მოისროლეს და მის ნაცვლად მოიყვანეს **გივი დიმიტრის ძე ჯავახიშვილი.** 1953 წლის 29 ოქტომბერს ბაქრაძეს ასევე მიაყოლეს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე **ვლადიმერ ცხოვრებაშვილიც,** რომელიც **მირონ დიმიტრის ძე ჩუბინიძემ** შეცვალა.

— თბილისში 1953 წლის 1 მაისს ტრიბუნაზე დგას ვლადიმერ დეკანოზიშვილიც...

— ალექსანდრე მირცხულავასთან ერთად ბერიამ საქართველოში გამოაგზავნა თავისი ერთ-ერთი უძლიერესი კადრი **ვლადიმერ დეკანოზიშვილი,** რომელიც სამამულო ომის წინ, 1939 წლის 4 მაისს, სტალინმა საგარეო საქმეთა სახალხო კომისრის ვიაჩესლავ მოლოტოვის მოადგილედ დანიშნა. ამავდროულად, სტალინმა დეკანოზიშვილი ფაშისტურ გერმანიაში ელჩადაც გაგზავნა. ჰიტლერის საყვარელი **ოლგა ჩეხოვა** სწორედ ვლადიმერ დეკანოზიშვილმა და ბოგდან ქობულოვის ძმამ **ამაიაკ ქობულოვმა** გადმოიბირეს! არაერთხელ გვითქვამს, რომ დეკანოზიშვილი 1941 წლის 1 მაისს ტრიბუნაზე სტალინისა და კლიმენტი ვოროშილოვის გვერდით იდგა. ამით სტალინმა ჰიტლერს მიანიშნა, რომ დეკანოზიშვილი მისი პირადი ნდობით სარგებლობდა და სამამულო ომის დაწყებამდე 52 დღით ადრე ჰიტლერის გეგმების შესახებ ყველაფერი იცოდა.

ვლადიმერ გიორგის ძე დეკანოზიშვილი 1899 წელს ბაქოში იყო დაბადებული. მას სამედიცინო განათლება ჰქონდა და საერთოდ არ აპირებდა პოლიტიკაში ჩართვას, მითუმეტეს, „ჩეკისტობას“, მაგრამ მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანში გაიცნო ლავრენტი ბერია, მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ვლადიმერ დეკანოზიშვილი, რომელიც 1953 წლის 1 მაისს თბილისში საზეიმო ტრიბუნაზე იდგა, იმხანად საბჭოთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ამ პოსტზე 1953 წლის 10 აპრილს დაამტკიცეს.

ლავრენტი ბერიას დახვრეტიდან ოთხ დღეში, კერძოდ, 1953 წლის 30 ივნისს, როცა მომხდარის შესახებ კაციშვილმა არაფერი იცოდა, ვლადიმერ დეკანოზიშვილს მოსკოვიდან ნიკიტა ხრუშჩოვმა დაურეკა და უთხრა — ვლადიმერ გიორგიევიჩ, მოსკოვში უნდა ჩამოხვიდეთ აუცილებლად, სესია გვაქვსო! **ვლადიმერ დეკანოზიშვილი მოსკოვში სტეფანე მამულოვთან ერთად გაფრინდა...** საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და სტალინისა და ბერიას უახლოესი პიროვნება, რომელსაც ნებისმიერ ინფორმაციაზე მიუწვდებოდა ხელი, მოსკოვის აეროპორტშივე დააპატიმრეს და იმავე წლის 23 დეკემბერს დახვრიტეს. რაც შეეხება უშიშროების გენერალ-ლეიტენანტ **სტეფანე მამულოვს,** რომელიც ასევე ბერიას კადრი და ძალიან განათლებული კაცი გახლდათ, თხუთმეტი წელი ციხე ახეხინეს. მამულოვი ძალიან ტრაგიკული ბედის კაცი იყო — მეუღლე და შვილი გარდაეცვალა, ხოლო ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ერთ წელიწადში თავადაც აღესრულა.

„ალექსანდრე მირცხულავა საბჭოთა საქართველოს ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში, ფაქტობრივად, 140 დღე მართავდა და 1953 წლის 20 სექტემბერს გაათავისუფლეს!“

— ტრიბუნაზე ასევე დგას მირცხულავას მოადგილე მიხეილ ბარამიაც...

— **მიხეილ ბარამია,** რომელიც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას ხელმძღვანელობდა, 1953 წლის 10 აპრილს მირცხულავას მოადგილედ, ანუ საქართველოს ცეკას მეორე მდივნად დანიშნეს. 70-იან წლებში მიხეილ ბარამიას დამ **ლიდა ბარამიამ** „ლეჩკომბინატში“ მითხრა, რომ ლავრენტი ბერიას განადგურების შემდეგ მისი ძმა მოკლეს. მართლაც, ბარამიას ყველა თანამდებობა ჩამოართვეს, პარტიიდან გარიცხეს და სოხუმში უდიდესი წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა... **1955 წელს მიხეილ ბარამია გაგუდეს და მისი გვამი მატარებელს შეუგდეს!** ზუსტად ამავე მეთოდით „გაასაღეს“ ლავრენტი ბერიას პირველი მოადგილე **სერგეი კრუგლოვიც.** ის ბერიას წინააღმდეგ გამოიყენეს, რადგან წამებას ვერ გაუძლო... 51 წლის გენერალ-პოლკოვნიკი სერგეი კრუგლოვი პენსიაში გააგდეს, მერე გენერლის პენსიაც შეუწყვიტეს და ელიტური ბინიდანაც გამოასახლეს. 1957 წლის 6 ივნისს გამოაცხადეს, თითქოს კრუგლოვმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და მატარებელს ბორბლებში შეუვარდა, სინამდვილეში კი წინა დღით გაგუდეს... მოკლედ, ბერიას დახვრეტის შემდეგ მისი ერთგული კადრების მოსაშორებლად ყველაზე უფრო გავრცელებული იყო ერთი მეთოდი — ადამიანებს ჯერ გაგუდავდნენ, ხოლო შემდეგ გვამს მატარებლის ბორბლებში შეაგდებდნენ და გაზეთებში უსინდისოდ დაწერდნენ — სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულაო! აი, ასე საბედისწეროდ გამოიყურებოდა 1953 წლის 1 მაისის დემონსტრაციები და ტრიბუნები მოსკოვსა და თბილისში, რომლებიც მთავარმა პოლიტიკურმა აქტიორებმა ძალიან მალე ერთმანეთის მიყოლებით დატოვეს, ხოლო ხალხი საშინელ აპათიასა და უიმედობაში ჩავარდა.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

დიმიტრი სამხარაძე
პარლამენტარი

ამბობენ — კატასტროფული კანონი მიიღო „ოცნებამო“ და კაციშვილმა არ იცის, რაზეა ლაპარაკი.

„იმედინიუსი“

გიორგი გუგავა
ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

მალე ღარიბაშვილი პარტიის თავმჯდომარეც გახდება, ვითომ შიდაკლანური დაპირისპირება მოხდა „ოცნებაში“ და გარკვეულ ჯგუფს, ამ შემთხვევაში, **კობახიძე-თალაკვაძეს** გაწევენ განზე.

„ალია“

პაატა ზაქარეიშვილი
ანალიტიკოსი

შეიძლება, ნიკა მელია ციხიდან არა როგორც გმირის, არამედ გათხვრილი და გაჭუჭყიანებული პოლიტიკოსის სახელით გამოვიდეს. მორალურად მას ბევრი ეტყვის — **შენს სინდისზეა 20 ივნისის დამნაშავე პოლიციელების გათავისუფლებაო.**

„რეზონანსი“

ხატია დეკანოიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

15 მაისის აქცია არ გადადებულა, შეიძლება, ფორმა და სახელი შეეცვალოს.

„კვირის პალიტრა“

მამუკა გამყრელიძე
ყოფილი დიპლომატი

„ოცნება“ არის ბიძინა ივანიშვილი, თუ ბიძინა ივანიშვილი იშლება თვითონ, პიროვნულად, მაშინ იშლება „ოცნებაც“. სხვა შემთხვევაში, შესაკრებთა გადანაცვლებით არაფერიც არ იცვლება.

„ახალი თაობა“



ნუგზარ სურამელაშვილი
გია სურამელაშვილის ვაჟი

ყოველთვის ვცხოვრობდი ისე, რომ გია მოეხსენიებინათ მამაჩემად და არა პირიქით, მე არ ვარ გიას შვილი, გიაა მამაჩემი.

„თბილისელები“

ეკატერინე ტიკარაძევ,

გასულ კვირას ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ეთერში გამოსვლისას არ გამორიცხა, რომ ვაქცინაციის წასახალისებლად მოქალაქეებს თანხა გადაუხადონ ან სხვა ქმედით ღონისძიებას მიმართონ. კითხვაზე — ვაქცინაციის წასახალისებლად ხომ არ აპირებენ მოქალაქეებისათვის თანხის გადახდას ისევე, როგორც სერბეთში უხდიან აცრაში 25 ევროს — ტიკარაძემ უპასუხა: *„სხვადასხვა ინსტრუმენტები გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნის მხრიდან. ამ ღონისძიებებს ვაკვირდებით და ასევე ვაკვირდებით მათ ეფექტურობასაც. მე არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება, ჩვენ მსგავს ხერხსაც მივმართოთ, თუმცა, იქნება ეს 25 ევრო, ლარი თუ რამე სხვა წამახალისებელი ღონისძიება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, საბჭომ ერთობლივად უნდა მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება“.*

სიკვდილის ყიდვას

ჯანდაცვის მინისტრი **ეკატერინე ტიკარაძე** ნუთუ მართლა მზად არის, საქართველოს გაჭირვებულ მოსახლეობას, ვინც ვაქცინაციის წინააღმდეგია, 25 ევროს ან თუნდაც 25 ლარის სახით სატყუარა გადაუგდოს? ალბათ, ამ წამახალისებელ ღონისძიებათა შორისაა გამყრელიძის დაანონსებული კოვიდპასპორტებიც, რომელთა მფლობელები იმ პრივილეგირებულთა ჯგუფს შეავსებენ, ვინც თავისუფლად შევა რესტორნებსა თუ სასტუმროებში. უფრო მეტიც, მათ შესთავაზებენ აცრილი სამედიცინო მუშაკებით დაკომპლექტებულ კლინიკებს.

იქნებ ტიკარაძესაც ვიღაც დიდ ფულს სთავაზობს და რაც მეტი აცრილი ეყოლება, მით უფრო მეტ ფულს მიიღებს? განა სამარცხვინო არ არის ადამიანის ჯანმრთელობაზე ასე ღია ვაჭრობა და თამაში? ტიკარაძეს, რომელიც აცრის შემდეგ გარდაცვლილი მედდის **მეგი ბაქრაძის** მსგავსად, ორი შვილის დედაა, ერთხელაც არ გამოუხატავს სინანული და თანაგრძნობა ახალგაზრდა ქალის მიმართ — პირიქით, გვაჩვევენ აზრს, რომ აცრის მერე ზოგი გადარჩება და ზოგიც გარდაიცვლება. საინტერესოა, დაადგინა თუ არა ტიკარაძემ **მეგი ბაქრაძის** აცრის ან მისი სიცოცხლის საფასური?! ან როდის დაადგენენ 67 წლის **მიხეილ ბელაშვილის** სიცოცხლის ფასს, რომელიც ვაქცინაციიდან რამდენიმე დღეში საკუთარ ეზოში გარდაიცვალა?

ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე **თამარ გაბუნია** შეგვპირდა, შემთხვევის შესწავლა მოხდებაო. ალბათ, ტიკარაძე ფარად იმ ქაღალდს აიფარებს, სადაც წერია, რომ ვაქცინაცია ნებაყოფლობითია და პასუხისმგებლობას მოიხსნის. **ქალბატონო ეკატერინე, ნუთუ მართლა გჯერათ, რომ მეგი ბაქრაძე აცრამ არ იმსხვერპლა?**

მაშინ, როდესაც **პაატა იმნაძე** ისევ ვაქცინაციის მოწოდების ისტერიკაშია, მას საკუთარი სტუდენტები უპირისპირდებიან. ერთ-ერთმა მათგანმა სოციალური ქსელის მეშვეობით განაცხადა კიდეც: **აკი, იმას გვასწავლიდით, რომ აცრა ეფექტური და უსაფრთხოა მხოლოდ 7-8-წლიანი კვლევების შემდეგო?!** არც პაატა იმნაძეს გამოუთქვამს თავისი შთაბეჭდილება მეგი ბაქრაძის კუბოზე, რომელიც აცრის შემდეგ ახალგაზრდა ქალის ოჯახმა დადგა და ნუთუ დაჟინებით იტყვის, რომ აცრის გარეშეც გარდაიცვლებოდაო? **თუ იმნაძე ამ ტრაგედიაში ახალციხის მედპერსონალს ადანაშაულებს, მაშინ კეთილი ენება და აცრის პროცესი — ვაქცინებით დაწყებული მედპერსონალის ზედამხედველობით დამთავრებული, ეკონტროლებინა!** პაატა იმნაძე მეგი ბაქრაძის შვილებს იმ ალფრედ ჰიჩკოკად ექცა, რომელმაც პატარა ბავშვს დაბადების დღეზე კუბო და შიგ ჩაწვენილი დედის თოჯინა მიუტანა!

ნუთუ ჯანდაცვის მინისტრისა და მისი თანამოაზრეებისათვის მართლა უცნობია ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები, სადაც ჩამოთვლილია პფაიზერითა და მოდერნით ვაქცინაციის ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები: თავის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი, დაღლილობა, გულისრევა, სიცხე... პფაიზერით აცრილებში ანაფილაქსიის მწვავე და სიცოცხლისათვის საშიში ალერგიული რეაქციის 50-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო 16 შემთხვევა იმ ადამიანების, ვინც მოდერნა გაიკეთა. გარდაცვლილია 113 ადამიანი. ახალი ანგარიშის მიხედვით, 12 შემთხვევაში დაფიქსირებულია ვენური თრომბოზი და სამი ადამიანია გარდაცვლილი.

დანიამ უარი განაცხადა ჯერ ასტრაზენეკაზე, შემდეგ — ჯონსონ-ჯონსონის ვაქცინაზე. **მიზეზი ერთია — თრომბის წარმოშობის რისკი.** შვედეთის ჯანმრთელობის ეროვნულმა ინსტიტუტმა დასკვნა დადო, რომ ასტრაზენეკას ვაქცინით სიკვდილიანობის საერთო რისკი უფრო მაღალია, ვიდრე „კოვიდ-19“-ით დასნებოვნების შემთხვევაში.

ამ სიტუაციაში რას მოითხოვენ ჩვენი მოსახლეობისაგან ტიკარაძე, გამყრელიძე ან იმნაძე — სიკვდილის ყიდვას 25 ევროს სანაცვლოდ? თან იმნაძე ამბობს, ვინც ვაქცინა გაიკეთა, ნუ გათამამდებით, დაცულები არა ხართო... **ვაქცინა თუ არ იცავს, რა საჭიროა? სეიშელის კუნძულზე მოსახლეობის 62 პროცენტი აცრეს, მაგრამ დაინფიცირების ზრდის გამო სასწავლებლები დახურეს და სპორტული თამაშები გადადეს.** უახლესი ცნობით, კანადაში ასტრაზენეკას ვაქცინის მიღების შემდეგ ქალბატონი გარდაიცვალა, 20 წლის შოტლანდიელ ლუკ გარეტის პფაიზერის ვაქცინის გაკეთებიდან რამდენიმე საათში კრუნჩხვები და მაღალი სიცხე განუვითარდა. კიდევ მაგალითები — ამერიკაში, არიზონას შტატის ერთ-ერთ სამართალდამცავს კორონა დაუდასტურდა სწორედ ვაქცინაციის შემდეგ. ონტარიოს შტატში 100 ათასი ტესტი აიღეს და აქედან ყველა დაინფიცირებული აღმოჩნდა. **ბოსტონის ლაბორატორიამ „კოვიდ-19“-ის ტესტების გამოყენება მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც გამოძიებამ 400 ცრუ დადებითი ტესტის პასუხი გამოავლინა.**

არც ჩინური ვაქცინა იყო გამოკვლეული და დარეგისტრირებული, ბოლო ხანს საქართველოში რომ შემოიტანეს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ ვაქცინას იკეთებენ მხოლოდ ექსტრემალურ სიტუაციაში. **მაშ, რაშია საქმე? ტიკარაძის, გამყრელიძისა და იმნაძის გამოსვლებს რომ მივყვეთ, მათთვის მნიშვნელოვანია აცრილთა რაოდენობა და არა ვაქცინის ვარგისიანობა.**

გამყრელიძე ახლა ბავშვებს მიადგა: თუ მათი ვაქცინაცია არ მოხდა, პანდემიის დასრულება რთული იქნებაო. ნუთუ მალე კოვიდპასპორტებით ვაჭრობაშიც ჩაერთვება? **უნდა ვივარაუდოთ, რომ ახლა ინდურ შტამზეც მოსახლეობის დაშინების მიზნით ახდენენ აპელირებას, იქნებ როგორმე ქვეყანა კრემატორიუმად გადააქციონ.**

ალბათ, ამ აღდგომაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით სასაფლაოების დაკეტვაც იმის მანიშნებელია, რომ საფლავისა და მიწის ფართის დაკავება აუცილებელი აღარ იყოს და კრემაცია საუკეთესო გამოსავლად მივიჩნიოთ. სხვათაშორის, ინდოეთის პრესამ განგაში ატეხა ამერიკაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რაც პანდემიას უკავშირდება. შარშანდელ ფოტოებს ავრცელებენ, როცა შხამქიმიკატების ქარხნიდან გაზმა გაჟონა და ადამიანები დაიღუპნენო. **ტელევიზიით გამოვიდა ინდოეთში მცხოვრები ქართველიც, რომელმაც განაცხადა — ინდოეთში ის სიტუაცია არ არის, რასაც აცხადებენო.**

ვსვამთ კითხვას - რატომ ავრცელებენ მცდარ ინფორმაციებს, რა ვალდებულება აქვს აღებული საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ვაქცინების მწარმოებლებთან, ქართველი ხალხის ნაცვლად ვის რას შეჰპირდნენ?

ნუთუ ვაქცინების გასაღებას? მაგალითად, პფაიზერის მწარმოებელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ გარკვეულ პერიოდში 4 მილიარდამდე შემოსავალი მიიღო. თან უხარიათ, რომ ადამიანებს ყოველ წელს აცრიან და ვაქცინებს ყოველწლიურად გაყიდიან. ვაქცინის მწარმოებლებს აცრის შედეგად თუკი ასეთი დიდი თანხის მიღების იმედი აქვთ, ამ შემთხვევაში არც ტიკარაძეს დაამადლიან იმ **25 ევროს,** აცრის მსურველი ადამიანებისათვის რომ უნდა გამოყოს. **ტიკარაძეს**



კვირგვინოსნები

ვატო სურგულაძე
ჯანდაცვის ექსპერტი

ინდურ შტამთან დაკავშირებით ატეხილი აჟიოტაჟი ეს არის უვიცი ადამიანების, არაპროფესიონალების მიერ ატეხილი აჟიოტაჟი. რა მნიშვნელობაა, ინდურია თუ ფინიკიური, ეს არაფერს ცვლის მიდგომაში. საჭიროა იგივე მკურნალობა, თავდაცვის იგივე მეთოდები — ნიღაბი, დისტანცია, ნაკლები ადამიანების თავშეყრა. არ უნდა მოვაწყოთ ღრეობა, 200-კაციანი ქორწილები და ქელეხები.

„ახალი თაობა“

ანა დოლიძე
მოძრაობა „ხალხისთვის“ დამფუძნებელი

ტრანსპორტის გაჩერება არის ბოროტი გადაწყვეტილება მშრომელი ხალხის წინააღმდეგ.

„რეზონანსი“

გიგა ქადაგიშვილი
ონკოლოგი

ინდური შტამი არის მკვლელი შტამი, ის, უბრალოდ, კლავს. ათასობით ინდოელი სტუდენტი შემოდის ქვეყანაში პირდაპირ ინდოეთიდან ან სხვა ქვეყნის გავლით. თუ შემოიპარა ეს ვერაგი შტამი საქართველოში, ერთ კვირაში დაინფიცირდება მთელი ქვეყანა და როგორ ფიქრობთ, არის საავადმყოფოებში მთელი ქვეყნისთვის ადგილი?!

„რეზონანსი“

სერგო ჩიხლაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

ვაქცინირებულებისთვის შეზღუდვების მოხსნას ვეწინააღმდეგები — დისკრიმინაციაა, კონტროლიც გართულდება და კორუფციის რისკიც ჩნდება.

„ახალი თაობა“

არ გრცხვენიათ?!

მხოლოდ ერთი კითხვით მივმართავ: არ გრცხვენიათ? ნუთუ არაფერი გაღელვებთ და მომავალზე არ ფიქრობთ?

ბოლოთქმა

ყველა ამათ მოქმედებას — მთელ ვაქცინაციის პროცესს და, საერთოდ, ტრადიციების წინააღმდეგ გამოსვლას სათანადო პასუხი გასცა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა **ილია მეორემ** თავის სააღდგომო ეპისტოლეში, რაც ფრიად დამაფიქრებელია და გასათვალისწინებელი: **„ამჟამად ისეთ ყოფას გვთავაზობენ, სადაც, ერთი მხრივ, დომინანტური ფუნქცია ექნება რობოტებს, მეორე მხრივ კი, ადამიანის არასრულფასოვნებას ხელოვნური ინტელექტი „შეავსებს“. ათეისტური თანამედროვე აზროვნება სხვა რეალობის შესაქმნელად ემზადება და ცდილობს ადამიანური ყოფიერების ფუნდამენტური პრინციპების გადახედვას, რათა თვითნებური მოდელირების გზით წაშალოს ზღვარი ნამდვილსა და წარმოსახვითს, ადამიანურს, მექანიკურს, ცხოველურსა და ქიმერულს შორის და კონტროლისა და ძალაუფლების ახალი, აქამდე უცნობი ფორმები დაამკვიდროს. ფილოსოფოსები საზოგადოების განვითარების ამ პერიოდს პოსტჰუმანისტურს უწოდებენ და აღნიშნავენ, რომ მიზანმიმართულად ხდება ზოგადად არსებული ნორმების რღვევა, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სტრუქტურების დაკნინება, განათლების დონის დაცემა, სიღრმისეული აზროვნებისთვის საფუძვლების მოშლა; „კრიზისული წესრიგის“ ფონზე კი ხელი ეწყობა ისეთი შემეცნების ჩამოყალიბებას, სადაც ეროვნული გრძნობები გამქრალია, სიყვარული, სიკეთე, სამართლიანობა — გაყალბებული, პიროვნების იდეალი — უპერსპექტივო და გაუფერულებული; წაშლილია ადამიანობის განმსაზღვრელი ტრადიციული იდენტობები: „მამაკაცი“ და „ქალი“, „ოჯახური ფასეულობები...“**

25 ევროს სანაცვლოდ?

ქალბატონო ეკატერინე, ნუთუ, მართლა ვერ ხვდებით, რაზე ილაპარაკა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა?

ქეთევან ხამიცაშვილი



კახა კაკაბაძე:

შიში და პანიკა იმუნიტეტის მტერია!

„კოვიდ-19“ ძირფესვიანად ცვლის მსოფლიოს და დღითი დღე ახალ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ამყარებს. თუ აქამდე ადამიანები სქესის, რასის, ეროვნებისა და აღმსარებლობის მიუხედავად, ფორმალურად მაინც თანაბარუფლებიანები იყვნენ, ამიერიდან პლანეტის მოსახლეობა აპარტეიდული პრინციპით გაიყოფა და არავაქცინირებულები სრულიად უუფლებო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ „პირები, რომლებიც კორონავირუსზე ორჯერადად აიცრებიან, სახელმწიფოსგან მეტი სტიმული და შეღავათი უნდა ჰქონდეთ. რა სურათი გვექნება საქართველოში უახლოეს მომავალში? საგანგებოდ გიორგობა დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ კოვიდაფერის ცნობილ მამხილებელს, კიოკუშინკაი-კარატეს ინსტრუქტორ კახაბერ კაკაბაძეს ვეწვიე:

— საზოგადოების დაპანიკებული ნაწილი საკუთარი ფეხით მიემართება სასაკლაოზე და ვაქცინაციის რიგში ეწერება. უკვე აშკარაა, რომ მოქალაქეებს მალე კოვიდპასპორტის აღებას აიძულებენ. ასეთი გარემოება გამიზნულად გამოიწვიეს თანამედროვე ფაშისტებმა იმ დღიდან, როცა ყველა ტელევიზიაში ერთხმად დაიწყეს სიკვდილიანობის გაზრდილი მონაცემების ტირაჟირება, სხვა სენით გარდაცვალების სტატისტიკაც კოვიდს მიაწერეს და მოსახლეობა არნახულად დაზაფრეს. პარალელურად, თანამედროვე ფაშისტებმა ჩაახშეს საპირისპირო აზრის გამოთქმის თავისუფლება როგორც მედიაში, ასევე სოციალურ ქსელებში. **ამგვარად გავრცელდა შიში და პანიკა, რაც თავისთავად, იმუნიტეტის მტერია.** მტერია პირბადეც, რადგან ორგანიზმს ცხოველმოქმედებისთვის საკმარისი ჟანგბადის მიღებას უზღუდავს! ანუ ყველაფერი გაკეთდა ხალხის ფართო მასებში იმუნიტეტის გასანადგურებლად, რათა ესეც კორონავირუსს დაბრალებოდა. უკადრებელს კადრულობენ! აი, მაგალითად,

ჩემმა ნათესავმა, ხელმოკლე ოჯახის შვილმა, ფეხი მოიტეხა და მას პირდაპირ შესთავაზეს ოპერაციის უფასოდ გაკეთება, თუ ხელს მოაწერდა საბუთს, სადაც ეწერა, რომ მას ჭირს კოვიდი.

და, საერთოდ, საავადმყოფოში ნებისმიერი სხვა დაავადებით შესულ პაციენტებს კოვიდის დასადგენად პისიარ ტესტის გაკეთებას აიძულებენ, რომელიც თავად გახლავთ ინფექციის გავრცელების წყარო!

— რაზე დაყრდნობით აცხადებთ ამას?

— პისიარ ტესტირება გულისხმობს სატესტო ჩხირის მეშვეობით ცხვირიდან საკმაოდ ღრმად, ჰემატოენცეფალური ბარიერის მახლობლად საკვლევი სინჯის აღებას, რაც გარკვეული პროფესიის ადამიანებისათვის ლამის სავალდებულო ხდება. მერე, ალბათ, ვაქცინაციასაც აიძულებენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, უსამსახუროდ დატოვებენ! ხშირი ტესტირების შედეგად ზიანდება ის ბარიერი, რომელიც ადამიანის ტვინს იცავს ვირუსებით დაბინძურებისგან. ამას გარდა, **თავად სატესტო ჩხირების ნაწილი დაბინძურებულია კოვიდის ვირუსით და მარგელონის ჭიებით, რომლებიც ჩვენი ამონასუნთქი ნახშირორჟანგით საზრდოობენ.** სხვათაშორის, მარგელონის ჭიები მრავლად გვხვდება პირბადეებშიც, რის ტარებასაც უკვე გვაიძულებენ. ზოგიერთი მწარმოებლის პირბადეს გამადიდებელი შუშით თუ დავათვალიერებთ, შევამჩნევთ შავი ძაფის მსგავს მოძრავ სხეულებს, რომლებსაც ორგანიზმში სწრაფად შეჭრის უნარი გააჩნიათ. ყოველ ჩასუნთქვაზე ერთი ასეთი ჭია მაინც ხვდება ჩვენს სასუნთქ გზებში და, როგორც წმიდა წერილში წერია, იწვევს „შეუხორცებელ, ჩირქოვან ჭრილობებს“, რაც გა-

გაგრძელება 24-ე გვერდზე

კვირგვინოსნები

ირაკლი ხმალაძე
ინფექციონისტი

არ შეიძლება, ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, რომ არავაქცინირებულ ადამიანს დასაქმება შეეზღუდოს! რას ნიშნავს, არ იმუშაოს? **არ გვაქვს იმის უფლება, რომ აუცრელ ადამიანს დასაქმებაზე უარი ვუთხრათ და, სიტყვაზე, მაღაზიაში არ შევუშვათ!**

„რეზონანსი“

ნატო დუმბაძე
პროდიუსერი



ხელისუფალნო, ფეხით გაგივლიათ საერთოდ? ან ტრანსპორტით გიმგზავრიათ? ბანკები და სააფთიაქო ბიზნესი ყვავის მხოლოდ, იმასაც შევესწარი — ნახევარი პურის ყიდვა უნდოდა ქალს... აფთიაქში ერთ აბს ყიდულობს ხალხი იმის გამო, რომ ღამე მშვიდად იძინოს! ასეთი რამ შავბნელ 90-იანებშიც კი არ ყოფილა!

„ალია“

ოთარ კაჭკაჭაშვილი
ადვოკატი

პანდემიის ჟამს ბანკები ცბიერები გამოდგნენ, სახელმწიფოს დაასწრეს და „იმდაგვარი შეღავათი“ შესთავაზეს მოსახლეობას, რომ პირიქით, სამმაგი მოგება ნახეს და მოქალაქეს ეს შეღავათები უფრო მძიმე ტვირთად დააწვა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კახა კაკაბაძე:

არ არსებობს დაავადება, რომელსაც წმინდა ზიარება არ განკურნავს და, რომელსაც ქრისტე ვერ დაამარცხებს!



„გაოგნებული ვარ, რატომ არ შემოჰკრა განგაშის ზარებს ჩვენმა საპატრიარქომ, როცა აპოკალიფსური მხეცი კარს მოგვდგომია!“

დასაწყისი 23-ე გვერდზე

ნაპირობებს პნევმონიას, ფილტვების შეშუპებას და სხვა გართულებებს. ამას გარდა, რესტორნებში, სკოლებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოსასხურებლად დაარიგეს სადეზინფექციო სითხეები, რომლებიც შეიცავს **პოლი-ჰექსამეთილ-გუანიდინს.** ეს ნივთიერება ხშირ შემთხვევაში იწვევს ფილტვების პათოლოგიებს, მაგრამ ტელეზომბირებით დაპანიკებული პაციენტი ადვილად იჯერებს, რომ ჭირს კოვიდი. მზაკვრული მექანიზმის კიდევ ერთი რგოლია **თერმოსკრინინგი,** რომლის დროსაც ძალიან ადვილია ადამიანისთვის QR კოდის მინიჭება. წმინდა **პაისი ათონელმა** ბრძანა: გამოიგონებენ დაავადებას, რომლის წინააღმდეგაც უკვე მზად აქვთ ვაქცინები, ეს კი სინამდვილეში ანტიქრისტეს ბეჭედიაო. **ვაქცინასთან ერთად ადამიანში შეაღწევს ნანოჩიპი და ლუციფერაზა, რომელიც უზრუნველყოფს ვაქცინირებული ადამიანის იდენტიფიკაციას.** ციფრული კოდის კვალდაკვალ ვაქცინირებულებზე გაიცემა ე.წ. კოვიდპასპორტი, რომელიც იქნება მუდმივი პირადობის მოწმობა. თუ დღეს სალაროაპარატები პირადი ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრას ახდენენ მობილურ ტელეფონში ჩამოტვირთული აპლიკაციის საშუალებით, მომავალში ეს ოპერაცია შესრულდება ორგანიზმში კოდირებული QR სისტემით, რისი არმქონე პირიც ვერ გავა საზღვარგარეთ, ვერ იმგზავრებს თვითმფრინავით, ვერ შეიძენს საკვებ პროდუქტს, ვერ ისწავლის უმაღლესში და, ზოგადად, მისი უფლებები შეიზღუდება იმ დონემდე, რომ მოკლებული იქნება სიცოცხლის გაგრძელების საშუალებას!

ამჟამად ჩვენ გაგვაჩნია პირადი ნომერი და როდესაც ამ ნომერს ვატყობინებთ, ვთქვათ, ბანკის თანამშრომელს, მას ზუსტად შეუძლია თითოეული ჩვენგანის შესახებ გარკვეული ცნობების მოძიება, კოვიდპასპორტის მქონე პირი კი უკვე ამომწურავ ინფორმაციას მიაწვდის მავანს.

— როდის შემოვა კოვიდპასპორტები?

— დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის **ამირან გამყრელიძის** ინფორმაციით, სამუშაოების დაახლოებით 90 პროცენტი დასრულებულია და კოვიდპასპორტი უკვე გაიტესტა. უახლოეს მომავალში ქართველი საზოგადოება დადგება დილემის წინაშე — უარი თქვას პირად თავისუფლებაზე, აიღოს კოვიდპასპორტი და დროებით მიიღოს გარკვეული პრივილეგიები თუ იქცეს დევნილად და გამოსცადოს უმძაფრესი დისკრიმინაცია? კოვიდპასპორტის აღებას, პირველ რიგში, აიძულებენ პოლიციელებს, ექიმებს, მასწავლებლებს, მძღოლებს, ხოლო, ვინც ვაქცინირებული არ იქნება, არამცთუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ვერ მოახერხებს ყოფნას, არამედ უარს ეტყვიან საავადმყოფოში სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაზეც. **რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, არავაქცინირებულ მოქალაქეებს დევნას დაუწყებენ მათივე თანამოქალაქეები, ნათესავები, მეგობრები და ოჯახის წევრებიც!** ფაქტობრივად, საზოგადოება დაიყოფა აცრილებად და აუცრელებად, იქნება დასმენები და ადამიანის უფლებები შეილახება სიცოცხლის უფლების დარღვევის ჩათვლით! სხვადასხვა ფორმით ტესტირების იძულება ახლაც ხდება. ჩემს უახლოეს მეგობარს საავადმყოფოდან გაწერაზე უარი უთხრეს, ვიდრე ტესტირებას არ ჩაიტარებდა.

— ტესტირება ჯერ კიდევ არ არის აცრა...

— დიახ, მაგრამ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ ტესტის ჩხირებზე არამხოლოდ მარგელონის ჭიები შეიმჩნევა, არამედ ავის მომასწავებელი ნანონაწილაკებიც.

ნიშანდობლივია, რომ პირველი ტესტირების შემდეგ უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი მოსდის, ხოლო განმეორებითი ტესტირების შემდეგ პასუხი უმეტესად, დადებითია, რაც იმის მაუწყებელია, რომ პაციენტის ინფიცირება პირველი ტესტირების დროს მოხდა!

— მძიმე სიტუაციას ხატავთ, მაგრამ, თუ მართლა ასეა, რატომ გაკვრითაც არ იყო პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეში მრევლის გაფრთხილება? თუ აცრის შედეგად ადამიანი ანტიქრისტეს ტვიფარს იღებს, რად დუმს ამაზე ჩვენი სამღვდელოება?

— ქვეყანაში არჩევნები ე.წ. პანდემიის ფონზე ჩატარდა; ნაციონალური მოძრაობა მთელი ზამთრის განმავლობაში მიტინგებს მართავდა და კარვებიც გაშალეს, მაგრამ არავის დაურისხებია განგაშის ზარი, ვიდრე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული არ მოგვიახლოვდა. ეს მოსახლეობის უფლებრივად დაყოფაა, როცა ერთ ჯგუფს შეკრების საშუალება ეძლევა, ხოლო მორწმუნე მრევლს სასაფლაოზე არ უშვებენ! უკვე რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ვაქცინის გამო, წმინდა სინოდი კი ორაზროვან განცხადებასავრცელებს — „ვისაც გსურთ, აიცერით, ვისაც არ გსურთ — არ აიცრათ...“ ეს პოზიცია პირდაპირ წინააღმდეგობაშია წმინდა წერილთან! უფალი ბრძანებს — **თქვენი პასუხი იყოს ჰო — ჰო, ხოლო არა — არა! მესამე ეშმაკისგან არის!** უფალი ბრძანებს — **არა იპარო!** მცნებაში არ წერია — ვისაც გსურთ, მოიპარეთ, ვისაც არ გსურთ არ მოიპაროთო! **ჩემთვის გაუგებარია, რატომ გაურბის სინოდი იმის აღიარებას, რომ ვაქცინაცია, ფაქტობრივად, მხეცის ტვიფარის მიღებას ნიშნავს?!**

ათონის მთაზე მდებარეობს ესფიგმენის მონასტერი, რომლის წინამძღვარი, **მამა მეთოდი** წარბშეუხრელად აცხადებს, რომ ზიარებაზე საუბარიც ზედმეტია და ვინც ტესტირებას ან აცრას ჩაიტარებს, მათ მონასტრის ტერიტორიაზე არ დაუშვებს! მიხარია, რომ ის ზრუნავს თავისი მრევლის სულებზე! გაოგნებული ვარ, რატომ არ შემოჰკრა განგაშის ზარებს ჩვენმა საპატრიარქომ, როცა აპოკალიფსური მხეცი კარს მოგვდგომია და თავისი დამღით ადამიანების სულების ჯოჯოხეთისკენ მიტაცებას აპირებს!

— უკვე მღვდლები იცრებიან საჯაროდ. ვიღაც ვაქცინას მხეცის ტვიფარად მიიჩნევს, სხვას სასაცილოდ არ ჰყოფნის...

— უდიდესი ქრისტიანული სიყვარულით მოვიხსენიებ რამდენიმე მღვდელს: **დავით ისაკაძეს, დავით ნოზაძეს, დავით ლასურაშვილს, ათანასე ხაბეიშვილს** და აწ განსვენებულ მამა **დავით ქვლივიძეს** — ვინც უშიშრად ამხელს ამ სულის წამწყმედ ვაქცინაციას. ახლახან გამოაცხადეს, რომ საქართველოში უკვე 62 ათასი ვაქცინირებულია, ანუ, პირდაპირ თუ ვიტყვით, დაჩიპული! უამრავი ადამიანი იღუპება საავადმყოფოებში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე მიერთების კვალდაკვალ. ამ ფონზე კორონავირუსის შედეგად სახლში გარდაცვლილი რამდენი პაციენტის შესახებ გსმენიათ? დიახ, **რატომღაც ყველა კვდება სწორედ აპარატზე მიერთების შემდეგ!** ფაქტია, რომ

პაიდლაინები, რომელთა გვერდის ავლის უფლება ექიმებს არ გააჩნიათ, კოვიდფაშისტების მიერ არის შემუშავებული და ეს სავალდებულო რეკომენდაციები ნაცვლად განკურნებისა, სენის გართულებასა და ადამიანის მოკვლას ემსახურება!

ყველაზე ცუდი ის გახლავთ, რომ ისედაც პოზიციურად დაყოფილ საქართველოში მოსახლეობის ურთიერთდაპირისპირება პირბადით დაიწყეს.

— გეთანხმებით, ადამიანმა შემთხვევით რომ ჩამოიწიოს ავტობუსში პირბადე, თუნდაც უყაიდლობით გონებას კარგავდეს, მაინც წყევლა-კრულვით ეცემა რამდენიმე დაზომბილი მგზავრი. წარმოიდგინეთ, რა მოგველის, როდესაც მსგავსი დაპირისპირება უკვე აცრილებსა და აუცრელებს შორის დაიწყება!

— კოვიდფაშისტების გეგმის ნაწილია აცრილი მოსახლეობის გაბოროტება და აუცრელების წინააღმდეგ წაქეზება, ამიტომ საზოგადოება დროულად უნდა მიხვდეს, რომ კოვიდფაშისტები საექსპერიმენტო კურდღლის როლში აყენებენ. ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნა, ხოლო პირბადეს ერთადერთი ფუნქცია გააჩნია — ადამიანები ამყოფოს დამონებულ, მართულ მდგომარეობაში! **სიყვარულით შევახსენებ სასულიერო პირებს, რომლებიც მრევლს ტაძარში პირბადით დგომას აიძულებენ — არ არსებობს დაავადება, რომელსაც წმინდა ზიარება არ განკურნავს და რომელსაც ქრისტე ვერ დაამარცხებს!**

პირდაპირ გეუბნებით, ქართველებო, მართლმადიდებლებო, ვაქცინის შეუხაპუნებით თქვენ იღებთ მხეცის დამღას!

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ვარლამ გოლეთიანი

ნამახვანჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე აქტივისტი



23 მაისიდან თბილისში აუღებელ აქციებს დავიწყებთ.

„ახალი თაობა“

თინათინ მღვდლიაშვილი

პოეტი

ხომ ხედავთ, რა ხდება ჰესების გამო? დღესაც გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია. თუ ხელისუფლებაში ეროვნული ადამიანები არ მოვლენ, ასე გაგრძელდება. დაუკვირდით, ხალხის გარდა, ვინმე თუ ახსენებს აფხაზეთს? არავინ! იფრქვევა ბოღმა და სიძულვილი, მე კი ასეთი საზოგადოების წევრი ვერ ვიქნები!

„კვირის პალიტრა“

ლევან ხაბეიშვილი

სამოქალაქო აქტივისტი

გახარია თბილისის მერად **შოთა ან აჩი არველაძეს** წარადგენს. მერაბიშვილმა და ახალაიამ თუ აგეს პასუხი 7 ნოემბერსა და 26 მაისზე, როგორც ბრძანებების გამცემებმა, მიმაჩნია, რომ გახარიამ უნდა აგოს პასუხი იმ უბედურებაზე, რომელიც 20 ივნისს მოხდა!

ძალიან კარგი სამკუთხედი იკვრება — აქეთ გახარიას გუნდი, ნაციონალური მოძრაობა და „ქართული ოცნება“. ესენი ვერასდროს დაწყვილდებიან. ეს კი იმის მიმანიშნებელია, რომ ძალთა შორის ბალანსი დაცული იქნება.

„ახალი თაობა“

მირიან მირიანაშვილი

ყოფილი პარლამენტარი

დასავლეთი ამ მომენტში ფსონს ღარიბაშვილზე დებს. წულუკიანი სარეზერვო პრემიერად განიხილება. თუ ღარიბაშვილი რაღაცას გააცუდებს, მას შეცვლის წულუკიანი, რომელიც თავისუფალია ივანიშვილისა და რუსეთის გავლენებისგან. ეს ღარიბაშვილმაც იცის.

„ახალი თაობა“

„ცხინვალში ტყვედ ვიყავი, აგვისტოს ომის დროს ცხელ წერტილში ვმუშაობდი და გლდანის საპყრობილეშიც ვიჯექი, მაგრამ მსგავსი ტანჯვა და ჯოჯოხეთი, რაც კოვიდმა დამატეხა თავს, არსად გადამხდენია!“

გიორგი აბდალაძე:

კორონავირუსმა ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად დამანგრია!

ცნობილი ფოტოგრაფი და სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტპატიმარი გიორგი აბდალაძე, რომელმაც ვერაგი კორონავირუსი ნამდვილ სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში დაამარცხა, თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გამოვლილი უმძიმესი განსაცდელის შესახებ გვესაუბრება:

— მოგეხსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ვმუშაობ და შესაბამისად, კოვიდრეგულაციებსაც განსაკუთრებული სიმკაცრით ვიცავდი, პროტოკოლის მიხედვით პერიოდულად ვიტესტებოდი კიდეც და ვცდილობდი, საკუთარ თავსაც და გარშემო მყოფებსაც მაქსიმალურად გავფრთხილებოდი, მაგრამ კორონავირუსი მაინც შემეყარა.

— სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაინფიცირდით?

— შვებულებაში ვიყავი, მაგრამ ახლობელმა ერთ-ერთ კლინიკაში ფოტოების გადაღება მთხოვა და სწორედ იქ დავინფიცირდი — გადაღების დროს ცოტა ხნით პირბადე მოვიხსენი და ეს დაუდევრობა ლამის სიცოცხლის ფასად დამიჯდა. ორ დღეში მაღალი ტემპერატურა — 39 გრადუსი დამიფიქსირდა, მაშინვე პოლიკლინიკაში გავიქეცი, სწრაფი ტესტი გავიკეთე და აღმოჩნდა, რომ კორონავირუსი მქონდა. მეგობრის მეშვეობით პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორს, ცნობილ ექიმს **ლევან რატიანს** დავუკავშირდი, რათა მეკითხა, როგორ მოვქცეულიყავი, მან კი სასწრაფოდ კლინიკაში მისვლა მირჩია.

— კლინიკაში დაწოლის შემდეგ ჯანმრთელობის მდგომარეობა რატომღა დაგიმძიმდათ?

— კორონავირუსის სივერაგე სწორედ ამაში მდგომარეობს — შეიძლება, თავიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში თავს მხნედ გრძნობდე და მაღალი ტემპერატურის გარდა არაფერმა შეგაწუხოს, მაგრამ ამასობაში ვირუსი თავის საქმეს აკეთებს — შიგნიდან გჭამს და განადგურებს. კოვიდი, პირველ რიგში, ფილტვებს ურტყამს და შემდეგ ნერვული სისტემაც მწყობრიდან გამოჰყავს.

როცა კლინიკაში მომათავსეს, ექიმებმა ჩემი ფილტვების დაზიანების ხარისხი 6 ქულით შეაფასეს, მაგრამ რამდენიმე დღეში 24 ქულამდე ავიდა, რაც უკვე სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარი იყო, რადგან უკიდურეს ნიშნულად 25-26 ქულა ითვლება და პაციენტის გადარჩენის ძალიან მცირე შანსიღა არსებობს.

— კლინიკაში რამდენი ხანი დაჰყავით?

— საავადმყოფოში 45 დღის განმავლობაში მომიწია ყოფნამ, აქედან 20 დღე რეანიმაციაში ვიწექი და სიკვდილს ვებრძოდი. რეანიმაციულ განყოფილებაში ადგილები ფიზიკურად აღარ იყო და პაციენტების ნაწილი, რომელთაგან ზოგი უგონო მდგომარეობაში იყო, დერეფანში იწვა. საკუთარი თვალით ვიხილე ქართველი ექიმებისა და ექთნების მართლაც გმირული, დღეში 24-საათიანი თავგანწირული ბრძოლა თითოეული პაციენტის სიცოცხლის გადასარჩენად. ლევან რატიანი რეანიმაციაში დღეში სამჯერ შემოდიოდა და მეც და სხვა პაციენტებსაც ფილტვის არეში ხელებს ლამის მთელი ძალით გვირტყამდა, ფაქტობრივად, გვცემდა, რათა ფილტვებს, რომლებსაც ჟანგბადი აპარატითაც კი ვეღარ მიეწოდებოდა, ფუნქციონირება საბოლოოდ არ შეეწყვიტა და არ დავღუპულიყავით.

დღეში 10-15 გადასხმა მიტარდებოდა, ვენები აღარ მივარგოდა, ხელები და მუცელი მთლიანად გაშავებული მქონდა, კათეტერის დაყენების დროს კაპილარები მისკდებოდა და ექთნები ჩემი სისხლით ისვრებოდნენ, მაგრამ ბრძოლა წამითაც არ შეუწყვეტიათ და დღეს რომ ცოცხალი ვარ, მათი გმირობის დამსახურებაა.

— ზემოთ თქვით, კოვიდი ადამიანის ნერვულ სისტემასაც აზიანებსო. პრობლემა ამ მხრივაც შეგექმნათ?

— რაც კი შეიძლება ერთ ადამიანს ცხოვრებაში დაემართოს, ყველაფერი გამოვლილი მაქვს — ცხინვალში ტყვედ ვიყავი, აგვისტოს ომის დროს ცხელ წერტილში ვმუშაობდი და გლდანის საპყრობილეშიც ვიჯექი, მაგრამ მსგავსი ტანჯვა და ჯოჯოხეთი, რაც კოვიდმა დამატეხა თავს, არსად გადამხდენია!

დიახ, კორონავირუსმა ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად დამანგრია! არაფერია იმაზე საშინელი, როცა პირს ნაპირზე გამორიყული თევზივით აღებ, ვერ სუნთქავ და სრულიად დაუძლურებული ყოველ წამს ელოდები, როდის დაიხრჩობი. მერე, როცა უკვე სიცოცხლისაკენ მოვიხედე, მითხრეს, რომ, თურმე, პანიკურად ვითხოვდი სხვა საავადმყოფოში გადაყვანას, რადგან ვფიქრობდი, რომ კლინიკაში, სადაც ვიყავი, ვერ გადამარჩენდნენ.



ჩემ გვერდით 35 წლის ბიჭი იწვა, ყოფილი სამხედრო, რომელიც იმდენად მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იყო, რომ ექიმებსა და ექთნებს ეხვეწებოდა – მომკალითო!

— კოვიდის დამარცხებისა და კლინიკის დატოვების შემდეგ როგორ გრძნობთ თავს?

— კლინიკაში სუნთქვა თავიდან მასწავლეს, ახლა კი სიარულსაც თავიდან ვსწავლობ — სახლში ახლად ფეხადგმული ბავშვივით დავლასლასებ!

ექიმები და ექთნები ყოველდღე და დღეში რამდენჯერმეც მირეკავენ, თავადაც უკვირთ, რომ გადავრჩი, რადგან ჩემნაირ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მობრუნება უიშვიათესი შემთხვევაა. ვერ წარმოიდგენთ, ექიმები და ექთნები როგორ მძიმედ განიცდიან თითოეული პაციენტის მდგომარეობას და რა ემართებათ, როცა რომელიმე მათგანის გადარჩენას ვერ ახერხებენ. ეს ექიმები და ექთნები არიან ნამდვილი გმირები, რომლებსაც მთელი ქვეყანა ყოველდღე მადლობას უნდა უხდიდეს. და კიდევ: ჩემს გადარჩენაში, ექიმებთან ერთად, ძალიან დიდი როლი ჩემმა მეგობრებმა და ახლობლებმა ითამაშეს. ჯერ ერთი, ფაქტობრივად, შეუძლებელი შეძლეს, ლამის სპეცოპერაცია ჩაატარეს და საქართველოში ძალიან ძნელად ხელმისაწვდომი ისეთი ანტიბიოტიკი მიშოვეს, რომელმაც სიცოცხლისაკენ შემომაბრუნა და მეორეც, მათმა ფსიქოლოგიურმა და მორალურმა თანადგომამ მომცა ძალა, არ დავნებებულიყავი და სიცოცხლისათვის ბოლომდე მებრძოლა.

— როგორც მედიკოსები ამბობენ, კორონავირუსი განსაკუთრებით მძიმე გადასატანი იმ ადამიანებისთვის არის, რომლებსაც გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სახის ქრონიკული დაავადებები აწუხებთ. თქვენც ასეთ კატეგორიაში ხომ არ გადიხართ?

— არანაირი ქრონიკული დაავადება არ მჭირს და ცხოვრებაში კბილის გარდა არაფერი მტკივებია, მაგრამ კოვიდმა მაინც უმძიმეს მდგომარეობაში ჩამაგდო. ეს ძალიან არაპროგნოზირებადი ვირუსია, რომლის ბუნებაც ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ არის შესწავლილი. მაგალითად, ჩემი ოჯახის წევრები — მეუღლე და სიდედრი ჩემგან დაინფიცირდნენ, მაგრამ იოლად გადაიტანეს, მე კი სიკვდილს ჩავხედე თვალებში.

— მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოსა და, მათ შორის, საქართველოში კორონავირუსით უამრავი ადამიანი იღუპება, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მაინც არ სჯერა, რომ ეს ვირუსი რეალურად არსებობს. რა შეგიძლიათ, უთხრათ ასეთ თანამოქალაქეებს?

– ვისაც კორონავირუსის არსებობის არ სჯერა, მხოლოდ ერთ რამეს ვეტყვი: საქართველოს ნებისმიერ კოვიდ-კლინიკაში შეიხედეთ, რეანიმაციულ განყოფილებაში ერთი ღამე გაათენეთ, საკუთარი თვალით ნახეთ განწირული ადამიანების მოთქმა-გოდება, უყურეთ, რა ჯოჯოხეთური ბრძოლა უწევთ ექიმებს თითოეული სიცოცხლის გადასარჩენად და დასკვნები მერე გააკეთეთ!

საქართველოში კორონავირუსის გამო ყოველდღიურად 20 ადამიანი იღუპება, რაც თვეში — 600, წელიწადში კი 7000 ჩვენი თანამოქალაქის სიკვდილს ნიშნავს! ხალხო, კარგად დავფიქრდეთ ამ ციფრებზე! თუ ასე გაგრძელდა, ცოტა ხანში ნახევარი საქართველო სასაფლაოდ გადაიქცევა!

— არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს ვაქცინაციის მიმართაც. თქვენი პოზიცია როგორია და აპირებთ თუ არა ვაქცინის გაკეთებას?

— კლინიკაში ჩემ გვერდით რამდენიმე ადამიანი იწვა, რომელთაც კორონავირუსი ვაქცინის პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ შეეყარათ და მათ კლინიკა მოკლე ხანში დატოვეს, დაავადება მსუბუქად გადაიტანეს. ფაქტია, რომ ამ საშინელი ვირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად ვაქცინაციაზე უფრო ეფექტიანი იარაღი ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს არის პრევენციული საშუალება, რომ კოვიდით დაინფიცირების შემთხვევაში არ მოვკვდეთ და დაავადებას შედარებით იოლად გავუმკლავდეთ. პირადად მე, როგორც კი ექიმები მეტყვიან, რომ ჩემი ვაქცინაცია დასაშვებია, მაშინვე ავიცრები.

მინდა, ყველას ჯანმრთელობა გისურვოთ და გთხოვოთ, რომ გავუფრთხილდეთ როგორც საკუთარ თავს, ისე ჩვენ გარშემო მყოფებს. **ღმერთმა არავის გამოგაცდევინოთ ის, რაც მე გადავიტანე!**

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი

„ოცნება“ შეცდომას დაუშვებს, კალაძეს თუ სხვა ჩაანაცვლებს.

„ახალი თაობა“

ხათუნა ლაგაზიძე
პოლიტოლოგი

ამნისტიის ნაწილში „ოცნებამ“ ნალში ჩადო.

„ახალი თაობა“

დიმიტრი ლორთქიფანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

ნამახვანჰესის ხელშეკრულების გაწყვეტა საქართველოს 400 მილიონი დოლარი დაუჯდება.

„ახალი თაობა“



ლევან იოსელიანი
„მოქალაქეების“ წევრი, პარლამენტარი

თუ ნიკა მელია ოპოზიციის მერობის კანდიდატი იქნება, ჩვენი პარტიის მხარდაჭერა მას არ ექნება.

„იმედინიუსი“

დავით მათიკაშვილი
პარლამენტარი

ტრაგიკომიკური სპექტაკლიც სრულდება — მიხეილ სააკაშვილის მრუდე ამბიციებმა ნიკა მელიას ღირსებაზე გაიარა.

„ინტერპრესნიუსი“

დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №34-52, 2021 წლის №1-2-19

რატომ ვიღლებით და როგორ უნდა დავძლიოთ დაღლილობა?

როგორ შევწყვიტოთ შფოთვა და დავიწყოთ ცხოვრება

დეილ კარნეგი

 აი, გასაოცარი და ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტი: **გონებრივ საქმიანობას თავისთავად ადამიანის დაღლა არ შეუძლია.** აბსურდულად ჟღერს, მაგრამ რამდენიმე წლის წინათ მეცნიერებმა სცადეს, გამოერკვიათ, რამდენ ხანს შეუძლია ფუნქციონირება ადამიანის ტვინს „დაქვეითებული შრომისუნარიანობის“ (დაღლილობის მეცნიერული განსაზღვრება) დონის მიუღწევლად. აღმოჩნდა, რომ აქტიურ მდგომარეობაში მყოფ ტვინში გამდინარე სისხლი სრულებითაც არ ასახავს მის დაღლილობას! თუ დღიურ მუშას შუა მუშაობაში ვენიდან სისხლს აუღებთ, მასში დიდი რაოდენობით აღმოაჩენთ დაღლილობის ტოქსინებსა და პროდუქტებს. მაგრამ, მაგალითად, **ალბერტ აინშტაინისთვის** დღის ბოლოს აღებულ სისხლში ვერავითარ დაღლილობის ტოქსინებს ვერ აღმოაჩენდით.

მაშ ასე, ჩვენს ტვინს რვა ან თორმეტსაათიანი სამუშაო დღის ბოლოსაც ისე კარგად და სწრაფად შეუძლია მუშაობა, როგორც მის დასაწყისში. **ტვინი არ იღლება. მაშ, რატომ იღლებით თქვენ?**

ფსიქიატრები ამტკიცებენ, რომ **უმეტეს შემთხვევაში დაღლილობა ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობის შედეგია.** ცნობილი ინგლისელი ფსიქიატრი **ჯ. ჰედფილდი** წერს: **„როგორც წესი, ჩვენი დაღლილობა ფსიქიკური წარმოშობისაა; წმინდა ფიზიკური გადაქანცვა იშვიათად ხდება.“**

გამოჩენილი ამერიკელი ფსიქიატრი დოქტორი **ა. ბრილი** უფრო შორს მიდის. ის ამტკიცებს: **„გონებრივი შრომის ჯანმრთელი მუშაკის დაღლილობის ასი პროცენტი ფსიქოლოგიური ან ემოციური ფაქტორებითაა გამოწვეული.“**

რა ემოციური ფაქტორები ხდება მაგიდასთან მჯდომი მუშაკის დაღლილობის მიზეზი? სიხარული? კმაყოფილება? არა! არასოდეს! **მოწყენილობა, წყენა, შეგრძნება, რომ მისი შრომა არ ფასდება, სიჩქარე, შფოთვა, მღელვარება — სწორედ ეს ემოციური ფაქტორები აცლის ძალას გონებრივად მშრომელს,** ხელს უწყობს მის მიდრეკილებას გაციებისადმი, უქვეითებს შრომისუნარიანობას და აიძულებს, საღამოობით თავატკივებული წავიდეს შინ. დიახ, **ჩვენ იმიტომ ვიღლებით, რომ უარყოფითი ემოციები ჩვენი ორგანიზმის ნერვულ დაძაბულობას იწვევს.**

სადაზღვევო კომპანია **„მეტროპოლიტენ ლაიფმა“** დაღლილობის შესახებ ბროშურა გამოსცა. მასში ნათქვამია: **„თავისთავად მძიმე შრომა იშვიათად იწვევს დაღლილობას, რომელიც კარგი დასვენებით ან გამოძინებით არ იკურნება... შფოთვა, დაძაბულობა და ემოციური ძვრები — აი, დაღლილობის სამი ძირითადი მიზეზი.** უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ისინია დამნაშავე და არა ფიზიკური თუ გონებრივი შრომა. გახსოვდეთ, რომ დაძაბული კუნთი არასოდეს ისვენებს. **მოდუნდით! შეინარჩუნეთ ენერგია მნიშვნელოვანი საქმეებისათვის.“**

ახლა შეჩერდით, რასაც უნდა აკეთებდეთ და საკუთარი მდგომარეობა შეამოწმეთ. ამ სტრიქონების კითხვისას მოღუშული ხართ? თვალებს შორის დაძაბულობას გრძნობთ? სავარძელში მოკალათებული მოდუნდით? თუ მოკაკული ხართ? დაძაბული გაქვთ თუ არა სახის კუნთები? **თუ თქვენი სხეული ისე არ არის მოდუნებული, როგორც ნაჭრის ძველი ტიკინა, ესე იგი, საკუთარ თავში ნერვულ დაძაბულობას და დაღლილობას იწვევთ!**

რატომ ვიქმნით ამ არასაჭირო დაძაბულობას გონებრივი შრომის პროცესში? **ჯოსელინი** წერს: „ჩემი აზრით, **მთავარი დაბრკოლებაა... ლამის საყოველთაო რწმენა იმისა, თითქოს ძნელი სამუშაო დაძაბულობას ითხოვს და სხვაგვარად იგი წარმატებით ვერ შესრულდება.“** ამიტომაც ვიღუშებით, როცა ყურადღებას ვიკრებთ. ჯდომისას ვიკაკვებით და კუნთებს ვაიძულებთ, დაიჭიმონ, რაც ოდნავაც არ უწყობს ხელს ტვინს მის საქმიანობაში.

იძულებული ვართ, განსაცვიფრებელი და ტრაგიკული ჭეშმარიტება ვაღიაროთ: მილიონობით ადამიანი, ვინც თითო დოლარსაც კი უფრთხილდება, სრულიად ფუჭად ხარჯავს საკუთარ ენერგიას.

როგორ უნდა ებრძოლოთ ნერვულ დაღლილობას? მოდუნდით! მოდუნდით! მოდუნდით! ისწავლეთ მოდუნება, როდესაც თქვენს საქმეს აკეთებთ!

ადვილია თუ არა ეს? არა. ალბათ, მთელი ცხოვრების მანძილზე გამომუშავებული ჩვევების შეცვლა მოგიწევთ. მაგრამ ჩიტი ბდღვნად ღირს, რადგან ამან შეიძლება მთელ თქვენს ცხოვრებაში რევოლუცია მოახდინოს. **უილიამ ჯეიმსი** წერს: **„ამერიკელებისთვის დამახასიათებელი დაძაბულობა, ნერვიულობა, სიჩქარე, მეტისმეტი ენერგიულობა და თვითგამოხატვის მტანჯველი მოთხოვნილება... სხვა არაფერია, თუ არა მავნე ჩვევები.“ დაძაბულობა ჩვევაა.** მოდუნების უნარიც ჩვევაა. ცუდი ჩვევებისაგან შეგიძლიათ, გათავისუფლდეთ, კარგი ჩვევები კი შეგიძლიათ, შეიძინოთ.

მოდუნება ტვინიდან ან ნერვებიდან იწყება? არა. **უპირველესად თქვენი კუნთები დუნდება!**

ვცადოთ ამის გაკეთება. პროცედურა თვალების მოდუნებით დავიწყოთ. ეს აბზაცი ბოლომდე წაიკითხეთ, მერე კი **სკამის ზურგს მიეყრდენით, თვალები დახუჭეთ და გონებაში უთხარით მათ: „დაისვენეთ მშვიდად, ნუ დაიძაბებით, ნუ მოიღუშებით. დაისვენეთ, მშვიდად დაისვენეთ.“** ეს სიტყვები ერთი წუთის განმავლობაში ძალიან ნელა იმეორეთ.

ალბათ, შეამჩნიეთ, რომ რამდენიმე წამის შემდეგ თვალის კუნთები უკვე გემორჩილებიან, იგრძენით, თითქოს მზრუნველმა ხელმა დაძაბულობა მოგიხსნათ? **გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ ერთ წუთში თქვენ მოდუნების ხელოვნების უნივერსალურ გასაღებს მიაგენით.** იგივე პროცედურა შეგიძლიათ ყბებს, სახის, კისრის, მხრების და მთელი სხეულის კუნთებს ჩაუტაროთ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანო თვალია. დოქტორმა **ედმუნდ ჯეკობსონმა** გამოთქვა თამამი აზრი, რომ **თუ თვალის კუნთების ბოლომდე მოდუნებას ისწავლით, შეგიძლიათ, ყველა თქვენი უსიამოვნება დაივიწყოთ.**

ცნობილმა რომანისტმა **ვიკი ბაუმმა** მიამბო, როგორ ჩაუტარა ბავშვობაში ერთმა მოხუცმა მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. **ვიკი** დაეცა, მუხლები დაიშავა და ხელი იტკინა. მოხუცმა, რომელიც ოდესღაც ცირკში ჯამბაზად მუშაობდა, წამოაყენა და უთხრა: **„იმიტომ დაზარალდი, რომ მოდუნება არ იცი. წარმოიდგინე, რომ შენი სხეული ისევე მორჩილია, როგორც ძველი დაგორგლილი წინდა.“**

და მოხუცმა აჩვენა **ვიკის** და **სხვა ბავშვებს,** როგორ უნდა დაცემა, სალტო-მორტალეს გაკეთება, ყირაზე გადასვლა, თან სულ იმეორებდა: **„წარმოიდგინე, რომ ძველი დაგორგლილი წინდა ხარ. მაშინ აუცილებლად მოდუნდები!“**

თქვენ შეგიძლიათ, შიგადაშიგ ნებისმიერ დროს მოდუნდეთ, სადაც უნდა იმყოფებოდეთ. მოდუნება ყოველგვარი დაძაბულობისა და ძალდატანების არარსებობას ნიშნავს. **იფიქრეთ რაიმე სასიამოვნოზე. ჯერ თვალების და სახის კუნთები მოადუნეთ. იგრძენით, როგორ მიემართება ენერგია თქვენი სახის კუნთებიდან სხეულის ცენტრისაკენ. წარმოიდგინეთ, რომ დაძაბულობისაგან ისევე თავისუფალი ხართ, როგორც ახალშობილი.**

აი, ოთხი რეკომენდაცია, რომლებიც მოდუნების სწავლაში დაგეხმარებათ:

1. მოდუნდით, როცა კი შეძლებთ. დაე, თქვენი სხეული ისეთივე მორჩილი იყოს, როგორც ძველი წინდა. თუ წინდა არ გაქვთ, კატაც გამოდგება. ოდესმე აგიყვანიათ ხელში მთვლემარე კნუტი? მაშინ შეამჩნევდით, რომ თავი და თათები სველი ჩვარივით ჰკიდია ხოლმე. **ინდოელი იოგებიც კი ურჩევენ მოდუნების ხელოვნების დაუფლების მსურველთ, კატას მიბაძონ. არასოდეს მინახავს დაღლილი, უძილობით შეწუხებული ან ნერვული შერყევის ზღვარზე მყოფი კატა.**

2. სრული დატვირთვით იმუშავეთ, მაგრამ მოხერხებული მდგომარეობა მოძებნეთ. გახსოვდეთ, რომ სხეულის დაძაბვა მხრების ტკივილს და ნერვულ დაღლილობას იწვევს.

3. დღეში ოთხჯერ ან ხუთჯერ გააკონტროლეთ საკუთარი თავი და უთხარით მას: „მეტისმეტ ძალ-ღონეს ხომ არ ვხარჯავ ჩემი სამუშაოს შესრულებისას? ხომ არ ვძაბავ კუნთებს, რომლებსაც არავითარი კავშირი არა აქვთ ამ სამუშაოსთან?“

4. კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ თავი დღის ბოლოს და დასვით კითხვა: „რამდენად დავიღალე? თუკი დაღლილი ვარ, ეს გონებრივი შრომის კი არა, მისი შესრულების მეთოდის შედეგია.“ ჯოსელინი წერს: **„როდესაც დღის ბოლოს განსაკუთრებით დაღლილი ან გაღიზიანებული ვარ, ვიცი, რომ იმ დღეს არაეფექტიანად ვიმუშავე როგორც რაოდენობრივად, ისე თვისებრივად.“** თუ ყოველი საქმიანი ადამიანი აითვისებს ამ გაკვეთილს, ჰიპერტონიით სიკვდილიანობა მკვეთრად შემცირდება. და აღარც სანატორიუმები ან ფსიქიატრიულები გაივსება დაღლილობითა და შფოთვით გატეხილი ადამიანებით.

სკამის ზურგს მიეყრდენით, თვალები დახუჭეთ და გონებაში უთხარით მათ: „დაისვენეთ წყნარად, ნუ დაიძაბებით, ნუ მოიღუშებით. დაისვენეთ, მშვიდად დაისვენეთ.“ ეს სიტყვები ერთი წუთის განმავლობაში ძალიან ნელა იმეორეთ. გახსოვდეთ, ამ ერთ წუთში თქვენ მოდუნების ხელოვნების უნივერსალურ გასაღებს მიაგენით!

მადლობა ლამარა თოდუას!

თოდუების საგვარეულო წამლებმა და მალამოებმა უამრავი ადამიანი განკურნა. განკურნებული პაციენტები ულრმეს მადლობას უხდიან სახალხო მკურნალს **ლამარა თოდუას,** რომელიც 100-პროცენტიანი გარანტიით კურნავს **თმის ცვენას** (მელოტობისაც), **ჰაიმორიტს, დაჩირქებულ ნაწლავებს** (ნებისმიერ დაჩირქებას), **ქავილს, სოკოვან დაავადებებს, მაროლებს** (გამწმენდი მცენარეული ნახარშით), **ჭიებს, დისბაქტერიოზს, გულძმარვას, ნებისმიერი სახის დამწვრობას** (მალამოს წასმისთანავე წვის შეგრძნება ქრება), **ერთი პროცედურით აშორებს ტილებს. მისი მალამოები ეფექტურია ნაწიბურების და მკერდის გამაგრებისა თუ დაჩირქების დროს.**

599-16-10-82, 593-99-62-52, ოთარ ძილაძის 166, მე-10 კორპუსთან (საბურთალო)

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდისა და ლენგვორდების პასუხები:

თარაზულად: 4. ლოჯია; 9. ტაბურეტი; 10. ვენტი; 11. მუმიე; 12. ქარაშოტი; 13. ნიავი; 14. ტრაპი; 15. კაბალონი; 19. დიეტა; 20. რიგა; 22. კაბადოკია; 23. ხალა; 25. შარმი; 26. ამაზონიტი; 31. დაბა. 32. ფახი; 34. ადონამია; 35. ანი; 37. ლითოლოგია; 38. მარიხადი; 41. კინომანი; 45. მონომოლია; 47. გახში; 48. აბორიგენი; 53. მათე; 54. კიბე; 55. ასტრონავტი; 56. ნები; 57. აისი. შვეულად: 1. ბახალა; 2. მურაბა; 3. ლესითინი; 4. ლიმიტი; 5. ჯამბაზი; 6. ავენიდა; 7. ეხტაფერტი; 8. ტიტიკაკა; 15. კუკია; 16. ბებია; 17. დიდრო; 18. ნაკლი; 20. რაში; 21. გორდა; 23. ხიდი; 24. ლიბანი; 27. მედეა; 28. ზანგი; 29. ნაძვა; 30. ტრალი; 32. ფეთრი; 33. სალტო; 35. აგრა; 36. იანი; 38. მამბა; 39. რაჩი; 40. დოლჩე; 41. კავი; 42. ნიხრი; 43. მაიმუნი; 44. ნავთობი; 46. მაი; 49. ბახი; 50. როური; 51. გენი; 52. ნავი; 54. კია.

1. კრუპიეგერილიანოსირიშარიათინათიალიზისიროკო
2. ალიონიანისულიკოკაინიტიტულიპიკოლოსიმონიავა

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის [illegible] და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.



მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

როგორ უნდა დაძლიოს დაღლილობა დიასახლისმა?

•

ბოსტონის პოლიკლინიკურ საავადმყოფოში კვირაში ერთხელ მსოფლიოში ყველაზე უჩვეულო სამედიცინო კურსები ტარდება. მეცადინეობაზე დაშვებამდე პაციენტებს საგულდაგულოდ იკვლევენ. ფაქტობრივად, ეს კურსები ფსიქოლოგიურ კლინიკას წარმოადგენს, მათი ჭეშმარიტი მიზანი შფოთვისგან დაავადებული ადამიანებისთვის დახმარების გაწევაა. პაციენტების უმრავლესობას ემოციური დარღვევების მქონე დიასახლისები შეადგენენ.

როგორ ჩამოყალიბდა ეს კურსები? დოქტორმა **ჯოზეფ პრეტმა** 1930 წელს შენიშნა, რომ ბოსტონის საავადმყოფოს ბევრი ამბულატორიული პაციენტი ფიზიკურად დაავადებული არ იყო. მაგრამ მათ ამა თუ იმ სნეულების ყველა სიმპტომი ჰქონდათ. ერთ ქალს „ართრიტისაგან" ხელები ისე დაკრუნჩხოდა, რომ საერთოდ ვერ ხმარობდა. მეორე პაციენტს სასოწარკვეთაში აგდებდა „კუჭის კიბოს" მტანჯველი სიმპტომები. სხვებს ზურგის, თავის ტკივილი აწამებდა. მაგრამ საფუძვლიანმა სამედიცინო გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ყველა პაციენტი ჯანმრთელი იყო ფიზიკურად.

თუმცა, **დოქტორ პრეტს** კარგად ესმოდა, რომ აზრი არ ექნებოდა მათთვის თქმას: „შინ წაბრძანდით და ტკივილები დაივიწყეთ". მან იცოდა, რომ ამ ქალების უმრავლესობას სულაც არ სურდა ავად ყოფნა. თავისი სატკივრის დავიწყება რომ შეძლებოდათ, ამას აქამდეც გააკეთებდნენ. მაშ, რა უნდა ეშველა მათთვის? **დოქტორმა პრეტმა** კურსები ჩამოაყალიბა და სასწაული მოახდინა. თვრამეტი წლის განმავლობაში კურსებმა ათასობით ადამიანი „განკურნა". ზოგი მათგანი წლების განმავლობაში ესწრებოდა კურსებს ისეთივე გულმოდგინებით, როგორც მორწმუნე — წირვას. ერთ-ერთმა ქალმა ჩემს პაციენტს უამბო, რომ კლინიკაში მისვლამდე დარწმუნებული იყო, თითქოს ცთომილი თირკმელი და გულის რაღაც დაავადება ჰქონდა. დაძაბულობისა და ნერვიულობისაგან დროდადრო მხედველობასაც კი კარგავდა. ცხრა წლის განმავლობაში მას ერთი მეცადინეობაც არ გამოუტოვებია. ახლა ის მხიარული, თავდაჯერებული და სრულიად ჯანმრთელია. „ოჯახში უსიამოვნებებს ისე განვიცდიდი, რომ სიკვდილი მინდოდა. ამ კლინიკაში მივხვდი, რომ შფოთვა უაზრობაა. მისი შეწყვეტა ვისწავლე და ახლა ჩემი ცხოვრება სრულიად უღრუბლოა."

კურსების სამედიცინო კონსულტანტმა, **დოქტორმა როზა ხილფერდინგმა** მითხრა, რომ მისი აზრით, **შფოთვის შემსუბუქების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება „უსიამოვნებების იმათთვის მოყოლაა, ვისაც ენდობით."** „ჩვენ ამას კათარზისს ვუწოდებთ, — თქვა მან, — მეცადინეობაზე მოსულ პაციენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ყველაფერი გამოთქვან, რაც აწუხებთ, ვიდრე სული არ დაუმშვიდდებათ. **მარტოობაში განცდა, სხვებისაგან უსიამოვნების დამალვის მცდელობა უზარმაზარ ნერვულ დაძაბულობას იწვევს. ყველას გვჭირდება საკუთარი საწუხარის ვინმესთვის გაზიარება. ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ, რომ სამყაროში არსებობს ვიღაც, ვინც მზადაა, მოგვისმინოს და გაგვიგოს."**

ჩემმა ასისტენტმა საკუთარი თვალით ნახა, როგორი შვება იგრძნო ერთმა პაციენტმა ქალმა თავისი პრობლემების ხმამაღლა მოყოლის შემდეგ. საუბრის ბოლოს ის იღიმებოდა კიდეც. რატომ, პრობლემა გადაიჭრა? რა თქმა უნდა, არა. განწყობის ცვლილება ვინმესთან საუბრის, რჩევისა და თანაგრძნობის მიღების საშუალებამ გამოიწვია.

ფსიქოანალიზის საფუძველში, გარკვეულწილად, სწორედ სიტყვების ეს მკურნალი ძალა დევს. **ჯერ კიდევ ფროიდის დროიდან ფსიქოანალიტიკოსებმა იციან, რომ პაციენტს შინაგანი შფოთვა შეუმსუბუქდება, თუ მისი გამოთქმის საშუალებას მისცემენ.**

მაშ ასე, **როდესაც ემოციური პრობლემა შეგექმნებათ, მოძებნეთ ვინმე, ვისთვისაც მის გაზიარებას შეძლებთ.** რა თქმა უნდა, არ ვგულისხმობ, რომ გარშემო მყოფებს ჩივილით და წუწუნით თავი უნდა მოაბეზროთ. შეარჩიეთ ადამიანი, რომელსაც ენდობით (ეს შეიძლება იყოს ნათესავი, ექიმი, იურისტი, მოძღვარი) და უთხარით: **„პრობლემა შემექმნა. თქვენი რჩევა მჭირდება და თუნდაც ვერაფერი მირჩიოთ, იმითიც უზარმაზარ დახმარებას გამიწევთ, რომ მომისმენთ."**

ბოსტონის კურსებიდან რამდენიმე იდეა ვისესხეთ, რომელთა გამოყენებას დიასახლისები სახლის პირობებშიც შეძლებენ.

1. **იქონიეთ რვეული და ბლოკნოტი „შთამაგონებელი" საკითხავისათვის.** იქ შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ან ჩააკრათ ლექსები და ციტატები, რომლებიც მოგწონთ და განწყობას გიუმჯობესებთ. როდესაც ნაღველი შემოგაწვებათ, შეიძლება სწორედ ამ რვეულში იპოვოთ სევდის გასაქარვებელი რეცეპტი. კურსების ბევრი პაციენტი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მათზე „მატონიზებელი ნემსივით" მოქმედებს.

2. **ნუ იფიქრებთ ბევრს სხვების ნაკლზე!** უეჭველია, თქვენს ქმარს უარყოფითი თვისებებიც აქვს. მაგრამ წმინდანი რომ ყოფილიყო, განა თქვენზე დაქორწინდებოდა? როცა ბოლმა მოგეძალებათ, რომ ცოლად ძუნწ ტირანს გაჰყევით, იქნება ჩამოჯდეთ და მისი ღირსებების სია შეადგინოთ? მერწმუნეთ, ეს სია არცთუ მოკლე აღმოჩნდება.

3. **გამოამჟღავნეთ ინტერესი მეზობლების მიმართ!** გამოიმუშავეთ ჯანსაღი, მეგობრული ინტერესი იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც თქვენ გვერდით ცხოვრობენ. კურსებზე იყო პაციენტი, რომელიც თავს იმდენად „განსაკუთრებულად" გრძნობდა, რომ მეგობრებიც კი არ ჰყავდა. მეცადინეობაზე მას შესთავაზეს, პირველ შემხვედრ ადამიანზე მოთხრობა შეედგინა. ტრამვაიში მგზავრობისას მან დაიწყო იმ ადამიანთა ბიოგრაფიების გამოგონება, რომლებიც გზაში ხვდებოდნენ. ცდილობდა, წარმოედგინა, როგორ ცხოვრობენ ისინი. ახლა ეს ქალი ადვილად შედის კონტაქტში ხალხთან. ის ბედნიერი, გულღია, მომხიბვლელი ადამიანი გახდა.

4. **დასაძინებლად წასვლის წინ მეორე დღის გეგმა შეადგინეთ.** მეცადინეობებზე აღმოჩნდა, რომ ბევრი დიასახლისი ვერასოდეს ასწრებს საოჯახო საქმეების დამთავრებას, დრო არ ჰყოფნით და ნერვები ეწიწკნებათ. მათ ურჩიეს, ყოველ საღამოს შეედგინათ გეგმა მეორე დღისთვის. რა მოხდა? ისინი ბევრად მეტის გაკეთებას ასწრებდნენ, ნაკლებად იღლებოდნენ, საკუთარი შრომით დაკმაყოფილების გრძნობა გაეღვიძათ. დასვენების და გაპრანჭვის დროც კი გაუჩნდათ **(პირადად მე მეჩვენება, რომ როცა ქალი თავს ლამაზად გრძნობს, ის აღარ ნერვიულობს).**

5. **დაბოლოს, — თავი აარიდეთ დაძაბულობას და დაღლას. მოდუნდით! მოდუნდით! არაფერი აბერებს ისე ნაადრევად, როგორც დაძაბულობა და დაღლილობა, არაფერი მოსპობს თქვენს ახალგაზრდობას და სილამაზეს ისე, როგორც დაღლილობა.**

თუ დიასახლისი ბრძანდებით, მოდუნება აუცილებლად გჭირდებათ. მაგრამ თქვენ ერთი უდავო უპირატესობა გაქვთ — შეგიძლიათ, ნებისმიერ მომენტში დაწვეთ. იატაკზეც კი! სხვათაშორის, მაგარი იატაკი მოსადუნებელი სავარჯიშოებისთვის უფრო გამოდგება, ვიდრე ზამბარებიანი ლეიბი.

გთავაზობთ რამდენიმე ვარჯიშს, რომელთა შესრულება სახლშიც შეგიძლიათ. სცადეთ, ისინი ერთი კვირის განმავლობაში მაინც აკეთოთ და თავად დაინახავთ, როგორ გაგიუმჯობესდებათ განწყობაც და გარეგნობაც.

ა. როგორც კი დაღლილობას იგრძნობთ, გართხმული დაწექით იატაკზე. მთელი ძალ-ღონით გაიჭიმეთ, აქეთ-იქით გადაბრუნდით. ეს დღეში ორჯერ გააკეთეთ.

ბ. თვალები დახუჭეთ. შეგიძლიათ, რაღაც ამის მსგავსი წარმოთქვათ: „ცაში კაშკაშა მზე ანათებს. ცა მოწმენდილი და ცისფერია. ბუნება მშვიდია და ის სამყაროს მართავს. მეც, როგორც ბუნების შვილი, სამყაროსთან ჰარმონიაში ვარ."

გ. იქნებ დაწოლის საშუალება არ გაქვთ, რადგან ჰაერღუმელში ხორცი იწვება? არა უშავს. თითქმის ასეთივე ეფექტს მიაღწევთ, თუ სწორსაზურგიან მაგარ სკამზე გამართული დაჯდებით და ხელებს თეძოების ზედა ნაწილზე ხელისგულების ქვევით დაიწყობთ.

დ. ნელ-ნელა დაჭიმეთ ფეხის თითები და მოადუნეთ. დაჭიმეთ ფეხის კუნთები და მოადუნეთ. ასე მიჰყევით ზევითკენ სხეულის ყველა კუნთს, ვიდრე კისერს მიაღწევთ. შემდეგ ნელა ატრიალეთ თავი. გაუმეორეთ კუნთებს: „მშვიდად დაისვენეთ... მშვიდად დაისვენეთ..."

ე. ნერვები ნელი, თანაბარი სუნთქვით დაიმშვიდეთ. ღრმად ისუნთქეთ. ინდოელი იოგები მართალს ამბობდნენ: რიტმული სუნთქვა ნერვების დასაწყნარებელი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

ვ. იფიქრეთ თქვენს სახეზე გაჩენილ ნაოჭებზე და გაასწორეთ ისინი. გაშალეთ შუბლი, გაისწორეთ ტუჩის კუთხეებთან გაჩენილი ნაოჭები. ეს დღეში ორჯერ გააკეთეთ და შესაძლოა, სილამაზის სალონში სტუმრობა აღარც დაგჭირდეთ. გვერწმუნეთ, სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესება გარეგნობასაც გაგიუმჯობესებთ.

გაგრძელება იქნება



მარტოობაში განცდა, სხვებისაგან უსიამოვნების დამალვის მცდელობა უზარმაზარ ნერვულ დაძაბულობას იწვევს. ყველას გვჭირდება საკუთარი საწუხარის ვინმესთვის გაზიარება. ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ, რომ სამყაროში არსებობს ვიღაც. ვინც მზადაა, მოგვისმინოს და გაგვიგოს!

კვირგვინოსნები

გურამ შეროზია
ინფლუენსერი

თუ საჭიროა, ყველა შეყვარებულზე დავქორწინდები. კაცები ბორდელიდან ბორდელში დადიოდნენ და ქალს ლობიოში ჰქონდეს თავი ჩაყოფილი, ბოდიში, მაგრამ აღარ არის ეგ დრო. „თბილისელები"

ანი ბაბია
მომღერალი, ილო ბეროშვილის მეუღლე

ილო ჩვეულებრივი დედაა, ერთადერთი ძუძუს ვერ აჭმევს ბავშვს. ბავშვი გიჟდება ილოზე. მე კი ვეჭვიანობ, რომ მამა უფრო უყვარს. „თბილისელები"

ია შუღლიაშვილი
მსახიობი

გვარიდან გამომდინარე ინსტიტუტში „შუღლიონაკს" მეძახდნენ და დღემდე იაჩოთი მომმართავენ ხოლმე. „თბილისელები"

რუსკა მაყაშვილი
მსახიობი

მომავალ მეუღლეს სამი წელი ვხვდებოდი და ძალიან კარგად ვიცნობდი მის მშობლებს. როდესაც სანდრომ მითხრა, ცალკე გადავიდეთო, ვუთხარი, რომ არსად გადავიდოდით და გადასარევად ვიცხოვრებდით ერთად. „თბილისელები"

ანრი ბიბილეიშვილი-ჯაყელი
მსახიობი

მამამ ბევრი წელი ქუჩაში იცხოვრა, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ თაია თავის საკუთარ სახლშია. მიზანი მქონდა, ჩემს შვილებს საკუთარ სახლში ეცხოვრათ და არა ჩემსავით და ეს გამომივიდა. „თბილისელები"

ეკა ჩხეიძე
მსახიობი

არავისთან ერთად არ მინდა ცხოვრება.

„თბილისელები"

„სუსტალაქსი"

— სახსრების და ხერხემლის აღდგენის თანამედროვე მეთოდი

ბატონი მიხაელ კოგნერი

ჩვენს ქვეყანაში მოხუცების ბედი მეტწილად ტრაგიკულია – მუდმივი ტკივილი და ტანჯვა საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების გამო, გადაადგილებასთან დაკავშირებული სირთულეები და ბოლოს ინვალიდის ეტლი. ამასობაში, არის ქვეყნები, სადაც პენსიონერები აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობენ, ბევრს მოგზაურობენ, სპორტს მისდევენ. ასეთი უღრუბლო სიბერის მაგალითია გერმანია.

საშუალება მოგვეცა ინტერვიუ გერმანელ ექიმ-ტრავმატოლოგთან, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორთან, ბატონ მიხაელ კოგნერთან ჩაგვეწერა. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ მკურნალობენ სახსრების და ხერხემლის დაავადებებს გერმანიაში.

- ბატონო მიხაელ, გერმანული მედიცინა – ძვირი სიამოვნებაა. ამასთანავე, იშვიათად თუ შეგხვდება ქუჩაში მოხრილი გერმანელი მოხუცი ჯოხით, რომელიც ძლივს გადაადგილდება. რა საიდუმლო გაქვთ გერმანელებს?

- არანაირი საიდუმლო არ არსებობს. უბრალოდ, გერმანიაში საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მკურნალობისას მოწინავე თანამედროვე მეთოდები გამოიყენება. ჩვენ არ ვუნიშნავთ პაციენტებს მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებლებს სიმპტომების სამკურნალოდ, ჩვენ ვებრძვით დაავადების მიზეზებს.

- და საქართველოში პაციენტებს აქტიურად რატომ უნიშნავენ ქონდროპროტექტორებს?..

- გლუკოზამინი და ქონდროიტინი სახსრებისთვის უდავოდ აუცილებელია. ისინი ხელს უწყობენ სახსროვანი სითხის გამომუშავებას, რომელიც იცავს ჩვენს სახსრებს ცვეთისგან, აღადგენენ ხრტილის სტრუქტურას და ანელებენ მის განადგურების პროცესს, აყუჩებენ ტკივილს და აქრობენ ანთებას. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი – ქონდროპროტექტორები მონოპრეპარატების სახით უმოქმედოა, აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი შერწყმა მცენარეულ პრეპარატებთან, რომლებიც მიიყვანენ მათ დანიშნულების ადგილას და აიძულებენ "მუშაობას". წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის ფულის და დროის ტყუილი ხარჯვა და მეტი არაფერი.

- რას გვირჩევდით საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის აღსადგენად?

- ჩემი რჩევაა - მრავალკომპონენტიანი პრეპარატების გამოყენება, რომლებიც შეიცავს როგორც კარგი თვისებების მქონე ანთების საწინააღმდეგო მცენარეებს, ისე ქსოვილების წარმომქმნელ ნივთიერებებს – ჰიალურონის მჟავას და მეთილსულფონილმეთანს. ასაკის მატებასთან ერთად ორგანიზმში იკლებს ჰიალურონის მჟავას გამომუშავება, რომელიც მონაწილეობს ხრტილის მეტაბოლიზმში და უზრუნველყოფს სინოვიალური სითხის აუცილებელ სისქეს. ჰიალურონის მჟავას შემცველი პრეპარატები იზიდავენ სითხეს, ატენიანებენ სახსროვან ხრტილს და მატებენ მას ელასტიურობას, რაც, თავის მხრივ, აფერხებს ცვეთას, ხსნის შეშუპებებს დაზიანებულ ზონებში. ეს პრეპარატები იცავენ ტკივილის რეცეპტორებს, შესაბამისად, აყუჩებენ ტკივილს, აუმჯობესებენ სახსრების მოქნილობას ელასტიურობის და ამორტიზაციის მომატების ხარჯზე, აფერხებენ ანთებას და აჩქარებენ განკურნების პროცესს. მეთილსულფონილმეთანი მონაწილეობს ხრტილოვანი და შემაერთებელი ქსოვილების ფორმირებაში, ასევე, ეხმარება სახსრების და ლიგატების მოძრაობის და მოქნილობის ასაკობრივი შენელების შემცირებაში, ახანგრძლივებს მათ ახალგაზრდობას. გარდა ამისა, მეთილსულფონილმეთანი მონაწილეობს საკუთარი გლუკოზამინის და ქონდროიტინის წარმოქმნაში.

- არის საქართველოში პრეპარატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ თქვენს მიერ გაჟღერებულ კრიტერიუმებს?

- დიახ, არსებობს შესანიშნავი კომპლექსი – "სუსტალაქსის" მალამო და კაფსულები. ორივე პროდუქტი წარმოებულია უკრაინაში, მაგრამ მათ შემუშავებაში მონაწილეობდნენ ჩემი გერმანელი კოლეგებიც, ტრავმატოლოგები და ორთოპედები. კომპლექსის შემადგენლობაში გამოყენებულია ინგლისის და აშშ-ის ნედლეული. თამამად შემიძლია ვურჩიო ეს პრეპარატი იმ ადამიანებს, რომლებსაც აწუხებთ ართრიტი, ართროზი, ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი, რადიკულიტი, ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, პოდაგრა, რევმატიზმი, ბურსიტი და საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის სხვა დაავადებები.

- რატომ არის საჭირო უშუალოდ კომპლექსის გამოყენება?

- "სუსტალაქსის" კაფსულები შეიცავენ გლუკოზამინს, ქონდროიტინს, მეთილსულფონილმეთანს, ჰიალურონის მჟავას, C ვიტამინს, თეთრი ტირიფის ქერქის და კურკუმას ფესვის ექსტრაქტებს და ებრძვიან დაავადებას უშუალოდ ორგანიზმის შიგნიდან, აღადგენენ ხრტილოვან და შემაერთებელ ქსოვილებს, აღმოფხვრიან სახსრის სითხის დეფიციტს და გაფრთხილებენ სახსრების დეფორმაციაზე. ამდენად, კაფსულები ამარცხებენ დაავადების გამომწვევ მიზეზს. სახსრების სრული აღდგენისთვის საჭიროა ცოტა მეტი დრო, ტკივილი კი რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიცილოთ. სწორედ ამისთვისაა "სუსტალაქსის" მალამო. იგი შეიცავს მენთოლს, სკიპიდარს, ქაფურს, წყლის მარწყვა-ბალახის (საბელნიკი), ჯავზის (მუსკატის კაკალი) ექსტრაქტებს და ფუტკრის ცვილს, რომლებსაც გააჩნია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების და შეშუპების საწინააღმდეგო მოქმედება. ამიტომ, თუ გსურთ დაიბრუნოთ მოძრაობა, დაივიწყოთ ტკივილი და არ დახარჯოთ ფული ძვირადღირებულ წამლებსა და ოპერაციებში, დაეხმარეთ თქვენს სახსრებსა და ხერხემალს "სუსტალაქსის" ბუნებრივი კომპლექსით!

სიბერე სასიხარულო არ არის. გიჭირს კიბეზე და აღმართზე ასვლა, ჯოხითაც კი. დამიდგინეს **ოსტეოქონდროზი, ხერხემლის მალთაშორისი დისკების პროტრუზია, მარჯვენა მუხლის ოსტეოართროზი.** ბევრს ვმკურნალობდი, სახსარში ნემსებსაც ვიკეთებდი. მაგრამ ტკივილგამაყუჩებლები აღარ მშველიდა, დავდიოდი და ტკივილისგან ტუჩებს ვიკბენდი. ერთხელაც წავიქეცი, მაჯა და ტერფი მოვიტეხე. ექიმმა მითხრა, რომ ეს **ოსტეოპოროზის** გამო მოხდა. ჩემი ქალიშვილი სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა ჩემს მოსავლელად. იგი ძალიან ზრუნავდა ჩემზე და „სუსტალაქსის" კომპლექსიც მომიტანა. კაფსულების დალევა მაშინვე დავიწყე და მალამოს ჯერ ჩემი გოგო მისვამდა და ორი კვირის შემდეგ, როცა გამწვავებამ ჩაიარა, მე თვითონ ვახერხებდი. ქალიშვილი თავის ოჯახში დავაბრუნე. უკვე ოთხი თვეა, რაც „სუსტალაქსმა" ფეხზე დამაყენა. ჯოხის გარეშე დავდივარ, ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვა შემიძლია. დამავიწყდა ის ჯოჯოხეთური ტკივილები, რომლებსაც მანამდე ვიტანდი.

ნინო ალიევა, ქ.თბილისი, საქართველო

65 წლის შემდეგ მუხლებმა უფრო და უფრო შემაწუხეს, მერე მენჯ-ბარძაყის სახსარი ამტკივდა. აგარაკის გაყიდვა მომიწია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარდა ჩემი გაშენებული ბაღი. მაინც კერძო სახლში ვცხოვრობ. ყოველთვის ბევრი სამუშაოა და მეზობლებისგან ვითხოვ დახმარებას. ყავარჯნებით დავდიოდი და ექიმთან მისასვლელად სულ ტაქსს ვიძახებდი. საავადმყოფოში მითხრეს, რომ **ართროზი** ძალიან გამირთულდა და საჭირო იყო სახსრების შეცვლა. ამისათვის არც ფული მქონდა და არც ჯანმრთელობა. ვიფიქრე, ხომ არ მეცადა „სუსტალაქსის" კაფსულები და მალამო-მეთქი? თავდაპირველად პრეპარატს ტელეფონით ვუკვეთავდი, შემდეგ კი ჩემი ფეხით მივედი გამოფენა-გაყიდვაზე. თქვენი კომპლექსი ძალიან დამეხმარა. მის გარდა არაფერს ვსვამდი. მალამომ თითქმის მაშინვე მომიხსნა შეშუპება და ტკივილი. ერთ თვეში უკვე ყავარჯნების გარეშე დავდიოდი. მესამე კურსის შემდეგ საერთოდ აღარ ვკოჭლობ, თავისუფლად ვდგები და ვჯდები, შემიძლია სხვენზე ასვლა ან მარანში ჩასვლა. 3 წლის განმავლობაში პირველად ჩემი ბაღი არის მოვლილი და კარგი მოსავალიც მექნება.

დავით მახარაძე, ქ.მცხეთა, საქართველო



პოდაგრა ოთხი წლის განმავლობაში მტანჯავდა. სახსრები ისე საშინლად მტკიოდა, თითქოს, მორიელები მკბენდნენ. გამწვავების დროს დასიებული სახსრების გამო ვერანაირ ფეხსაცმელს ვერ ვიცვამდი. გამწვავება კი ხშირად მემართებოდა, სამსახურში კოლეგების უკვე მრცხვენოდა. ბევრ ქიმიურ წამალს ვყლაპავდი, მაგრამ ამაოდ. როცა ამას მივხვდი, მეუღლეს „სუსტალაქსის" კაფსულები და მალამო გამოვართვი. მას **რევმატოიდული ართრიტი** აქვს და ეს კომპლექსი ერთადერთი საშუალებაა, რომლის მიღების შემდეგ ტკივილის გარეშე მოძრაობს და დილაობით არ არის გაქვავებული. ადრე პარალიზებულივით იყო, ახლა კი პეპელასავით დაფრინავს. "სუსტალაქსის" სამი კურსის შემდეგ პოდაგრა მომირჩა. თავიდან შიშით ველოდი იმ კოშმარის განმეორებას - ტკივილს, შეშუპებას, უძილო ღამეებს, მაგრამ უკვე ერთი წელი გავიდა და არაფერი მჭირს. შარდმჟავას ანალიზი შესანიშნავია! მადლობა, თქვენ დამიბრუნეთ ჯანმრთელობა და მუშაობის შესაძლებლობა.

აივარს პეტუში, ქ.რიგა, ლატვია



ერთ დროს ბელარუსის ცურვის ეროვნულ ნაკრებში ვიყავი. 40 წლის განმავლობაში რაიონის თერაპევტად ვმუშაობდი, სამი უბნის პაციენტებთან სახლში დავდიოდი, ლიფტი ყოველთვის არ მუშაობდა. დიდმა დატვირთვამ გამოიწვია მტევნის, მუხლის და მხრის სახსრების **დეფორმაციული ართროზი.** მენოპაუზის დადგომისთანავე მდგომარეობა გამიუარესდა. მწვავე ტკივილები მქონდა, ხრაშუნი მესმოდა, მობილობა შემეზღუდა. კიბეებზე ასვლისგან თავს ვიკავებდი, ვეძებდი სწორ ბილიკებს. ვცდილობდი თავის გაკონტროლებას: დავდიოდი სანატორიუმებში, ვღებულობდი ძვირადღირებულ წამლებს, რომლებიც ჩემთვის გერმანიიდან ჩამოჰქონდათ. საფეთიაქო პრეპარატებს მაშინ დავემშვიდობე, როცა „სუსტალაქსის" კომპლექსი გამოჩნდა. როგორც ექიმმა, მცენარეული პრეპარატები ვარჩიე. სამი სრული კურსი საკმარისი აღმოჩნდა ტკივილის მოსაშორებლად და მოძრაობის აღსადგენად. წელიწადზე მეტია არ მაქვს სეზონური გამწვავება, სახსრების ფუნქცია არ არის დარღვეული. ყოველდღე 8 კმ დავდივარ, რეგულარულად ვცურავ. სრულიად ჯანმრთელ ადამიანად ვგრძნობ თავს.

ჟანა ივანოვსკაია, ქ.მინსკი, ბელარუსი

საოფისე სავარძელში ჯდომის შედეგად **ოსტეოქონდროზი** დამემართა. ისე მტკიოდა, თითქოს, ზურგში სარი ჩამასეს. ამის გამო ნორმალურად ვერც კი ვიძინებდი. მეგონა, პენსიაზე გავიდოდი, ბოსტანში ვიშრომებდი და ყველაფერი გამივლიდა. მაგრამ ვცდებოდი. ზურგის ტკივილი და ტკივილი წელის არეში ზოგჯერ ისე ძლიერდებოდა, რომ წელში ვერ ვიმართებოდი. ქალიშვილი მივლიდა, რადგან ვერც გაზქურასთან ვერ ვდგებოდი და მითუმეტეს, ვერც მაღაზიიდან მომქონდა მძიმე ჩანთები. ექიმებმა დამისვეს **ხერხემლის მალთაშუა დისკების პროტრუზიის, თიაქრის და ოსტეოპოროზის** დიაგნოზი და დამინიშნეს ტკივილგამაყუჩებელი მალამოები და ნემსები. სულ ცოტა ხნით მშველოდა, თან, ღვიძლი და კუჭი ლამის გამინადგურდა. გადავწყვიტე მცენარეული "სუსტალაქსის" კაფსულების და მალამოს მოსინჯვა. საუკეთესო საშუალებები აღმოჩნდა. მალამომ ზურგის ტკივილი მაშინვე გამიყუჩა. გამიადვილდა სიარული, წელი აღარ მიკავდება. ქიმიურ წამლებზე მთლიანად უარი ვთქვი. „ზდრავიას" ზეთით გავიწმინდე ღვიძლი და კუჭი - ახალივითაა. ახლა ყველაფრის გაკეთება შემიძლია - ბოსტანსაც ვუვლი, მაღაზიაშიც დავდივარ და სახლის საქმეებს დაუღალავად ვაკეთებ.

სოფია თამუკაშვილი, ქ.თბილისი, საქართველო

წლების განმავლობაში **მუხლების ართროზი** მაწუხებდა. გავივლიდი 40 მეტრს და საშინელი ტკივილი მეწყებოდა. სამსახურში ტაქსით დავდიოდი, რადგან ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლასაც ვერ ვახერხებდი. ერთ ღამეს ფეხი გამიკავდა. საავადმყოფოში დამაწვინეს, **რადიკულიტი** აღმოჩნდა, ნერვი მიიჭყლიტა. გამიკეთეს ბლოკადა, შემდეგ ჩავიტარე ოზონოთერაპია და ჰირუდოთერაპია - წურბელები დავისვი. ბევრი ფული დავხარჯე, მაგრამ ტკივილმა არ გამიარა. კრუნჩხვებისგან ფეხები მეწასკვებოდა, შუაღამისას წამოვხტებოდი ხოლმე ლოგინიდან და ვყვიროდი. ყველაფრის მიზეზი **ათეროსკლეროზი** იყო. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი პრობლემების მოსაგვარებლად თქვენთან მოვედი. „სუსტალაქსის" კაფსულებისა და მალამოს გამოყენების შემდეგ ტკივილი მთლიანად გამიქრა! სამსახურამდე შორ მანძილს ფეხით გავდივარ. მუხლები ამიმოძრავდა, ხრაშუნიც კი აღარ ისმის. რადიკულიტის შეტევები აღარ მაქვს, გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნერვი აღარ არის მიჭყლეტილი. და ეს ყველაფერი "სუსტალაქსის" დამსახურებით. "ზდრავიას" ზეთიც დავლიე და დავივიწყე ბოლოს კრუნჩხვა როდის დამემართა.

ინგა აპალა, ლატვია

დედას დიდი ხანი **კოქსართროზი** და **ოსტეოპოროზი** ჰქონდა - უჩიოდა ძვლების სისუსტეს და სახსრების ტკივილს, კოჭლობდა, მაგრამ ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი ემოძრავა. წელიწადნახევრის წინ კი უბედურება მოხდა: შემთხვევით დაეცა და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობა მიიღო. 4 თვე ვერ დადიოდა. 92 წლისაა და ძალიან მეშინოდა, რომ ვეღარასოდეს გაივლიდა. ექიმები ვერაფრით მაიმედებდნენ. „სუსტალაქსის" იმედად დავრჩით. დედა კაფსულებს სვამდა, მე კი მას მალამოს ვუსვამდი. ასე ორი თვის განმავლობაში ვიბრძოდით. წამოდგომა უფრო ადრეც დაიწყო. ახლა კი სრულად გამოჯანმრთელდა - ძვლები გაუმაგრდა, ფეხებში ძალა გაუჩნდა, ტკივილი საერთოდ აღარ აქვს. ექიმებმა აღნიშნეს ძვლის მასის სიმკვრივის დიდი პროგრესი. დედა ბედნიერია, რომ დადის. და მეც ძალიან მიხარია, რომ ამ ასაკში სიარულს ახერხებს.

ზურაბ ალავიძე, ქ.თელავი, საქართველო

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ. **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ. **„სუსტალაქსი"** (კრემი) 31.7 ლ. **„სუსტალაქსი"** (კაფს.) 31.7 ლ. **„ზდრავია"** 31.7, **„პრომიოდ ფორტე"** 31.7, **„არტეარილი"** 31.7, **„ფრიდიალი"** (კაფ.) 31.7 **„ლი პეპტინი"** 31.7, **„იმოქსინი"** 31.7, **„პროსტერექტი 60"** 51.5, **„პროსტერექტი 120"** 91.5, **„ადენომი 60"** 51.5, **„ადენომი 120"** 91.5

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 მაისი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

15 მაისი

თელავი 26 მაისის №5, ჭავჭავაძის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

16 მაისი

რუსთავი ლუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სს

17 მაისი

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

18 მაისი

ბათუმი ყაზბეგის №15. სასტ. „ყაზბეგი". - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აჭატი" - 16.00-17.00 სს.

19 მაისი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჭურტავა" 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას №45 -------- 12.00-13.00 სს.
სასტ. „ტირიფი ჰოლიდეი"
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა ,აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

20 მაისი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია
FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005
და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სს

ადამიანი უხსოვარი დროიდან ესწრაფვის სიცოცხლის ხანგრძლივობის საიდუმლოს ამოხსნას. ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი _აცხადებს, რომ დღეგრძელობას გენეტიკურ და კვებით ფაქტორებთან ერთად დიდად განაპირობებს განწყობა და სიკვდილის შიშის დაძლევა:_

კახა საბახტარიშვილი: ამ წესით სიცოცხლეს გავიხანგრძლივებთ!

— დიდი ხნის განმავლობაში მიაჩნდათ, რომ ადამიანის დღეგრძელობას დიდწილად მისი გენეტიკა განსაზღვრავდა, მაგრამ უკანასკნელი კვლევებით ეს ფაქტორი მეორე პლანზე გადავიდა. სხვათაშორის, დედამიწაზე არის რამდენიმე განსაკუთრებული ადგილი, სადაც ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 86-90 წელია. ამ მხრივ გამორჩეულია იაპონიის კუნძული ოკინავა და იტალიის კუნძული სარდინია.

— მაინც რაში მდგომარეობს ოკინაველებისა და სარდინიელების დღეგრძელობის საიდუმლო?

— როგორც ერთი, ისე მეორე კუნძულის მცხოვრებთა კვების რაციონში 60 პროცენტზე მეტი წილი უჭირავს ბოსტნეულს, 33 პროცენტი — სოიას, ხოლო 3-7 პროცენტი ხორცსა და ხორცპროდუქტებს. გარდა ამისა, ოკინავას მცხოვრებლები ყოველდღიურად მიირთმევენ დაახლოებით 200 გრამ ბრინჯს. საერთოდ მიჩნეულია, რომ ქალებში სიბერე დგება კლიმაქტერიული პერიოდის შემდეგ. ამ დროს მათი სასქესო ჰორმონების, ანუ ესტროგენების რაოდენობა მკვეთრად ეცემა, ხოლო სოია შეიცავს ფიტოესტროგენებს, ანუ მცენარეულ ესტროგენებს, რაც სიბერის პროცესს ბლოკავს. **ყოველდღიურად 50 გრამი ბრიუსელის კომბოსტო სიცოცხლის ნამდვილი ელექსირია, რადგან სისხლძარღვებს წმენდს და ელასტიკურობას ანიჭებს.** ბრიუსელის კომბოსტო შეიცავს დიდი ოდენობით C ვიტამინსა და ნივთიერება **სულფორაფანს,** რომელიც კიბოს საწინააღმდეგოა. ადამიანის დღეგრძელობაზე უარყოფითად მოქმედებს ტკბილეული, რადგან მისი სისტემატური მიღება განაპირობებს სისხლძარღვების გაუხეშებასა და მათი ელასტიკურობის დაკარგვას. პაკისტანსა და ინდოეთს შორის მივარდნილ და მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრობს კავკასიური რასის ხალხი — ხუნძები, რომლებსაც მეცნიერები ალექსანდრე მაკედონელის მოლაშქრეთა შთამომავლებად მიიჩნევენ. მათი საშუალო ასაკი 120 წელია, რაც განპირობებულია იმით, რომ ძირითადად გარგარით იკვებებიან.

— ცნობილია, რომ სამკურნალო მცენარეები დადებითად მოქმედებს ადამიანის დღეგრძელობაზე. მაინც რომელ ადგილებს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა იმ მცენარეთა შესაგროვებლად, რომლებიც სიცოცხლეს ახანგრძლივებს?

— სამკურნალო მცენარეები, რომლებიც ყინულოვანი ტბების, ოკეანეებისა და მდინარეების ნაპირას იზრდებიან, ბევრად უფრო ეფექტური და სასარგებლოა, ვიდრე სხვა ადგილას შეგროვებული იგივე მცენარეები. სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ კავკასიის მთებსა და იაკუტიაში მცხოვრებნი განსაკუთრებით დიდხანს ცოცხლობენ.

სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე განსაკუთრებით დადებითად მოქმედებს წყალი, რომელსაც ყინულის ბუნებრივად დნობის შედეგად ღებულობენ.

— რა მეცნიერული ახსნა აქვს ამ ეფექტს?

— ადამიანის ორგანიზმის 70 პროცენტი წყალია. ადამიანი მაშინ იქნება ჯანმრთელი და დღეგრძელი, თუ დალევს ისეთ წყალს, რომელიც თავისი ქიმიური შემადგენლობით მიახლოებული იქნება იმ წყალთან, რომლისგანაც მისი ორგანიზმი შედგება. წყალი, რომელსაც ვსვამთ, ორგანიზმმა ისეთ წყლად უნდა გარდაქმნას, რომელიც თავისი ქიმიური ფორმულით ძალიან ახლოს დგას ყინულის ნადნობთან, რისთვისაც ორგანიზმმა გარკვეული ენერგია უნდა დახარჯოს. ასე რომ, როცა ყინულიდან მიღებულ წყალს ვსვამთ, ორგანიზმი მის გარდასაქმნელად ენერგიას აღარ ხარჯავს და პირდაპირ ითვისებს. **არსებობს ყინულიანი წყლის მიღების უმარტივესი მეთოდი — საღამოს ონკანიდან მომდინარე წყალი მინის ან ემალის ჭურჭელში ჩავასხათ და დილამდე თავლია დავტოვოთ, რათა მავნე ნივთიერებები აორთქლდეს. დილით ასეთი წყალი გავყინოთ, ხოლო შემდეგ ბუნებრივად გავადნოთ და დავლიოთ!**

— ადამიანის სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად მხოლოდ კვების რეჟიმის დაცვაა საჭირო?

— კვებასთან ერთად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება **განწყობას.** დიმიტრი უზნაძის „განწყობის თეორიის“ თანახმად, ყველა საქმის წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვეწყობით მის მიმართ. თუ ადამიანი არ ფიქრობს სიკვდილსა და სიბერეზე, არის პოზიტიური, მაშინ მისი სიცოცხლის ხარისხი და ხანგრძლივობა ძალიან მაღალია! მაგალითად, ცნობილი მილიარდერი და უდიდესი ფინანსური იმპერიის შემქმნელი **დევიდ როკფელერი** სულ გაიძახოდა, რომ მას 100 წელი უნდა ეცოცხლა. მიუხედავად იმისა, რომ მას გენეტიკა არ უწყობდა ხელს და გული შვიდჯერ გადაინერგა, თვითშთაგონებით 101 წელს მიაღწია და სიკვდილის შიში დასძლია.

ძველ საბერძნეთში ჭამის შემდეგ წესად ჰქონდათ მარილის წუწნა, რასაც თავისი ახსნა აქვს. ადამიანის ორგანიზმში არსებობს მკვდარი, ბებერი, ნახევრად ახალგაზრდა და ახალგაზრდა უჯრედები. ასაკის მატებასთან ერთად ამ უჯრედების თანაფარდობა იცვლება. ძველი და მკვდარი უჯრედები სიმსივნისა და ალერგიების წყაროა. თუ ძველი უჯრედები ორგანიზმში დარჩა, ისინი ერთმანეთს ეწებებიან და იწვევენ სისხლძარღვებისა და უამრავი სხვა ორგანოს დაზიანებას. აქედან გამომდინარე, ადამიანის ორგანიზმში უნდა არსებობდეს რაღაც სისტემა, რომელიც ამ ძველ და მკვდარ უჯრედებს დაშლის, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადამიანი დაიღუპება. **მკვდარ და ძველ უჯრედებს ანგრევს და შლის კუჭის წვენი, ანუ იგივე მარილმჟავა, რომელიც დღე-ღამის განმავლობაში 4-6 ლიტრის ოდენობით გამოიყოფა.** საჭმლის მონელებასა და გადამუშავებას, როგორც წესი, 200-300 გრამი კუჭის წვენი სჭირდება და მაშ, რა საჭიროა 4-6 ლიტრი კუჭის წვენი? ეს „ზედმეტი“ კუჭის წვენი შეიწოვება კუჭის მიერ, გადადის სისხლში, მოივლის მთელ ორგანიზმს და შლის ძველ და მკვდარ უჯრედებს. ადამიანს, რაც უფრო ემატება ასაკი, კუჭის წვენის გამოყოფა, ანუ სეკრეცია მცირდება. **ჩემი რჩევაა — ჭამიდან 30 წუთის შემდეგ ენაზე დავიყაროთ დაახლოებით ერთი გრამი მარილი და რამდენიმე წუთის შემდეგ გადმოვაფურთხოთ...** ეს პროცედურა დღეში შვიდ-რვაჯერ ჩავიტაროთ!

— რატომ?

— მიზეზი მარტივია — როგორც კი მარილი ენის წვერზე მოხვდება, მაშინვე გამოიყოფა მარილმჟავა, რომელიც სისხლს შეერევა და თუ სადმე კიბოს ან სხვა საშიში დაავადების გამომწვევი ძველი და მკვდარი უჯრედებია, ყველას დაშლის! ამ წესით ჩვენ სიცოცხლეს გავიხანგრძლივებთ!

— მარილის ასე ხშირი გამოყენება ორგანიზმისთვის სახიფათო არ არის?

— ერთი გრამი მარილის ენაზე დაყრა, რომელიც რამდენიმე წუთის შემდეგ უნდა გადმოვაფურთხოთ, არავითარი ხიფათის შემცველი არ არის! აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ადამიანის დღეგრძელობაზე დიდად სასარგებლო გავლენას ახდენს იმ ძველი ფოტოსურათების ხშირი თვალიერება, რომლებიც სასიამოვნო მოგონებებს უკავშირდება. სწორედ გამარჯვების შეგრძნება და მოლოდინი ახანგრძლივებს სიცოცხლეს. **დიდი სამამულო ომის ვეტერანები შესაშური სიცოცხლისუნარიანობით გამოირჩევიან, რადგან მათ გაიმარჯვეს.** გამარჯვების შეგრძნება კი დღეგრძელობის არნახული ელექსირია. მეცნიერულად ისიც დამტკიცებულია, რომ გამარჯვებულ ჯარისკაცებს ჭრილობები ბევრად უფრო ადრე და სწრაფად უხორცდებათ, ვიდრე დამარცხებულებს. ასე რომ, იცხოვრეთ გამარჯვების მუდმივი იმედითა და განწყობილებით, ამის შემდეგ კი სიბერე ვეღარ მოგერევათ!

„დიდი სამამულო ომის ვეტერანები შესაშური სიცოცხლისუნარიანობით გამოირჩევიან, რადგან მათ გაიმარჯვეს!“

„ცნობილი მილიარდერი და უდიდესი ფინანსური იმპერიის შემქმნელი დევიდ როკფელერი სულ გაიძახოდა, რომ მას 100 წელი უნდა ეცოცხლა. მიუხედავად იმისა, რომ მას გენეტიკა არ უწყობდა ხელს და გული შვიდჯერ გადაინერგა, თვითშთაგონებით 101 წელს მიაღწია და სიკვდილის შიში დასძლია!“

„თუ ადამიანი არ ფიქრობს სიკვდილსა და სიბერზე, მისი სიცოცხლის ხარისხი და ხანგრძლივობა ძალიან მაღალია!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

საეკლესიო კალენდარი

✝ **10 მაისი. ორშაბათი.** მოციქულისა და მღვდელმოწამისა სვიმეონისა, იერუსალიმელი ეპისკოპოსისა, ნათესავისა უფლისა; მართლისა ევლოგი უცხოთშემწყნარებელისა; წმიდისა სვიმონ ნიგერისა.

✝ **11 მაისი. სამშაბათი. მიცვალებულთა ხსენება;** მოციქულთა 70-თაგანთა: იასონისა და სოსიპატრესი, კერკირა ქალწულისა და სხვათა, მათთანა ვნებულთა; მოწამეთა: დადასი, მაქსიმესი და კვინტილიანესი; მოწამეთა: სატორნინისა, იაკისქოლისა, ფავსტიანესი, იანვარისა, მარსალისა, ევფრასისა, მამიასა, მურინესი, ზენონისა, ევსევისა, ნეონისა და ვიტალისა.

✝ **12 მაისი. ოთხშაბათი. წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულისა, საქართველოში ქრისტეს პირველქადაგებელისა.** 300-თა მხედართა, მღვდელთა და ყოველთა მართლმადიდებელთა ლაზთა მოწამეთა, ქრისტეს სარწმუნოებისა და საქართველოსთვის დუდიკვათსა და პაპათში მუსლიმთაგან მოწყვეტილთა; ცხრათა კვიზიკელთა მოწამეთა: თეოგნიდესი, რუფესი, ანტიპატრესი, თეოსტიქესი, არტემასი, მაგნესი, თეოდოტესი, თავმასისა და ფილიმონისა; ღირსისა მემნონ საკვირველმოქმედისა; მოწამეთა: დიოდორესი და როდოპიანე დიაკონისა; ვასილისა, ზახოლმსკელი ეპისკოპოსისა; მოწამისა იოანე ვალაქიელისა.

✝ **13 მაისი. ხუთშაბათი. წმიდისა და ყოვლადქებულისა იაკობ მოციქულისა, ძისა ზებედესი და ძმისა წმიდისა იოანე მახარებელისა და ღმრთისმეტყველისა;** დონატესი, ევრიელი ეპისკოპოსისა; პოვნა წმიდათა ნაწილთა მღვდელმოწამისა ბასილისა, ამასიელი ეპისკოპოსისა; მოწამისა მაქსიმესი; ეგნატესი.

✝ **14 მაისი. პარასკევი. წინასწარმეტყველისა იერემიასი; კეთილმსახურისა თამარისა, დიდისა მეფის ყოვლისა საქართველოისა;** ზოსიმე II-ისა, კუმურდოელი ეპისკოპოსისა და ჰიმნოგრაფისა; ღირსმოწამისა ვატა სპარსელისა. ღირსმოწამეთა ათონელთა: ექვთიმესი, ეგნატესი და აკაკისა; მოწამისა რომანოზ ახლისა.



12 მაისი –
ხსენება წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულისა, საქართველოში ქრისტეს პირველქადაგებელისა

✝ **15 მაისი. შაბათი.** ათანასე დიდისა, ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსისა; მოწამეთა: ესპერისა და ზოიასი და ძეთა მათთა კვირიაკესი და თეოდულესი; კეთილმსახურისა და მოციქულთა სწორისა ბორისისა, წმიდა ნათლისღებით მიხეილისა, ბულგარელთა მეფისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა კეთილმორწმუნეთა რუსეთის მთავართა ბორისისა და გლებისა, წმიდა ნათლისღებით რომანოზისა და დავითისა; ათანასისი, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა, სასწაულმოქმედისა.

✝ **16 მაისი. კვირა. აღდგომიდან მე-3, მენელსაცხებლეთა დედათა კვირიაკე.** წმიდათა მენელსაცხებლეთა დედათა: მარიამ მაგდალინელისა, მარიამ კლეოპასი, სალომესი, იოანასი, მართასი და მარიამისა, სუსანასი და სხვათა; მართალთა იოსებ არიმათიელისა და ნიკოდიმოსისა; კეთილმსახურისა თამარისა, მეფისა ყოვლისა საქართველოისა, მცხეთის პატიოსანი ჯვრის აღმართება; მამაი კათალიკოსისა; ღირსთა: მიქაელ და არსენ ქართველთა, ულუმბოელთა; მოწამეთა: ტიმოთის და მავრასი; ღირსისა პეტრე სასწაულთმოქმედისა, არგოსელი ეპისკოპოსისა; ღირსისა თეოდოსისა, კიევპეჩერელი იღუმენისა.

მიხეილ ცაგარელი: თეთრი მთვარე - მფარველი ანგელოზი

— რომელ წლებში დაბადებულთა მისიაა, იყოს ჭეშმარიტი შემოქმედი და მომავალი თაობის აღმზრდელი, სამყარო სიყვარულით აღავსოს და ამით გაიძლიეროს კავშირი მფარველ ანგელოზთან? ვისგან ითხოვს განგება სისუფთავის, წესრიგის, სტაბილურობის, ეკოლოგიის დაცვას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სხვათა შეცდომების გამოსწორებას? ვის ევალება, იყოს სამართლიანობის დამცველი, სამშვიდობო მისიის შემსრულებელი, ანდა ვის ძალუძს სხვათა სულში ღრმად ჩაიხედოს და პრობლემები გადაუწყვიტოს? ნუმეროლოგიის ერთ-ერთი მეთოდის თანახმად, ნებისმიერი თვის რომელ რიცხვებში დაბადებულ ადამიანთა პირადი ციფრი, რომელიც, თავის მხრივ, სიმბოლურად, გარკვეულ ციურ სხეულებს უკავშირდება, მიუთითებს ლიდერობაზე, შემოქმედებით ნიჭზე, ძლიერ ინტუიციაზე და მგრძნობელობაზე, მხიარულ ხასიათსა და იღბლიანობაზე; ფხიზელ გონებასა და წინდახედულობაზე ანდა მშფოთვარე ხასიათსა და ქარიზმატულობაზე? რომელი პირადი ციფრი განაპირობებს მატერიალური უზრუნველყოფით და ცხოვრებისეული სტაბილურობით დაინტერესებას ან სიფრთხილესა და ფარული ცხოვრებისკენ მიდრეკილებას? რომელია მიზანმიმართულის ანდა არაჩვეულებრივი ნიჭითა და უნარით დაჯილდოებულის, თუმცა, ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებების მქონე ადამიანთა ციფრი? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— როგორც აღნიშნეთ, თეთრი მთვარე (სელენა), რომელიც ასტროლოგიურად მფარველ ანგელოზს განასახიერებს, წარმოადგენს თითოეული ჩვენგანის დადებითი (ნათელი) აზრების, სიტყვებისა და ქმედებების ერთიანობას, რაც სამყაროში პოზიტიურ ძალთა (ენერგიების) გაძლიერებასა და გაერთიანებას ემსახურება. განვაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ გავიძლიეროთ მისი მფარველობა და მივიღოთ დახმარება ჩვენს ჰოროსკოპში დაბადების მომენტში ამა თუ იმ ზოდიაქოში მისი დაფიქსირების მიხედვით.

5. თეთრი მთვარე ლომში აქვთ 1941, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 2004, 2011 წლის 16 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დაბადებულებს და 1942, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 92, 98, 2005, 2012 წლის 1 იანვრიდან 15 მარტის ჩათვლით დაბადებულებს. ამ პერიოდში დაბადებულ ადამიანთა თეთრი კარმა სიყვარულსა და შემოქმედებას უკავშირდება. **ეს არის ჭეშმარიტი შემოქმედისა და აღმზრდელი-პედაგოგის კარმა.** ამ შემთხვევაში განგება ადამიანს უბოძებს სიღრმისეულ შემოქმედებით პოტენციალს, ანუ მას ძალუძს, ხელოვნების ნიმუშს სიცოცხლე შთაბეროს, მომავალი თაობა სათანადოდ აღზარდოს, სამყარო სიყვარულით აღავსოს და ამით გაიძლიეროს კავშირი მფარველ ანგელოზთან. შესაბამისად, იგი თავის საქმიანობასა თუ ურთიერთობებში, რაც უფრო მეტ სიყვარულს ჩააქსოვს, მეტ დროს დაუთმობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდას, გამოავლენს მეტ კეთილშობილებას, ორგანიზატორისა და აღმშენებლის თვისებებს, ურთიერთობის არეალს გაიფართოებს. ასევე, რაც უფრო მეტად დაამყარებს სასიყვარულო პარტნიორთან თუ შვილებთან ჰარმონიულ ურთიერთობას და სადაც საჭიროა უშიშარ, მებრძოლ სულისკვეთებას წარმოაჩენს, მით უფრო მეტ დაცვას და დახმარებას მიიღებს მფარველი ანგელოზისგან.

6. თეთრი მთვარე ქალწულში აქვთ 1942, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 2005, 2012 წლის 16 მარტიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით დაბადებულებს. ამ პერიოდში დაბადებულთა თეთრი კარმა უკავშირდება სისუფთავისა და წესრიგის დაცვას, მკურნალობას, ორგანიზებულობას, დისციპლინას, ნებისყოფას, შრომისუნარიანობისა და მოთმინების გამოვლენას, წვრილმანთა დანახვასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხთა მოგვარებას, კეთილსინდისიერებას, პედაგოგიურ-აღმზრდელობით, სამკურნალო-სამედიცინო საქმიანობას, ფულის, დროისა და ენერგიის ყაირათიან, პრაგმატულ ხარჯვას, საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმის შესრულებას, სხვათა შეცდომების გამოსწორებას, სტაბილურობის, ეკოლოგიისა და ბუნების დაცვას, სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრას, უცხო ენების ათვისებასა და განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და პრაგმატულ-ლოგიკური აზროვნების განვითარებას.

7. თეთრი მთვარე სასწორში აქვთ 1942, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 2005, 2012 წლის 16 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დაბადებულებს და 1943, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 2006, 2013 წლის 1 იანვრიდან 17 მაისის ჩათვლით დაბადებულებს. ამ პერიოდში დაბადებულთა თეთრი კარმა დაკავშირებულია სამართლიანობასა და მშვიდობასთან, შესაბამისად, ადამიანი, რაც უფრო მეტად იქნება ჭეშმარიტი სამართლიანობის დამცველი (მათ შორის, საკანონმდებლო დონეზეც) და ყველგან (სახლში, სამსახურში) შეიტანს სიმშვიდეს, მით უფრო მეტად იგრძნობს მფარველი ანგელოზის დახმარებას. ამგვარ ადამიანს ძალუძს დიდი წვლილი შეიტანოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ამასთან, რაც უფრო მეტად შეძლებს ნებისმიერი სახის ურთიერთობებში რთულ, საკამათო საკითხთა მოგვარებას (კომპრომისის, დიპლომატიის გზით), მით უფრო მეტად დაეხმარება მას **მფარველი ანგელოზი.** გარდა ამისა, ამგვარი ადამიანი, რაც უფრო მეტად შემოიტანს სამყაროში სილამაზეს (იქნება ეს ხელოვნების სფერო, კომფორტის თუ პარფიუმერიის სახით) და ეცდება, ყველგან და ყველაფერში წონასწორობის მიღწევას, მით უფრო გაამყარებს კონტაქტს **მფარველ ანგელოზთან** და მიიღებს დახმარებას.

8. თეთრი მთვარე ღრიანკალში აქვთ 1943, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 2006, 2013 წლის 18 მაისიდან 16 დეკემბრის ჩათვლით დაბადებულებს. ამ პერიოდში დაბადებულთა თეთრი კარმა დაკავშირებულია თვითგანწმენდასთან, სულის ენერგიის გასუფთავებასთან თეთრი მაგიის (ლოცვის, ექსტრასენსორული, პარაფსიქოლოგიური, ეზოთერიული ცოდნის გამოყენებით და სხვა) გზით. **ეს ბახლავთ ფილოსოფოსის, ოკულტისტის, ფსიქოლოგის კარმა.** ამ შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა უნარი, სხვათა სულში ღრმად ჩაიხედოს, პრობლემები გადაუწყვიტოს და დაეხმაროს. ამგვარი ადამიანი თავს კარგად წარმოაჩენს ფსიქიატრიის, საგამოძიებო სფეროებსა და სამხედრო საქმეში, აგრეთვე იგი დაეხმარება ადამიანს ოკულტური პრაქტიკისა და არატრადიციული მედიცინის მეშვეობით სულისა და სხეულის გაჯანსაღებაში; სწორი საცხოვრებელი ზონების (ფენ შუის) მეშვეობით სახლში ენერგიის დაბალანსებაში. ამით იგი გაიძლიერებს კავშირს **მფარველ ანგელოზ თეთრ მთვარესთან** და მიიღებს აუცილებელ ენერგიასა და ხელშეწყობას.

10–16 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
თქვენი ხიბლი მოიმატებს და ფინანსური მდგომარეობაც გაუმჯობესდება. კარიერაში წინსვლა დამატებით ცოდნასა და ინფორმაციის მიღებას ითხოვს. საქმეს სხვის მაგივრად ნუ შეასრულებთ, რათა ორგანიზმი ზედმეტად არ გადატვირთოთ. სასიყვარულო სფეროში სერიოზული ცვლილებებია მოსალოდნელი. მოგზაურობა შთაბეჭდილებებით აღსავსე იქნება. თქვენში რომანტიკულობა და მგრძნობელობა გაიღვიძებს.

კურო (21.04-20.05)
მეტად მნიშვნელოვანი პერიოდია, როდესაც, შესაძლოა, თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალოს. ფინანსური წარმატება დამოკიდებულია მოთმინების, კონტაქტურობისა და თქვენი საუკეთესო თვისებების გამოვლენის უნარზე. სასიკეთო პერიოდია მკურნალობისთვის, მოგზაურობისთვის, სწავლისთვის, ახალი ნივთების შესაძენად. ადრე დაწყებული სასიყვარულო ურთიერთობა, შესაძლოა, ქორწინებით დაგვირგვინდეს.

ტყუპი (21.05-22.06)
მოვლენები მეტად სწრაფად განვითარდება, ამიტომ, ეცადეთ, არ გადაიღალოთ და ხშირად დაისვენოთ, რათა ავად არ გახდეთ. ფინანსური კეთილდღეობა კი დაუკავშირდება სახლსა და ცხოვრების გალამაზების სურვილს. ნუ გარისკავთ პირად ურთიერთობაში, სერიოზული ცვლილებებია შესაძლებელი, მათ შორის, შეყვარებულთან დაცილება ან სიმპათიის ცვლილება. მოგზაურობამ, შესაძლოა, ჯანმრთელობას დამატებითი პრობლემები შეუქმნას.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ცოდნის გასაღრმავებლად, შემოქმედებისა და თვითწარმოჩენისთვის კარგი დროა. ასევე ხელსაყრელი პერიოდია იურიდიული და ოფიციალური საქმეების მოსაგვარებლად. ფულადი სახსრების ხარჯვისას საკმაოდ ფრთხილი იქნებით, რაც საკმაო თანხას დაგაზოგვინებთ, რომანტიკულ ურთიერთობაში, შესაძლოა, უჩვეულო გამოცდილების მიღება მოისურვოთ, რაც ბედ-იღბლის ცვლილებას გამოიწვევს. მოგზაურობა დადებითად ჩაივლის.

ლომი (23.07-23.08)
კარიერული აღმასვლისთვის ბევრი შრომა იქნება საჭირო. ეცადეთ, არ გადაიღალოთ. ძველი სირთულეების დაძლევა შესაძლებელი იქნება პარტნიორებთან ერთად. იმპულსურად მოქმედებისას, შესაძლოა, გარემოებებზე დამოკიდებული აღმოჩნდეთ. მოგზაურობისას სიფრთხილე გმართებთ, რათა ხიფათს თავი აარიდოთ. ჯანმრთელობასა და სწორ კვებასაც მეტი ყურადღება დაუთმეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
სასიცოცხლო ძალები მოგემატებათ, მეტად შრომისუნარიანი, მშრომელი და ყურადღებიანი გახდებით, ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებას შეძლებთ. კარგი დროა მოგზაურობა-მივლინებისთვის, ოჯახში კი თავს მშვიდად, დაცულად და თავისუფლად იგრძნობთ. მიუხედავად ამისა, ნუ გარისკავთ. ინფორმაცია კარგად შეამოწმეთ და უცნობებს ნუ ენდობით. ვნებები პირად ცხოვრებასა და სასიყვარულო ურთიერთობას გაგილამაზებთ.

დაბადების დღის რიცხვი და ციური სხეულები

— ნუმეროლოგიასა და მის მეთოდებზე, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ასტროლოგიასთან, არაერთხელ გვისაუბრია. ნუმეროლოგიაში განიხილება ციფრები 1-დან 9-ის ჩათვლით და თითოეული მათგანი სიმბოლურად გარკვეული ციური სხეულების ენერგიას უკავშირდება. ამ თვალსაზრისით, საკუთარი დაბადების დღის ციფრის დადგენის მეთოდები არსებობს. გაგვაცანით ისინი.

— ამ მეთოდების შესახებ ადრეც გვისაუბრია. ამჯერად ყველაზე მარტივზე შევჩერდები, რომლის მიხედვითაც, მხოლოდ ადამიანის დაბადების რიცხვი გაითვალისწინება. **1. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 1, 10, 19 ან 28 რიცხვში, შეესაბამება**

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 11, 12, 14 და 16 მაისი

11 მაისი – ახალმთვარეობა;
26 მაისი – სავსემთვარეობა, პიკი – 15.15 საათზე,
მთვარის დაბნელება, პიკი – 15.20 საათზე.

10–16 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)

სამსახურში სირთულეების მიუხედავად, ჰარმონიული და შემოქმედებითი სიტუაცია იქნება, რაც ადრე დაწყებული საქმის დასრულების საშუალებას მოგცემთ. ახალ წამოწყებებს სასურველია, ხელი არ შეუშალოს თქვენმა მერყეობამ და გაუბედაობამ. ძველ მეგობრებთან ურთიერთობის აღდგენა ცხოვრებას გაგიხალისებთ. ნუ იჩქარებთ გადაწყვეტილებების მიღებისას. მოგზაურობისას კი სიფრთხილე გმართებთ, რათა არ გაცივდეთ ან ავად არ გახდეთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)

ამ პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებანი მეტად მნიშვნელოვანი იქნება. თქვენი მოთხოვნები იმატებს. ახალი მიზნები და ამოცანები გაგიჩნდებათ. მიღწეული ამბიციებს ვერ დაგიკმაყოფილებთ, ამიტომ უფრო მეტს მოისურვებთ. კარიერაში, პროფესიასა და სოციალურ სტატუსში მოსალოდნელია ცვლილებები. მოგზაურობასა და გადაადგილებისას რომანტიკული თავგადასავლების ალბათობა არსებობს. თუმცა, გადაწყვეტილებანი ეცადეთ, წინასწარ გაიაზროთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)

ახალ გარემოებებთან შეგუება არ გაგიჭირდებათ და ახალ პირობებში მუშაობა სასურველ შედეგს მოგიტანთ. მიუხედავად ამისა, საბუთების განხილვისას მეტი დაკვირვება გმართებთ. ყველა დეტალი ყურადღებით შეამოწმეთ და შემდეგ აუღელვებლად მიიღეთ გადაწყვეტილება. ახლო ნათესავებს ყურადღება დაუთმეთ. მეგობრებს ეჭვის თვალით ნუ შეხედავთ, რათა ურთიერთობა არ გაიუარესოთ. ქალაქგარეთ გამგზავრება ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახება.

თხის რქა (22.12-19.01)

თქვენი მთავარი მიზანი არსებული მდგომარეობის გამყარება და ფინანსური წარმატებაა. კარგი პერიოდია უძრავ ქონებასთან და ბინასთან დაკავშირებული საქმეების მოგვარებისათვის. საბუთები მოაწესრიგეთ. ნუ გარისკავთ. ხრიკებს მოერიდეთ, რათა თქვენს რეპუტაციას ზიანი არ მიაყენოთ. ოჯახსა და ბავშვებს მეტი დრო დაუთმეთ. დასვენებისთვის საუკეთესო საშუალება კი სეირნობა და ვარჯიში იქნება.

მერწყული (20.01-18.02)

საქმიან პარტნიორებთან მეგობრული ურთიერთობა ჩამოყალიბდება. შედეგად, შესაძლოა, სამსახურში მოვალეობათა ნაწილი ერთობლივად შეასრულოთ. სიტუაცია მშვიდად გააანალიზეთ და ყველა სირთულეს თავს ადვილად გაართმევთ. მატერიალური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის ჯობს, არ გარისკოთ. სასიყვარულო ურთიერთობაში აუცილებელი იქნება გარკვეული ცვლილებების შეტანა. მოგზაურობა დადებითად ჩაივლის.

თევზები (19.02-20.03)

ახალი და პერსპექტიული საქმეები კარგ მოგებას გიქადით. ავტორიტეტულ ადამიანებთან ურთიერთობა თქვენს საზოგადოებრივ სტატუსს აამაღლებს. საქმეების სიუხვის მიუხედავად, დრო ოჯახსა და პირად პრობლემებსაც დაუთმეთ და ლიდერისა და ორგანიზატორის თანდაყოლილი თვისებები სრულფასოვნად გამოამჟღავნეთ. საცხოვრებელი ადგილი თამამად შეიცვალეთ, მაგრამ უცხოეთში გამგზავრება დროებით ჯობს, გადადოთ, რათა ამის გამო საყვარელ ადამიანთან უთანხმოება არ მოხდეს.

ციფრი 1-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის მზისა და პლანეტა პლუტონის გავლენას, რაც განაპირობებს ენერგიულობას, თავდაჯერებულობას. ეს გახლავთ ლიდერისა და შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანთა ციფრი. **2. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 2, 11, 20 ან 29 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 2-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის მთვარის ზეგავლენას.** მთვარის ენერგია კი უძლიერებს ინტუიციასა და სიტუაციასთან შეგუების უნარს. ეს ღრმად მგრძნობიარე ადამიანთა ციფრია. **3. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 3, 12, 21 ან 30 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 3-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების იუპიტერის, მარსისა და მერკურის ზეგავლენას.** ეს ოპტიმისტის ციფრი გახლავთ. ამგვარი ადამიანები დაჯილდოებულნი არიან კომუნიკაბელურობით, მხიარული ხასიათით და იღბლიანობით. **4. ადამიანი, რომელიც დაბადებულია ნებისმიერი თვის 4, 13, 22 ან 31 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 4-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების ურანის, მერკურისა და ვენერას ზეგავლენას,** რომელთა დახმარებითაც ძალუძს, გაიგოს და ამოიცნოს არამარტო მისი მსგავსის, არამედ იმ ადამიანთა აზრები და სურვილები, რომლებიც სრულიად განსხვავდებიან მისგან. ეს ფხიზელი, წინდახედული ადამიანების ციფრია. **5. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 5, 14, 23 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 5-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების მერკურის, იუპიტერისა და მარსის გავლენას,** რაც განაპირობებს მშფოთვარე ხასიათსა და დაუღალავად წარმატებისაკენ სწრაფვის სურვილს. ეს გახლავთ ეფექტური, კაშკაშა, ქარიზმატული ადამიანების ციფრი. **6. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 6, 15, 24 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 6-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების ვენერასა და იუპიტერის გავლენას,** რაც განაპირობებს უფრო მატერიალური უზრუნველყოფითა და ცხოვრებისეული სტაბილურობით დაინტერესებას. ეს გახლავთ სერიოზული, სოლიდური ადამიანების ციფრი. **7. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 7, 16 ან 25 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 7-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების ნეპტუნისა და სატურნის გავლენას.** შედეგად კი ამგვარი ადამიანი არის განსაკუთრებულად ფრთხილი, ხოლო მისი ცხოვრება უფრო ფარული ხასიათისაა. **8. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 8, 17 ან 26 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 8-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების ურანისა და სატურნის ზეგავლენას,** რის შედეგადაც უადვილდება ცხოვრებისეული სირთულეების დაძლევა. ეს ციფრია მიზანმიმართული ადამიანების. **9. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ნებისმიერი თვის 9, 18 ან 27 რიცხვში, შეესაბამება ციფრი 9-ის ნუმეროლოგიურ მნიშვნელობას და განიცდის პლანეტების მარსისა და ნეპტუნის გავლენას.** ამგვარი ადამიანი დაჯილდოებულია არაჩვეულებრივი ნიჭითა და უნარით. ეს გახლავთ ციფრი უჩვეულო და ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებების მქონე ადამიანებისა.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

მადლობა მაია ქართველიშვილს!

მაია ქართველიშვილის ვინაობა და საქმიანობა რუსთავის მცხოვრებლებმა კარგად ვიცით. ადამიანები ერთმანეთს უყვებიან და გადასცემენ მაიას მიერ გაკეთებულ სიკეთეს. მისი წყალობით უამრავმა ადამიანმა მოიწესრიგა ცხოვრება, გადაირჩინა თავი განსაცდელისა და გასაჭირისგან. შეუძლებელია, მასთან მოხვდე და არ იგრძნო ის შედეგი, რომელიც მისი რჩევისა და დარიგებების შემდეგ გექნება. სიტყვებით შეუძლებელია ამ მადლიერების გადმოცემა, ვეცდები, მთელი ცხოვრება საქმით გამოვხატო მაია ქართველიშვილის მიმართ პატივისცემა! შეძლებულ და განათლებულ ოჯახში გავიზარდე, შესაბამისად, არ გამჭირვებია საზოგადოებაში შესაფერისი ადგილის დაკავება. წარმატებების მიუხედავად, 33 წლის ისე გავხდი, რომ სერიოზული შემოთავაზება ოჯახის შექმნაზე არ მქონია, არც ჩემს ძმას, რომელიც 2 წლით უმცროსია. ახლობლისგან გავიცანი ჩემი ქმარი, რომელთანაც მალევე შემეძინა შვილი. თითქოს ბედნიერები უნდა ვყოფილიყავით, მაგრამ არაფრის გამო ვეჯახებოდი პრობლემებს დედამთილის მხრიდან, რომელიც უხეშად ერეოდა თითოეულ წვრილმანში. ამან იმოქმედა ქმრის ხასიათზე, გახდა აგრესიული შვილის მიმართაც, ითხოვდა განქორწინებას! რომ არა მაია ქართველიშვილი, მე დღეს ოჯახი არ მექნებოდა. მისი დახმარებით ჩემი დედ-მამის ოჯახში ვიპოვეთ საშინელი ნივთები. მაიას ლოცვებითა და სხვადასხვა პროცედურით (სახლის გაწმენდა, ჯადოს მოხსნა, ლოცვები და სხვა) მდგომარეობა საკმაოდ მოკლე დროში დალაგდა. დღეს ისევ მოსიყვარულე და ოჯახის ერთგული ქმარი მყავს. ამაზე მეტი სიკეთე და მადლი რა უნდა იყოს?!

მაიას მისამართია: გორის ქუჩა 8 (მეტროსადგურ «წერეთელთან»). 593-92-36-34

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

10 მაისი, ორშაბათი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.47 საათზე, ჩადის 19.09 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (03.48) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.18 საათზე, ჩადის 17.51 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 05.32 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 02.51 საათიდან 03.48 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს სიყვარულისა და სილამაზის მფარველი პლანეტა **ვენერა** გადაინაცვლებს ტყუპის ზოდიაქოში (2 ივნისამდე), რაც განაპირობებს ფლირტსა და ზედაპირულ ურთიერთობებს; გააძლიერებს კომუნიკაბელურობას, მერყეობას, იუმორს, შუამავლობის უნარს, სულსწრაფობას, თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვას. დღეს არ არის სასურველი გარისკვა, სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება, სიჯიუტის გამოვლენა, ზედმეტი ფულის ხარჯვა. კარგი დღეა მშენებლობისთვის, ინტერიერის განახლებისთვის, აგარაკზე საქმიანობისთვის, ვაჭრობისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, მოერიდეთ შიმშილობას. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

11 მაისი, სამშაბათი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.46 საათზე, ჩადის 19.10 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 04.41 საათზე, ჩადის 13.52 საათზე (მთვარის 30-ე დღე იწყება 05.43 საათზე. **ახალმთვარეობაა,** პიკი — 23.05 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დაძაბული, ახალმთვარეობის მძიმე ენერგიების დღეა, რაც განაპირობებს ტრავმებს, შეცდომებს, ცდუნებებს, ავარიებს, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენას. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, გარისკვა, მათ შორის, საჭის მართვისას, ზედმეტი ენერგიის ხარჯვა, მცენარეების დარგვა-გადარგვა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, არაფრისმომცემი პროექტის დახურვისთვის, საქმეების დასრულებისთვის. ეცადეთ, მოდუნდეთ, პოზიტიურად განეწყოთ. საჭმელ-სასმლის ხარისხი გააკონტროლეთ, მაღალია მოწამვლის ალბათობაც. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, გიშერი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

12 მაისი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.44 საათზე, ჩადის 19.11 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.44) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 05.07 სათზე, ჩადის 19.53 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 05.57 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.24 საათიდან 16.49 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს პარტნიორთა რჩევები ყურად იღეთ. არ არის სასურველი სიზარმაცის, სიჯიუტის, მერყეობის, სულსწრაფობის გამოვლენა, გარისკვა, უჰაერო სივრცეში ყოფნა. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, შემოქმედებისთვის, ხელსაქმეობისთვის, მშენებლობისთვის, ვაჭრობისთვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, ცხოველების შესაძენად, მგზავრობისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, საჭირო ინფორმაციის მისაღებად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, ფილტვები, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ყვითელი იასპი, ტოპაზი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის.

13 მაისი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.43 საათზე, ჩადის 19.12 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 05.37 საათზე, ჩადის 20.54 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 06.15 საათზე, I ფაზა). **ტენდენციები:** დღევანდელი ინიციატივა, შესაძლოა, შემდგომ დასჯის ფაქტორად გადაიქცეს. არ არის სასურველი ქორწინება, სასიყვარულო ურთიერთობები, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის დაწყება, თმის შეჭრა-შეღებვა, სიმძიმეების აწევა, უჰაერო სივრცეში ყოფნა. ურთიერთობაში მოიმატებს ზედაპირულობა და ფლირტი. კარგი დღეა მგზავრობისთვის, კონტაქტებისთვის, რეკლამისთვის, მიმოწერისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურისა და საკანცელარიო ნივთების შესაძენად, სწავლისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ციტრინი, ნეფრიტი, სერდოლიკი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

14 მაისი, პარასკევი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.42 საათზე, ჩადის 19.13 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 06.13 საათზე, ჩადის 21.53 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 06.40 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 14.52 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს სულსწრაფ გადაწყვეტილებს ნუ მიიღებთ, პარტნიორთა იმედი ნუ გექნებათ და პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღეთ. არ არის სასურველი ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება (მაღალია თრომბის წარმოქმნის ალბათობა), ალკოჰოლური სასმელების მიღება, განმარტოება, გადაღლა. კარგი დღეა მგზავრობისთვის, ახალი სამსახურის მოძიებისთვის, ყვავილების დარგვა-გადარგვისთვის, საკომუნიკაციო საშუალებებისა და საკანცელარიო ნივთების შესაძენად. მოერიდეთ უჰაერო სივრცეებს. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, ნეფრიტი, ქარვა, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

15 მაისი, შაბათი

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.41 საათზე, ჩადის 19.14 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (05.32) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 06.55 საათზე, ჩადის 22.47 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 07.15 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.00 საათიდან 05.32 საათამდე. **ტენდენციები:** კარგი დღეა მოგზაურობა-მგზავრობისთვის, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ხალხური რეწვის ნიმუშების შესაძენად, ხელსაქმეობისთვის, კულინარიისთვის. დღეს გამარჯვების მმართველი პლანეტა **იუპიტერი** გადაინაცვლებს თევზების ზოდიაქოში (28 ივლისამდე), რაც ამ პერიოდში გააძლიერებს ქველმოქმედებას, შემოქმედებას, ეზოთერულ და რელიგიურ საკითხთა განვითარებას, ხელოვნების დარგებში წარმატების შანსს, ინტუიციურად არჩევანის კეთებას, ოცნებების ასრულებას. დღეს არ არის სასურველი თმის შეჭრა-შეღებვა, ახალი ურთიერთობის დაწყება, განაწყენება, ეჭვიანობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, ოპალი, მარგალიტი, რაუხტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მერწყულისთვის.

16 მაისი, კვირა

მზე იმყოფება კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 04.40 საათზე, ჩადის 19.15 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 07.45 საათზე, ჩადის 23.36 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 08.03 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო კონტაქტებისთვის, ტრადიციებში ჩაღრმავებისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, ვალის დასაბრუნებლად, შემოქმედებისთვის, სახლის კეთილმოწყობისთვის, ცხოველებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. არ არის სასურველი ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, დაპირებების გაცემა. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. მძაფრდება ინტუიცია. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, ამეთვისტო, რაუხტოპაზი, ოპალი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის.

თარაზულად: 4. შენობაში ამოყვანილი ღია აივანი; 9. უზურგო სკამი; 10. დასავლეთი; 11. მთების ნაპრალებიდან გამოჟონილი ფისისმაგვარი პროდუქტი, ე.წ. მთის ბალზამი; 12. უცებ ამოვარდნილი ძლიერი ქარი; 13. სუსტი ქარი, სიო; 14. თვითმფრინავის კიბე; 15. დაწერილი ფურცლის ცალი მხარე; 19. საგანგებო კვების რეჟიმი; 20. ლატვიის დედაქალაქი; 22. წმინდა ნინოს სამშობლო; 23. კაკლის დასაბერტყი ჯოხი; 25. ხიბლი; 26. მინერალი, ამაზონის ქვა; 31. ქალაქის ტიპის დასახლებული პუნქტი; 32. რისამე ღირებულება; 34. სისუსტე, ძალ-ღონის გამოცლა; 35. ქართული ა-ს სახელი; 37. დანალექი ქანების შემსწავლელი გეოლოგიის დარგი; 38. მწნილი; 41. კინოს დიდი მოყვარული; 45. მსხვილი კაპიტალისტური გაერთიანება; 47. სესხის მეტად დიდი სარგებელი; 48. ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლე; 53. სახარების ერთ-ერთი ავტორი; 54. ძველი ინკების კვანძოვანი დამწერლობა; 55. კოსმონავტი (ზოგად.); 56. ხელისგული თითებიანად; 57. ალიონი, განთიადი.

შვეულად: 1. ყვავის ბარტყი; 2. სიროფში მოხარშული ხილი; 3. აფრიკის ქვეყანა; 4. ზღვრული ნორმა; 5. ცირკის მასხარა, კლოუნი; 6. პროსპექტი, ხეივანი ესპანეთში; 7. ამანათრბენი; 8. ტბა ბოლივიაში; 15. თბილისის უბანი; 16. დიდედა, ანუ? 17. ნ. დუმბაძის მოთხრობა; 18. წუნი, ზადი; 20. ზღაპრული ცხენი; 21. დ. თორაძის ბალეტი; 23. მდინარეზე გადასასვლელი ნაგებობა; 24. აზიის ქვეყანა; 27. აიეტის გრძნეული ქალიშვილი; 28. შავკანიანი; 29. მომკილი პურის ღეროები; 30. გემის თევზსაჭერი ბადე; 32. ნახევრად პარაზიტი მცენარე; 33. აკრობატული ნახტომი; 35. ქალაქი ინდოეთში; 36. „ინის“ საპირისპირო ცნება; 38. ასპიტების სახეობის გველი; 39. მესაქონლეობის ფერმა; 40. იტალიელი დიზაინერი; 41. კაუჭი; 42. ტარიფი; 43. ადამიანის „წინაპარი“; 44. საწვავი სითხე; 46. წილი საერთო საქმეში; 49. მამაკაცის სასიმღერო ხმა; 50. მდინარე გერმანიაში; 51. მემკვიდრეობის ერთეული; 52. იგივეა, რაც საწნახელი; 54. კორეული ავტომობილი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 26-ე გვერდზე.



მალხაზ კოხრეიძე და „ბესტი ჯგუფი“ გთავაზობთ

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!

კაზინოს მოსამსახურე	პარტიზანული ომის სახელი ესპანეთში	სოფელი სენაკის რაიონში	მუსლიმანური სამართლის ნორმათა ერთობლიობა	ეკონომიკის მინისტრი ... თურნავა	სხეულის ტემპერატურის თანდათანობით დაწევა მალარიის დროს	ფილმი „.... და მისი ძმები“
ხორხის ლორწოვანი გარსის ანთება	პროფესიონალი მონადირე	სავანის ტიპი სამხრეთ ამერიკაში	ფრანგი მსახიობი პიერ...	ჭუჭრუტანიდან ბნელში შემოჭრილი მზის სხივი	გამოუწვავი აგური	ცხელი ქარი სამხრეთ ევროპაში

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

- სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.
- პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.
- მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.
- ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.
- მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.
- მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.
- მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.
- მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.
- რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.
- ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.
- შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



- რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.
- შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.
- კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.
- მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.
- წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.
- სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.
- ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.
- შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.
- შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.
- გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.
- იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

განთიადი	ეთერზეთოვანი მცენარე	ნარკოტიკული ნივთიერება	საგვარეულო ან ბოქაზული წოდებულება	პატარა ფლეიტა	საეკლესიო თანამდებობათა ყიდვა-გაყიდვა	გაოცების შორისდებული
ცეცხლის ანადენი	მსახიობი ონისე ...	ა. წერეთლის ლექსი	ერთგვარი სასასუქე მინერალი	ტიტა, ტიტულპანი	ქვეყნის ერთ-ერთი საოცრება - როდოსის...	მსახიობი ჯემალ...

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2021 წლის 10 – 16 მაისი №20 (1380)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მეღიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში